

BANTU (3) WORID

BEST DRESSED MEN WEAR

PRICE 3D

SOUTH AFRICA'S ONLY NATIONAL BANTU NEWSPAPER

Authorised to Publish Government Proclamations and Notices of the Native Affairs Department. SATURDAY, OCTOBER 14, 1950

Registered at the G.P.O. as a Newspaper.

T. A. T. A. WILL SEEK LEGAL ADVICE ON FORM 520

Action against what is regarded an irritating measure is contemplated by the Witwatersrand Branch of the Transvaal African Teachers' Association. The measure, now known among teachers in this Pro vince as "T.E.D. Form 520," was circularised this year by the Transvaal Education Department, requiring African teachers in the Province to disclose certain particulars which the teachers feel unnecessary and

embarrassing.

Mr. N. D. N. Madikiza. Secretary of the Witwatersrand branch of the Teachers' Association, and also a member of the head executive of the association, told a "Bantu World" representative that the decision to take legal advice was made unanimously at a mass-meeting of the branch in Johannesburg.

Teachers feel that the motive Teachers, he said, feel that the hind TED. Form F20 is not public or external examination quite clear, and officials of the department are themselves unable fo give just cause why teachers a much better policy.

My Madikiza said.

Referring to develo

this advice, a test case is contem-

Interview With Officials

because many who were puzzled meeting agreed that a member inundated the T.A.T.A. office with requests for explanation of the should preside over the delibera-

A summary of questions and branches. answers at that interview appeared Mr. Madikiza said that a conferin the July 1 edition of the "Bantu ence such as this would also have World." An answer to the question, "What would happen in the special T.A.T.A. conference whose event of a teacher refusing to sign duty would either be to give a this form," was that such a teacher specific mandate to the present would be guilty of insubordina- officials to carry on for a specific

While some teachers have al- "caretaker" executive, ready signed this form, information available states that others have not yet signed it. An oath has also to be taken before a Justice of the Peace or a recog-

system practised over the years is

Referring to developments in the entire association, Mr. Madiki-Legal opinion on the matter is za said that his district decided at being taken and, depending on the same meeting to work for a conference of all branch districts of the association with a view to Shortly after the circular reach- healing the present misundered teachers in the Province, and standing in the association. The aims of the circular, the executive held an interview with officials of the department on this matter.

Should preside the venue should be decided by the conference of

term, or to appoint an interim or

(Continued on page 12)

ALEXANDRA PRINCIPAL HAS SEEN STAFF GROW FROM THREE TO THIRTY

When the new classrooms of Alexandra Township Central hoo' are opened on Saturday, October 21, endeavours over period of several years H. Franz, will officially open the new school and among the guests will be Councillor R. V Selope Thema, who will speak on behalf of the parents.



Mr. E. J. Noge

Interviewed by a "Bantu World" representative. Mr E. J. Noge, Principal of the School to whom goes much credit for its development, said that when he took over there were only three teachers on the staff.

"To-day" Mr Noge added, "we have thirty teachers with 1,500

Music-lovers erammed the assembly hall at the B. M. S. C., Eloff will have been achieved. The Street, Johannesburg on the final day of the fourth Johannesburg Badief Inspector of Native o ed the winners of this year's competitions.

> the best performance of the Festiv- Pearls and (b) Hamba Kahle. al and in addition to other prizes won the Polliack Shield open for competition for the first time.

Jubilee Singers won in the piece Meunu, the Amateur ballroom Linoto' Salvation Army (Bethany) dance. In art Mathew Rathebe was Female Trio Cradle Song, Miss V. Rezant Piano Solo; Newlands Methodist Choir, 'EMilanjeni'; High-Solo (For You Alone); Dutch Re- partment, Johannesburg, who emformed Church Choir, song Imfu- phasised the rapid growth of the ndo Luvuyo'; Kilnerton Dramatists, festival and thanked the many Bantu Dramatic Sketch; Modder- business firms who had donated fontein Stage Breakers; Single the various trophies for competi-Quartette ('Mutlanyana); Mrs. M. tion. Mzolo, Soprano Solo (Hedgeroses): Remarks on the general success Sophiatown D.R.C., Double Quar- of the festival and thanks to the tette (Amazwe Akude). Glee Sing- City Fathers, organisers and supers—Kings of Harmony, 'Under porters of this great and worth-

A record audience thoroughly en- Brothers Melody Makers, Zulu oyed each performance from a Male Traditional Song; Mr. W. Shangaan dance, traditional music Scott, Bass Solo (the Holy City); to well-sung modern musical pieces.
Kilnerton Institute conducted by a Kilnerton Institute, won in two student teacher topped the list for pieces (a) The Sea Hath Its

FLOOR PERFORMANCES

Mr. Ben Pitso was winner of the Fijian Firewalker's Dance; Lever The winners in the various events Brothers Group of the Shangaan were as follows: Johannesburg Dince; Reginald Gumede and C. presented with the silver salver.

The presentation of trophies was made by Mr. W. J. P. Carr, Deputy way entertainers, Bantu Action made by Mr. W. J. P. Carr, Deputy Manager Non-European Affairs Description of the company of th

Dr. Stals Says S. Africa's Big Test Is

Approach To Needs Of Non-Europeans



Springs Municipality is proud of its creche which looks after some 350 small children daily. Mrs. Dibi, seen in the picture, is in charge working under her are eight qualified African women teachers and two cooks. The children are given three meals during the day and are taught to do many things for themselves. Charges are small. Only the children of working mothers are accepted.

Korean Reconstruction Will Be Heavy Task

President Truman has announced that he will meet General MacArthur in the Pacific this week-end to discuss the final phase of the United Nations action in Korea. On his return, President Truman My Umbrella'; Mr. Tiny Mbata, while project were made by Mr. J. Crooning (T.B. Blues); Lever G. Young, Senior Welfare Officer. will make a foreign policy speech at San Fransisco on October 17.

"The task of reconstruction in Korea will be a heavy one and will require a major effort by the United Nations. The United States will carry its full share of this

U.S. Wants No Privileges "The only interest of the United

FOURTEEN AUDICANS DELL

Mr. Madikiza further stated that BE ORDAINED DURING at the meeting which decided upon action against this form, a resolution was also passed regretting the

METHODIST CONFERENCE decision of the Transvaal Education Department to make teacherfeature on the agenda of the sixtytraining examinations internal. whose ten-day session opened this First African veck in the Methodist Central Hall, Johannesburg. Lay and cle-To Train As ical delegates, including Africans **Dentist Leaves** Inion and the Protectorates, constitute this conference which is

For Britain Scon dism in Souh Africa. Every aspect of work under-taken by the Church comes under Leaving shortly for England. two young members of a wellknown family will break new of the agenda, a reception for meeting which will be held in the ground. Mr. I. L. D. Piliso, hopes to spend six years abroad studying Methodist Church, while at George also outline in full its aims and Mr. M. L. M. Piliso who will study African young people's rally will

be held. To date no Union-born African At the Albert Street Church, Johannesburg, on Sunday afterhas taken studies in either field, noon, an ordination service will be all African doctors in the Union held, when several Africans will be having qualified in medical suradmitted into the full ministerial orders of the church. Names of the African ordinands are: E. Sika. kane, I. Madolo, D. Lechuti, A. I. Matolo, D. Motshumi, N. W. Ngcakeni, J. A. Tshabalala, E. D. Makaula, J. M. Mojakisane, C. Hlongwane, S. J. Matebese, R. B. Sidaki, A. B. Montjane and M. F. J.

Nomvete, B.A.

keeping with regulations. It possible that two sessions a day may have to be run.

Wathodist Church of South Africa PLANNED FOR WESTERN AREAS

In an endeavour to establish a and Europeans from all over the Johannesburg western areas, the he highest authority of Metho- town has called a meeting of residents on Saturday, October 14, at

review at this conference. As part W. G. Ballinger will speak at the Rev. A. W. Blaxall and Senator Dr. Stals went on, it was possible tional character. African conference delegates takes Western Native Township Complace this week-end at Sophiatown munat Hall. The Committee will

LATE NEWS

conditions with established beliefs and customs, to a foreign, complicated environment, where indivivolfare centre for Africans in the dualism reigned in contrast to the communal responsibility to which

DARE NOT GIVE UP revolution into a desired channel, foundations of the African na-

Africa, for the guiding principles throw up in despair at the probwe profess, for our civilisation and our welfare efforts, is our approach and reaction to the needs prehensible so fogged by sentisai Dr. Stals. and demands of the mass of non- ment-enlightened and unenlight-Religious services and meetings WELFARE CENTRE and demands of the mass of nonenture on the agenda of the sixty. WELFARE CENTRE Europeans in this country," Dr. ened. But we dare not give up. and for many reasons, we have no

ing a Social Welfare Conference which he opened in Johannesburg Tuesday, the

ocial Welfare, Dr. A. J. Stals visualised the ultimate development of African traditions in

"The work has to be done and we have to do it." The need for patience, wisdom and divine said Dr. Stals.

While it is difficult to direct a lation. It was best to build on the

Xuma School Fund Statement Next Week

the Xuma School Fund met at the North Korean capital of Pyongguidance could not be denied, Dutch Reformed Church, Sophia- jang. town, Johannesburg, last Tuesday On the East Coast the big port of Johannesburg Western areas, the me was accustomed, was a big and a statement by the south Korean forces, Within a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces, which is a statement by the south Korean forces and the south Korean forces are statement by the south Korean forces and the south Korean forces are statement by the south K seaking to serve the African popu-"Bantu World" next week, Mr. had landed there. Gama, Chairman of the Fund said American forces are about 68 in an interview with a "Bantu miles from the North Korean World" representative.

special position for the United States in Korea, nor do we wish to retain bases or other military installations in that country. Key Port Falls

Following the rejection of General MacArthur's appeal to sur-render, the North Koreans are Officers appointed to administer opposing the United Nations drive across the 38th Parallel to the

capital of Pyongang.

Dr. James B. McCord, founder of the wellknown McCord Hos-


pital in Durban, died last week at his home at Oakham, Massachusetts, U. S. A. at the age of 80. Regarded as Natal's greatest medical missionary, Dr. McCord first came to South Africa with his wife 52 years ago.

Founder Of McCord Hospital

Dies In United States

Together they laboured among the Zulu people for 41 years, and together must be given most of the credit for breaking down the hold of the witch-doctors and teaching the Zulus the value of Western medicine

The McCord Zulu Hospital, one of the finest in the Union, is a popular training centre for African nurses; it also cares for an average of 280 in-patients a day, and 50,000 out-patients a year. It has 12 doctors and 150 general nurses, midwives and trainees. So great is its reputation that sick Africans travel hundreds of miles to enter its doors.





PLAIN OR CORKTIPPED IN 10's, 20's AND 50'

Bantu XV Score Clear Win In Rugby Test Against Coloureds The rugby match between the goal. The pace of the game now further score. Coloured Union of South Africa quickened and each side opened Consis

and the S.A. Bantu Board started up. Pandle, the tricky little wing, at 4.15 p.m. on October 7 in the kicked a grubber towards the Co-side, Erasmus, was outstanding at The crowd was a record number- Bantu side. Kota converted, mak- maintained throughout the match ing some 6,000 people.

The Coloureds wore green and gold and the Bantu black and gold jerseys. They looked smart

H. B. Piliso, former Chief Induna wing, Neethling, scored a fine try with flashes of brilliant back-line at Crown Mines. Their nephew, which was not converted. The movement that caused consider- (W.P.U.): Erasmus (Border) Mr. M. L. M. Piliso comes from Bantu side soon equalised when able excitement among the specta-

ing the score 8-3.

Njengele Scores

The Coloureds rallied and at and confident as they lined up tacked strongly, making penetrat- ance which brought waves of ap while they were introduced to ing thrusts into the Bantu '25' plause from the crowd. The Capthe Mayor of Port Elizabeth, Mr. area. Njengele, the scrum-half, got tain of the Bantu side, Kgomo, was Erasmus. In the first half of the ball from a line-out at the Co- in solid form without being specgame both sides played ortho- loured 25 yards line and forced his tacular. dox rugger with great caution. | way through to score a try which The Coloureds were superior in was not converted. The Coloureds Bantu Board both envisage a rug- ciation (P.E.) who donated the set they will travel and also receive the forward line and they got the their education. Travelling with ball almost monotonously from the were a little anxious though they time. It is intended that they shall Superintendent of New Brighton. them, also, will be Miss Selina set scrums with Samaai the scrum- did not become faulty. A fine dash get together and send a combined Motau, of Orlando, and for whom half providing very efficient ser- from mid-field by wing-centre Non-European side on tour. The Dr. Piliso arranged a scholarship vice at the base of the scrum. They Skunana after a line movement project still has to be ratified by kind assistance. Last but not least did not, however, make very ef- secured another try for the Bantu the respective Boards. Both Dr. Piliso and Mr. I. L. D. fective use of this advantage.

Piliso are sons of Mrs Maud Piliso

Immediately after the start of the second half the fast Coloured Bantu side dominated the game

The respective Boards.

The teams for the match were:

Coloured Rugby Fooball Union whose open-mindedness and willing co-operation have made

Consistent Firmness

The Captain of the Coloured Agricultural Show ground at Port loured goal area. As he ran to fly-half, outclassing his slower op-Elizabeth. The slight wind which touch down he was tackled with- ponent, Tsendze. His fine play inblew was welcome relief in the out the ball and the Referee spired in his men confidence and oppressive heat of the afternoon, awarded a penalty try to the consistent firmness which they when their luck had deserted them. The hefty forward, Malamba was impressive and Koka a full-back gave a splendid perform-

Abed (W.P.U.), Neethling (N.W. willing co-operation have made Cape). Williams (W.P.U.), Lewis this match a success. Capt., Samaai (W.P.); Malghas the full-back, Koka, scored a drop tors. The match ended with no (Tvl), Jacobs (W.P.U.), Davids

(S.W. Distrs.), Julius (N.W. Cape), Daniels (W.P.U.), Said (W.P.U.), Vice-Capt., Hopley (S.W.D.), Bohardien (W.P.U.).

Bantu: F. Koka (Border); F. Skunana (Border), G. Kgomo (Tvl) Capt., R. Kota (Tvl), W. Pandle (E.P.); K. Tsendze (E.P.), H. Njengele (W.P.); M. Zinto (E.P.), S. Ntshepe (Tvl), G. Mnyutse (Border), E. Hini (E.P.), M. Vabaza (Tvl), D. Mbane (E.P.), B. Malamba (W.P.), X. Dingaan (E.P.)

The S.A. Bantu Rugby F. Board wishes to express its gratitude to The Coloured Union and the the African Mutual Credit Assofor his co-operativeness, and to the

> Victor K. Ntshona, Secretary-S.A. Bantu R. Bd.

Mr. L. L. D. Piliso Both young men owe this step

to Dr. Clarence Piliso, a Birmingham medical practitioner who paid a short visit to his native land last year, after a long spell abroad. It is at his expense that

AN

pharmacy.

LITABA TSE ROMETSOENG KE BANGOLLI BA FREISTATA LE TRANSVAAL

Maokaneng, leha le teng mekhohlane e sa fele. Ngoana oa Mong. Amos Mangoenyane le monnamoholo Hendrick Makoanyane ke bona ba fetileng mona ka lefu. Batho e bile ba bangata haholo,

Thabo e bile kholo ha Mong. E. Moshephi, ka ho fuoa lesea la moshemane. Moruti Molise, oa A.M.E. o khutlile phomolong ea veke tse peli. O fihla le 'm'e Jevrou ea neng a chakile.

O Fumane Leave

Ea ntseng a sa phele hantle, ke Mong. H. Mogayane, e mong oa tichere tsa sekolo sa kopano; e bile fumane leave. E se eka a ka thuscha a khutlela mosebetsing.

Motumahali E. Mohapeloa, e mong on tichere tsa mona, o khethetsee he ea Cape Town mabap. le mosebetsi oa I.O.T.T.

-"Mogalajoe."

WOLVEHOEK: Ka la Loetse 23 ke na bana ba sekolo ba palama lori ho ea Lekoa Barrage ka tsa papali

Poala ea lla: banana ba thala joaleka muanamane. Sekolo sa Barrage sa tla sa itsamaela habonolu feela ho lipelo tsa rona li ile tsa na tsa re tu! Papali ena e ne e le basket-bolo, 'me sekoro ea e-ba 29-18.

Ha latela lihlopha tsa bobeli (bashemane) 'me papali ea bona ca bolo e felile tjena: Barrage nil; Wolvehoek, 4. Kamor'a lijo, ha kena hlopha tse kholo tsa basketbolo (banana). Ea tsamaea tjena papali ena: Barrage, 13; Wolvehoek, 22. Bashemaneng ba sehlo pha sa pele, papali ea bona ea bolo e ne e fele tjena: Barrage nil; Wolvehoek, 5. Batsamaisi ba papali tsa banana e ne e le mafumahatsana Susan Seleki le D Dhlamini: bashemaneng. e Beng. J. C. Sebati le Morake

-T.B.G:

BOTHAVILLE: Ea sa tsoa Flo kahala ke 'm'e Mita Kanakan; Mokgothu O falletse ka la Loe's 20, a patoa ka la 22 ho cona khoe eo. O ithobaletse ka khotso, 'm mosebetsi oa phihlo o le tsamai song ea Moruti B. J. Mochela Kereke ea Wesele.

Lemo Tse 90

Har'a baruti ba bileng term ne e le bana ba latelang: M. I. Maile. Lediga. C. Mantje, Mo tloung. D. Leraisa. Ba ile ba kho thatsa ka mantsoe a monste hole. Mesali-mehle o hlokah e-na le lemo tse 90 'me ba

FLORISBAD: Khoeling or se morali wa Esaac April o cha hampe. Liaparo tse a ne : sala letho meleng oa hae. Itse Sondaha ke ha ba monka ba mo sa sepetlela Mangaung. Itse Ma ndaha ka hora ea 8 maitsibon eona Mandaha éo abo a hlokahala

O hlokaha ka la 11 9 Labone, E ne e le ngoana oa sekolo, a rata h ithuta haholo. O patiloe ke Moe. fangbeli oa D.R.C. le bagogi ka e Rev. S. Nthuping, J. Mogapi P. Molloelle, L. Moroosele le A

Ile ea eba phihlo e kholo, Balaotsoeng. Emongoe o ka thu'oa ke beisekela. Joale ba re le Mo- Koloane le Mr J. Kaale.

limo oa ekhethela.

TERMS

1 Sports Suit.

2 Shirts.

2 Pairs Trousers.

FOR SMARTER, BETTER

GENT'S CLOTHING ON

EASY TERMS

Summer Scheme.

PLEIN ST., Johannesburg

M'ss M. choane.

cetle eo re sitoang ho e lebala. Boskuil.) bileditsoe ho ea tulong e ncha nane St. Cyprians, Gauteng, Moula-setulo ebile Ntate Rev. B. T Ntseare. O butse mosebetsi ka samao ea ntata rona.

A supa ha eena a roele seeta sa lileng ho mo dumedisa. Rev. S. M. Wood, empa ha a tsebe Che, a bus ka bakka nore a ka nete a ka etsa mese-Rramosa Ha a qeta puo ea hae, fileng tsona tulong ena, ea ha a etebele le Mr. J. Dintoe. Ha bi- babeli le moshemane a le mong. oa sefela 200 ke lifela tseo ntata ona a di ratang haholo, mophecoli oa tsona e le Mr. J. Mohapi.

Ha boela ha bua Mr. J. Kaale le Mr. P. Phohlela. Ha bina choir e samaisoa ke Mr. Moagi; a e biats'a ka bokheleke bo hlobosang pelo mabapi le seo re neng re le

Mosebetsi O Motle

Eaba ho bua Mr. J. Mohapi are notle o entseng mona hara' rona mosebetsi ka mohau. Transvaal ea bophirima, ke o baoisa le mosebetsi oo re o bonang bukeng ea pele ea Marena, khaolo i, temana 7, ea majoe a neng a betliloe ke bahahi, 'me ba a lekantse ditulo tseo a tlabeoang ho tsona joale ka livenstere le me-

A hlalosa hore phutheho tse nga. ta di boetse li khutletse tulong tsa tsona hobane ba ne ba ntse ba betliloe ka lentsoe la Modimo.

"Ditulo tsa bona kerekeng ea Molimo di ba lekane hantle; ha ba khoehle ho tsona, e bile ha ba patsi ho tsona; 'me seo se ne se tsoa ho oena, hobane le basebeletsi ba hao, ha ho a le mong botlhe! eo kileng a khutla ho oena a soabile.

"Ka mehla ha ba hanela bao ba eng ba lahlehile, empa joale ba. kene tulong tsa bona. Joale ntate o oena ke re: Khotso e be le ena ngoana Wood. Rea ho leboha meko o simologile ka thapama naka ho tla sebetsa hara' rona. Tsela soeu Rramosa!

Ha boela ha bua Mr. M. Nkuke A hlalosa ho loka hohle ha ntate e ho monts'a tseleng ha a palame olol ea hae fela, ha a mo tsibisa

in Mr. M. Leshomo.

H!ooho E onolo Mr. A. Motebe a hlalosa kamoo ntate a leng hloho e bonolo; di- lwa go ikhutsa. ka buka ea Duteronome khaolo tihefo gore di nosetse ka go ha nts'onyana le ba basesane ba ea e lela polokela ea hae ea limpho."

Schopotso

ba thapelo ka bosoeu; ka hara' bona mangosa a mabeli; ka hara' bona ha hlaha kobo ea nkoe ea diphoofolo tsa mefuta; ka hara' ka hara' ka hara' bona balaha kobo ea nkoe ea diphoofolo tsa mefuta; ka hara' Khoeling ea Loetse ho tsoilo li-Ile ea eba phihlo e kholo. Bagogi ba khothatsa ka mantse a
ntate a re: "Sena ke sehopotso sa

Khoeling ea Loetse ho tsoile lihlopha tse peli tsa libini tsa sekolo
choir e leng sona ha e sa tla che-ngoe o na le ho eshoa ka mo ho ea borena ho ntate ke Mr. J. Mo- Competition Association.

Pallo ya batho baneng ba e teng Fr. Ntseare, a bolela kamoo mpho Moroki."

FROM

baneng bale teng ene ele S. Nthuholo. Diphutheho tse bileng teng
ha minong o moholoanyane joalo.

ke tsena: Rev. Father B. T.
Ntseare, Wolmaransstad; Catechist

—Seferekaneng.

—Seferekane

BLOEMHOF: Re bile le mokete Catechist J. Kaale, Leeuwdoorns- tla a nkile sejana ka libini tsa hlomoholo os tumeliso ea Moprista stad; Catechist M. Nkuke, Bloem-pha se senyenyane, 'me rea thaba ka rona, Ntate Rev. S. M. Wood, ea hof; Sub-Catechist J. Dintoe, Malosoang ho rona ka mesebetsi e quassi; Sub-Catechist H. Maine, libapali tsa B.L.C. tsamaisong ea

Ha re lebale bao ba tlileng ho re pali. binela tse monate joale ka Mr. Tsa bapala tjena: hoseng Mar-Moagi le Mr. Motebe ka choirs tsa quard 2, Hennenman 0, motseare hapelo le sefela 190. A re etsetsa bona. Limpho e bile tse ntle. Joale oa mantsiboea, Hennenman 2 Marcolelo e matla haholo mabapi le ntate Ntseare a kopa ho ntate quard I. Wood, ho leboha sechaba seo se Batho ba Hennenman ba re tsua

Che, a bua ka bokheleke, Se-tsoana, ngoana oa lekhooa. A re etsi eo e neng e etsoa ke ntate tsibisa limpho tseo Modimo o mo

ba moshemane. Joale, lemong se- le baputsoa Pululu! a, thapelo ea hae e arabetsoe, o Ts'olofelo-ke hore oa solofetsa Dealesville 22. Bultfontein 2. nore e tla nna moprista.

Banyana ba sebetsang ho eena 3, Builtfontein 2. Banana Dealesoa atisa ho bitsa morali eo moholo ville 28, Bultfontein 9. bare koko kapa Oumama. Eaba nabapi le ntata rona mosebetsi o ntate Rev. S. M. Wood, o koala Teams". Ba ratang ho bona ha

-J. M. Mogapi

RUSTENBURG: Ka di 29 Au rona e bong Morena Dirkie Mo- sa kajeno hohle ba sa phomotse hac Good Hope a tswa ka borataro Dikaioa, Bethlehem.

O ile a bolokoa Band eo a neng a sebetsa le eona le basadi ba mokhatlo eo a neng a e eletsa. E bile phitlho e kgolo thata; batho ba ne ba feta 300, ba ileng ba felegetsa mosoi go mo isa motseng oa tidimalo. A bolokoa ke moruti oa kereke ea Wesele.

A Modimo O gomotse batsadi ba Dirkie le bona bo moroarrague

-B. H. Mokooe

LIGHTENBURG: Re bile le mo to tshameko ditlohpha tsa kgaol ya Lichtenburg le Uitkyk. Motshako ya boraro. Go simolotse go hameka ka tse dipotlana. Uitkyl fentse ka e le nngwe.

Ba Nosetsa Morago go tsenye tse digolo. i'e go ise go e gope basimane b

tsenva va bobedi. Lichtenburg c tshwaetse pelenyana ga lobaka

Morago di tihabanye ka lobaka boys 1 Paul Roux 0. puong o setse a tseba Setsoana, ka bohlale bo makatsang. Mr. S. lo loleele. Ya re fa di tla go lapa tsa ela gongwe mme ga nna me 35. Ha! ha; hoaa ha he 28; temna 12. Jehova O tla ho bullela polokela ea hae ea limpho."

paana. Fa motshameko o fela tsa loana. bo di lekana 4-4.

Ra bona ho setse ho kena bo 'me rona batho ba phela, le h aba batlile molula ha ho etsoa koleke D. Cha-

hapi, basireletse ba hae ke Mr. J Koloane le Mr J. Kaale.

Senyenyane se tsamaisoang ke Z. D. Mphatsoe sa tla se nkile se-Joale ntate modula-setulo, Rev jana ka pina e bitsoang "Tsoha

phihlong cena 405. Sechaba se le-bohoa ha holoholo Barutabana ba

WEEKLY

Deposits.

Pay as

you

wear

High Quality

GENTS WEAR

ON EASY

TERMS.

trestations and an endergones.

IT'S EASY

TO OPEN

AN ACCOUNT.

NO REFERENCES

NECESSARY.

TOPOSTOCOCOCOCOCOCO

di gaketse mono mongwe wa baagi ba kgale ba Thaba 'Nchu Mr. Poonyane o siil efatshe jeno, mme phitho ya agwe ena matichere kwa Phiritona.

Kgaisano ya dipina ka di 21 tsa Phalane, 1950.

Inlo-Nchocho. Masobe ho leba Hennenman ka pa-

ra hantle haholo ka mokhoa o ratehang, me e ka a ba ka na ba ba

-'Mamalaesha

DEALESVILLE: Lerole le bocts kopa Anglican choir e tsamai- ile a thola mofumahali teng. la thunya le hlaha Bultfontein, Ma ong ear Mr. A. Motebe, ea bina Joale, holim'a moo Modimo o mo hakajane. La lopalla la ba la finye Mats'eliso." Ea ba ho bua Mr. S. file bana ba bararo—basetsana ba lla Dealesville, ka la 2 Mphalane Li-"Tampan" tsa lehae tsa betia O re lebitso la oa pele ke Boitu- meno haholo, tsa loma ha bohloko. melo, oa bobeli ke mosetsana ha- hloko. Ba Bultfontein ba sala e s pe, me o ne a solofetse hore e tla e le masohloko-sohloko, ba se b

> Lipapali tsa fela tjena, Hosen, iloe moshemane, lebitso la hae ke Dealesville 4, Bultfontein 1, Banana Thapama bashemane, Dealesville

Tsena lipapali e ne e le tsa "Local

"Tampan" li loma leha tali e a nts'a ba tle koano. sekolo sa lehae o ile Cape Town. tse di kgolo. Digawana a nosa e le gust re ile ra boloka ngoana oa Ke e mong oa baromuoa ba seboka ngoe fela Good Hope lefa e le sepe.

> mona. Re thabela Moleli Mohloki e tsoang Viljoenskroon ho tla sebetsa har'a rona. Eka Molimo Q ka mo atlehisa hammoho le ba ntlo ea hae

Nala! Khotso! Fula -Monyaisa-Lekunuin

RIETPAN: Ke Rietpan we roop o montle mo. Re tlhaba kgobe ca moutiwa.

Mr. Phesloane wa ditemo, y re begile Kgorogo ya gagwe ma oba o fetetse kwa Bultenkuil sauf e Witkleight. O sutetse Mr. A Moraka yo o ntse a le kwa Raqi jantjiesfontein, ke ena mothusi wa ga Mr. E. Mabule.

Batshameki ba kgwela ya dinac oa ne ba thulanye le ba Moiswe gautshwane. Motshameko o ne w senngwa ke phefo e e ne e foka thata. Ba rile baa o leka moraba raba sejo sa Rietpan, phefo ya ba

LERATSOANE: He

Thamae bane ba bapala le bana ba Mohlomphehi Pule.

Moputso oa eba ona Arlington Arlington Girls 59, Paul Roux

Ka la li 23 September re ne re le mane Kaallaagte lenyalong laha MARQUARD: Mona motseng oa Khoele le Mokoena. Ho le moonate

Joe Morgan. VEREENIGING: Seo Butterflies ho se utloane le eona.

school go etela sekolo sa Digawana; ra tswa ka nako ya ntlha ka re ne re dielwe ke lori e re neng re buele le mong wa yone go re thusa di gaketse mono lortong.

Tstpingwe

Mogatsa Rev. M. Mojakisane barutisatshi bangwe ba mono baragogile go ya kopanong ya matichere kwa Phiritona.

naea sentle; re a nne re nna fa fashe re e ja mefago e re neng re e tsholetse mme ra tsena ka nako a bothano.

Moruti wa Digawana wa monna a re kgatlhantsha re sale kgakale le sekole ka Setswana a PAYNEVILLE: A function was ra ea gona teng.

tlalalwa eare letsatsi le se na go Mtsweni, rendered line music. swa ba re fa dijo ga tloga ga simolola go tshabeka ka nako ya lesome ga simololwa ka basetsana ba babedi. Digawana a nosa di le pedi Good Hope a seka a nosa sepe. Morago ga metsotso e lesome le botlhano ga tsena basetsana ba intlha. Good Hope a nosa di le thataro Diawana di le pedi.

BASIMANE

Jaanong ga iwa kwa botshame-Mongh. D. V. Sera (Principal) ca kong ja basimane; ra bona dinatla gawaneng ka botlhano.

- Ruth Gothaang. (Ka lebaka la sebaka go Bantu World ga re na sebaka sa dinaane. - Morulaganyi, B.W.)

LADYBRAND: Ryea phela mona Tanyatseng Jeha lefu le iphile

Jonas Rasethunts'a. O no a hlabila Springs Rotary Anns. a senona le tlhako Motloung eo. Baeti ba tsoang Lekoa koans nona re bona Mrs. Sweekily Raethunts'a le morali le mora Ma eliso le Ramakoloi. Ba sa phela ara lifuba le magheku a rona be Mr. Thaathaa.

it kutse halele a patwo ka di

vang, J. W. Sello a mo felchetsa | 2d on invitation. a Pesalema 103; 14, 15 a khothasa ka ona.

Dithuso tse ntsweng ke kereke va D.R.C. ha muroho le dikereke tse dingwe tse memitsweng tsa etsa £22-0-2d, ba leboha ba motseng wa Ntate Leeuw.

-S. V. Mbulawa

THABA 'NCHU: Ke ka maswabi a magolo thata go itsise babadi ba Bantu World gore erile ka pabalelo (Health Centre) mono A. L. Nthole. Thaba 'Nchu.

tloga a dumedisa morute wa rona held in the Payneville Recreation ka sekgo le betsogo fela jalo mme hall, on October 4, when prizes

ra tšamaya go ya kwa tlung e ba were awarded to the winners of neng ba re ekaetsago baya mme the third annual "Cleanest House Competition" sponsored by the Ra tloga raya ga morute wa mo- Zenzele Women's Club. The funcadi ra ba ra boa. Ba re fa motogo tion was well attended and the pa bohobe, Erile maphakela ga pha- adult choir, conducted by Mr. B

In his opening remarks, Mr. L. R. Motthabi, who presided, encouraged all women in Payneville to join such competitions as they helped to keep the houses clean and peaceful. He suggested that in future the bossossossossossos Zenzele Cub officials make competitors to carry on il prizes to encourage them in October 2, 1950, at Germiston

cleanliness. Ra jejo mokete o monato oa Mr. and Mrs. Dutton, President of the Rorwana and Mrs. R. Nkala.

Lady Brand ba bang ba sa ba ilc Bantu schools have been hard hit, Sakhalabateng motseng o mocha lin thota filkariki tsa litene tsa bo were confined to bed a few days

Mr. Thatthan It has been generally felt that the favourably. -Lydia Rasethunts.'s epidemic was a direct cause of the drought, and prayers have been offered by white and black, for and Durban respectively.

Phato,
E ne e le moreri, mogogi le districts, the venue being Sabie Nurse Jelinah Mhlanga of the

Personalia

Mr. A. E. Seseane, B.A., has relaced Mr. T. E. Masemene in the where she spent her annual leave.

Death has occurred here of Mr Recent visitors to Payneville in-Joshua Nhlapo, who was a clerk clude Miss Rachel Mabolelang at the Waterval Boven Railway from Johannesburg and Mr. S. offices. He is survived by his wife Makhalemela from Benoni.

ALIWAL NORTH .- Choirs from schools in the Burghersdorp and Aliwal North districts took part in music competition held here recently. Mr. H. Liebenberg, acting inspector of schools, adjudcated.

Burghersdorp Methodist senior school choir took first prize, the that division.

The Malcomess secondary school conducted by Mr. M. S. M. Mva-Ka phirimana ea 22-9-50 ntlo e Mr. Mtjale bakeng sa Advisory mbo also gave a few pieces.+ "Correspondent."

MAKE MORE MONEY

mofumahali e mong bakeng sa By Making Your Spare Time Pay Seize This Opportunity To make BIG MONEY in your

> Spare Time and write to AFRICAN PATENT MEDICINE

> SHOP 113D Jeppe Street-Johannesburg.

GOOD HOPE: Erile ka lwabo-tihano kgwedi ya Lwetsi e le bo-tsa rona, e neng e le badihi ngwe ra tsiwa mono Good Hope gone mo Heth Centre.

Mme rejatihegetswe ke ditsala ya tlotiwa ke bontsi jo bogolo jwa batho, ba tswa ntiheng tso-

-Ihlo-Nchocho.

Prizewinnes Congratulated At Payne le Ceremony

OMING EVENTS YURDAY, OCTOBER 14: (a) ciation African Helping Asso. mittee" explains its jects at a meeting to be held Western Na Communal Hall, nesburg at 2 Township, Johaninclude Rev. A Speakers will

Senator W. G. Bay Blaxall and (h) Dorothea Tri Rosslyn, Pretoria e School birthday.

arrangements that the girls in of hardships. Amongst those sent were the Welfare Officer, the upper classes be allowed to J. C. B. Eyssen, Mr. Dtitton, M. visit the houses entered for the Mothabi. Nurses Goliath, Njike competition, and also be invited lana and Time, and many others. to the function held in conjunction with the presentation of Zenzele Club attended the Zenzele Club Annual Exhibition held or.

Location. Other speakers were the Non- The Payneville Girls' Club at-European Affairs Manager, Mr. E. tended the East Rand Girls' Club J. Baker, Mr E. A. Bennie (who addressed the audience in Xhosa)

Festival he'd at Nigel. There were 40 girls and three Girls' Club Leaders—Misses S. Mathobe, L.

Personalia

Mrs. Dutton who presented the | Many friends will be sorry to prizes to the winners, gave an hear that Mr du Plessis, an old inspired speach encouraging the resident of Payneville, is seriously ill at the Far East Rand Hospital. CAROLINA: Many people here We wish him a speedy recovery, darolina le Dominica Rasethunts's are recuperating from a heavy are phela ka bofokoli. Ea hola scourage of 'flu. Both Indian and Mrs. W. R. Mlangana of Pay-

A music competition was held Hospital where she will undergo

etho sa Mokgatlo wa M. B. B Many schools participated, and Boksburg-Benoni Hospital is nme tshebsletso ya etswa ke he Sobhuza Public School attend spending her annual leave with the Rev. and Mrs. Mafusin Nurse Betty E. Mbalo of the Polyclinic is back from Swaziland

> post-primary division of Sobhuzo Public School, Mr. Masemene has left for the ('Fort" to further his Town where he will be spending his annual leave.

-"A.B.C."



at all chemists and stores 1/-

BW14/10

"CHAMPION" GUITAR You will have lots more friends when you play a Gallotone "Champion" Guitar. This sweet. toned instrument is made of the finest materials to give the music you love for many years, it is guaranteed not to warp. Ask your non-ast Dealer to show you the Gallotone "Champion" to-day. ONLY 53-6-0 EACH. ON SALE EVERYWHERE Sole distributors for Africa; GALLO

Sinodo sa Mafumahali a Kereke ea Presbyterian ea South The African Presbyterian junior Africa e ne e kopane Warden ka la 21-24. Scheteng ea Rev. J. J. choir conducted by Miss Gladys Tshongwe Pulo. Ea buloa ke Rev. Phakoe oa A. M. E. ka buka ea Kekana was awarded first prize in baRoma 8:35 a bua Mohlanka oa Modimo ka temana eo. Ke mang ea ka re archanyang le lerató la Kreste?

ne e aletse e bile e khapatseha Board khele! a bua hamonate e le ha ho beoa Molula setulo e mocha le Mongoli oa hae e leng Mrs. Mopeli le Mrs. Tshongwe, Ha se ne se lutsoe ke Mrs. Tshabangu ka lemo tse 9. Mrs. Metsing a nea khothatso e maila e monate.

KAMOHELO Ka mora peo ena ea Molulasetulo oa Sinodo e bile kamohelo ea baeti barumuoa me ntlo ca 'na bile Rev. E. P. Mopeli (Witzleshoek). Ha binoa lipina tse monate ke libini tsa Kereke. Libui e bile

HLOEKISA MALA

O Tiobele Ho Hiola O E-non Soda

U seke oa ta'epa hore u tia fola ha hiche ea hau e opa, mala a hau ha u la bolida hape e tletae unces kammento la moca o nkhang oa molomong ka ho non soda, hasba ho khutha-tacha ha hau ho hinha ho pipilleloeng. Ha he is tjee, mathata a hau ha a hiolaha mpeng, empa hur'a mala mos sekhes so kang nashoms a robeli he iskhole sa lijo li biosizi-etacang mele teng. Aloo li smang teng ha li a hipokises ka te sanda

Kalioo, seo u se builang ho felisceng ha asthata a hau ke morama o tlang ho blockies als a hau. Moriana o tlang ho blockies ide hare thaho e tsebe ho its ebetsa bantle

Mr. Mbethe principal ea sekolo bakeng sa litichere khele a nea manisce a khothatso. Rev. J. J.

Tshongwe bakeng sa baruti, le

mokhatio, Mrs. S. Moholeng. SONDAHA Ka letsatsi lona e ne e le la nasisa pelo e le mphete ke u fete ea eketsa ho tlala, Molula-setulo e Kerekeng 2a Wessale, de cona ho habiloe Africa ekenetse mane leha e le kholo hakalo le cona ca khaphaiseha ka ba filleng ho beha

> Tsobetso ca letsatsi leo e ts'ocroc e Rev. Mopeli Khele! Ngoaneso bala Lipro. 23:23. Oho ea ka thuto e qala ho fihla a bohola moshemane a e tsoka rotoane,

ne a puruma ha fumaneha hore etsa ntho co a e tsebang. Eitse Moshemane oa Mopeli ha

ona o sa tsejoeng. Eitse ha ho fetse mosebetsi ho felphetsoa baruti ho ca hae, baetsa khati e ntle ba bina batho ba

bokella £65-17-0.

feela MaAfrika.

Ha kolobetsoa bana ba 4 le ba paholo ba 4. Ha amoheloa ba 2

a kena sefallong a bua ruri a bua ka sciallo sa pele se neng se tilsitsne ke Mele Kestike ho Abrame. Oho a bua eka o na le teng tsatsing ico sa atameloa ke batho ba 205. Ohe monate e fe-

notse ba tsoa kaofela ba lebeletse. Koleke e entsoeng tsatsing leobile £5-0-0. Sinodo coná e ile ca-

d. J., Tshongwe Moruti oa Warden

1 Sports Coat. Plus Sox, Ties, Underwear Shoes. ALL FOR 15/-PER WEEK Large Selections of Summer Wear Sports Suits, Jackets Trousers, Shirts Shoes, Ties, Sox in stock. ANY ONLY THE BEST ARTICLE CLOTHING MAY BE OF WELL-KNOWN PURCHASED BRANDS SEPARATELY FROM 5/-WEEKLY

The



When you buy a ZOBO you can be sure of getting a strong, goodlooking watch and a reliable timekeeper.

Just note these many features that you get with every smartly designed, ZOBO watch:

* Plain, easy-to-read numbers * The strong cover glass will not break.

* Every watch is tested and re-tested before leaving the factory.

Ask for a ZOBO watch and be proud of having a handsome looking timepiece that gives you the right time.

WESTCLOX WRIST WATCHES La Salle 40/-.. ., Luminous . 47/-Rajah 67/-

All obove chrome and stainless steel

PICOT & MOSS LTD. Our repair department is at your service

Peterborough, Ont., Con.

CHEAPEST ROOFING MATERIAL

Post your orders with money today. New Corrugated iron 24 gauge Heavy quality. Will last lifelong 6ft £8. 2. 0., 7ft. £9. 9. 0., 8ft. £10. 16. 0., 10ft. £13. 12. 6d. per dozen

Guttering 6/6d. Ridging 8/6d. 2 x 3 5id., 1i x 4i 6id, Flooring 7id., Panneldoors 38/6d., Batten Doors 30/-, Doorframes 35/-. Cash With Order, F.O.R. Durban.

ARBEE STORE, 115, Queen Street,

DURBAN.

SEBELISA SETLOLO





MAGEBENG, MATETETSONG. MOLLONG, LISONG, LIHLO-BENG, MAKHOPHONG LE MATSOHONG KAPA MAO-TONG A RURUHILENG.

Hang ha u qala ho sebelisa ZAM-BUK, u tla ikutloa u le betere homme ka morao ho nakoana e se kae, letlalo la hau le tla boela le eba monate hape. ZAM-BUK e tumile haholo, lefats'eng lohle, ka ho phekola likhathatso tsa letlalo.

E re Mokemisi oa hau, a u fe



PRIZE ESSAY COMPETITION Open To All £50 IN PRIZES

The "Bantu World" has pleasure in announcing that Mr. John Stokog f Cape Town has donated Fifty Pounds for prizes in an Essay Compe ition which will be open to all our readers. The subject of the essay is:

"LET US BUILD A STABLE BANTU NATION"

Prizes are offered as follows:-

1st. Prize 2nd. Prize 3rd. Prize 4th. Prize

Ten consolation prizes of £1 each.

Please read these rules CAREFULLY. No entry which does not omply with the rules will be considered.

The subject of the essay is: "Let Us Build A Stable Bantu Nation." Length must not exceed 1,500 words.

Language may be either English or Afrikaans.

The essays must be original work. Essays must be written on ONE side of the paper only. The name and address of the writers must be written on the first and

6. Envelopes must be addressed to:

PRIZE ESSAY COMPETITION.

P.O. BOX 6663, JOHANNESBURG.

Closing date is December 31, 1950. The decision of the judges is final, Dr. R. H. W. Shepherd: Principal of Lovedale and Dr. A. W. Hoernle, President of the Institute of Race Relations have kindly agreed to act as a final adjudication panel.

No correspondence of any kind can be entered into in regard to this competition.

No employee of the Bantu Press is eligible to enter for the competition.

No essays will be returned.

The winning essay or essays will be published in the Bantu

Competitors should write exactly what they think, but they are reminded that practical suggestions will count most. The competition seeks to encourage serious study of the subject to find out what our readers believe are the best ways and means to advance to nation-

The judges will be more interested to read original views than to know what other people have said or written. Our advice to competitors is-think, think again, and only then get uot your pen and paper.

CORRESPON DENT'S VIEW

There are basic facts which must be kept in mind in the endeavour to build, and a correspondent puts the case as follows,

"Our great need is to organise our people to work together. We must find leaders of the right stamp, heal our tribal differences, aim at fusion of languages, and realize to the full that the future of South Africa depends on mutual respect, goodwill and co-operation between the black and white races.

We must preserve the background of our own culture, highly praised by Europeans who know it. We, who are to be the builders of our Nation must do all we can to become fit in body and in mind, and vitalise our good impulses. Deep down in his heart the African yearns to prepare himself for service to this country.

The Prime Minister of Southern Rhodesia said recently that Black and White must pull together in co-operation, these conceds the other,

and the White man is here to stay. General Smuts also said. "The future of civilisation in South Africa

depends on co-operation," and Mr. Alan Paton, preaching in St. Paul's Cathedral, has reminded us "Africa does not belong to White man or Black man. Africa belongs to Him who created Africa, and there can be no peace in it until His will is done." All races, placed here by Providence, are partners in the land.

What The Moderate African

Asks Is Not Excessive

He wants the abolition of vexatious pass laws, the removal of the ment of pledges regarding purchase of land, development of the Re- find accommodation inside.

serves, and a fair say in the councils of the whole South African nation. Africans seek understanding, and a fuller freedom of life. Racial enimosity is the result of laws which tend to be oppressive, and arrocance by many Whitemen, especially among the lower ranks of offiials, which humiliates and irritates.

Our Senior Partner

As Lord Hailey has wisely told us, "The people of Africa cannot by themselves maintain the new civilisation but require constant innova- arranged, the highlight of which ion and guidance of the race that gave birth to it in Europe." All was the dedication and address by Africans must recognise this.

Political And

Economic Policy.

Political rights alone are no solution to our problem as may be seen n the Southern States of U.S.A.

For us the price of opportunity and freedom is planned and ceaseess activity. Let us organise ourselves. But there can be no rigid policy. There will be need for continuous mutual adjustment in race elations as conditions vary from year to year and new factors come

nto play. Through all we must foster goodwill, and religion is a link uperior to differences in language and race. How can our standard of living be raised? In spite of its gold and ninerals South Africa is a poor country, and as to the land, soil erosion must be fought, or we perish. The average income of White and Black European to do something for himaken together is miserably low. The Black man's burden we know, self. The latter must not depend out there is also a White man's burden. Two million Europeans can on the European for everything

right million Africans; nor can European skilled workers alone provide lone well by the African in that he clothing, footwear, shelter and the products which we Africans he brought Christianity and Mass production, by lowering costs, would cater for a vast internal narket. A rise in wages and a steady increase in the standard of liv- Non-European to remain a baby ing will be ours when we are allowed to produce and purchase. Unless all the time The A.M.E. Church we, the millions of Africans, are allowed to the full, we cannot hope he said, was trying to develop for progress. We must demand the right to do skilled and semi-Non-Europe in leadership. "This

the European worker. We must organise for the right to work in fields from which we are excluded but not at wages so high that the poorest of our people cannot afford to buy our products. Migrant labour is not efficient:

We must organise for the right to work in fields from which we ship at its highest," said Bishop Bonner.

Brotherhood of Man

"The policy of the A.M.E. Church at reasonable prices. For our part, we must in the words of Dr. schweitzer-seek to strengthen the qualities which the civilised races Redeemer, and man our Brother," have attained after many generations: trustworthiness, enterprise, love went on the Bishop. "When Christhle and Mr. Masogane at Pretoof work, and independence,

From bwn And Country Additional lock Opened At Boitshoko Institution

rom our Correspondent

VENTERSDORP: Eshoko Institution at Uitkyk in the district of Ventersdorp, Westerfransvaal, reached a new milestone on Friday, September 29, 11, when the Rev. J. B. Webb, M.A., D.D., President of the Methodiconference, opened a beautiful Dining Block built by African buiers under the supervisioi of a European foreman, Mr. J. P. Cloet The building comprises two dining halls, one for boys and oneor girls, a common kitchen, a pantry, a storeroom and a flat at thback.

opening ceremony.

Governor of the Institution, who presided, extended a welcome to all who had attende, making a in his speech, upon certain points building erected.

Bundwini respectively.

Dr. W. F. Nkono of Pretoria. Dr. Webb said beyond the body then placing themselves in the van. guard of the forces that fight against religious forces. which to use those tools.

After Dr. J. M. Nhlapo, the Principal, had moved a vote of

wards his own services, by his was served. labour and indirect taxation. "Let us be grateful for what

People from the entersdorp, who could not be present, and Klerksdorp, Potchefroom, Pretoria and the Rand cuits came were responsible for the fine buildin large numbers tattend the ing which he regarded as a better monument than a statue of marble Before the key waturned, the Rev. S. H. Paul of Uzyk led the frint of co-operation between the gathering in the sging of a Transvaal Education Department Sesotho hymn. Inse the boys' and the Church. He said he wantdining hall in whic the people ed the people of Uitkyk to be gathered, the Rev. F Mtetwa of grateful for what the Methodist Potchefstroom prayedafter which mission was doing for them, and the Rev. D. P. Dgmore, the expected Boitshoko to be a place

special mention of the presence of some of the member of the Kil- He pointed out that about £25,000 nerton Governing Guncil under had thus far been put into the whose control Boltsbko Institu- Boitsbko Institution buildings. tion is, and of ChiefsJ. Serobatse He pointed out also that Kilnerton and S. Malefo of the Ventersdorp Institution was the mother of Boicircuit. Mr Dugmere also thanked tshoko Instituion. Boitshoko being all who had helped to have the young had a "clean new look" whereas Kilnerton the old mother The speeches were interspersed had lines in her face and her hair with music by the Jitkyk Pri- was turning grey. All were proud mary School, the Uilkyk Church and the Boitshoko Institution "You are here at the beginning of choirs conducted by Messrs. D. Nape. P. F. Molanu and H. P. was tilling grey. All were pitched to find the was tilling grey. All were pitched to find the straight was till the straight was till

said he was proud to be a member and the mind was the spirit. Educa-of the Methodist Church which tion itself could make people had the greatest number of schools. either good nor bad. What it did He impressed upon the students for them depended on themselves. the need for gratitude and sup-port of the Church, instead of Christian leadership of the future. etting all their education from Education supplied the tools, the he missionary institutions and church supplied the wisdom with

"Without the fear of the Lord thanks, the Institution students there can be no basic wisdom," he said. Africans would not thank the missionaries enough for education. Dr. Nkomo criticised the idea that Africans had and the people moved into the too much done for them by girls' dining hall where the lunch pointing out that the black man that Mrs. S. H. Paul and local made a great contribution to- Manyano members had prepared,

Among those who were present has been done for us while ask were the Revs. C. Wilkins, A. B. ing for more to be done for us," | Phokompe, J. D. Duiker, Mrs. J. Dr. Nkomo said in his closing remarks.

Mr. P. S. Naude. Inspector of Maseko, J. M. Lekgetha, T. Twala, African education who was the C. M. Sankaga, N. J. Struage next to speak, apologised for the Chief Inspector, Mr. G. H. Franz, number of Uitkyk people.

Bishop Bonner On Self-Help

From our Correspondent

VEREENIGING: "This building is a fine demonstration of what the Non-European can do. It represents Non-European leadership at its higrest," said the Rt. Rev. I. H. Bonner, Bishop of the A.M.E. Church in S.A., at the dedication of the new £15,000 Church at Sharpeville, Verceniging this month. More than 2,000 people were industrial colour bar, the right if he chooses, to an urban home life present, many of them having come by bus and lorry from the with his family, adequate health and educational services, the fulfil- O.F.S. and from distant parts of the Transvaal. Many could not

Music of a high order was pro-yided by two local A.M.E. Church man. God rules the world, and of Mr. O. Mareka, Sharpeville proportion as they do God's will. Postmaster. There were choirs from other districts as well. An impressive programme had been

"We can do a great deal more Bonner. He stressed the fact that everyone had been created to fulfill a special purpose set by God. He referred to the untiring work of Rev. P. N. Selepe, Pas. tor and Presiding Elder, whose aim was to make God's House the best establishment.

Bishop Bonner said that the European was expecting the Nonnot afford adequate services in health, education and social welfare for all the time. The European had

No one, however, wished the skilled work in the interests of White and Black alike, and we must building is a fine demonstration of epresents Non-European leader-

tianity had permeated every heart, ria .- "Reporter."

LONG CLEAN STROKES" AND

VACOSAL,

Choirs, one under the directorship nations go up or come down in It was gratifying to see that the black man had conceived the detign, and constructed the buildng, said the Bishop.


Rev. P. N. Selepe explained that f the total cost of £15,000, £11,000 had already been paid. He introthan we think, if we have faith luced Mr. Gabriel Magau who enough in God," said Bishop was both architect and builder of was both architect and builder of his magnificent Church.

Among those present were Mr. A. T. Habedi, Principal of Wilberforce Institution, Mr. H. T. C. Plaakie, B.A., of Meyerton, Rev. B. S. Rajuili, B.A., and several other A.M.E. Church dignitaries.

THEUNISSEN.—Several school hoirs gathered here for a singing competition held with the object f selecting the best to perform at Bloemfontein. Winburg district and sent a well-trained choir deermined to wrest the laurels from Cheunissen, record holder of trothies. Theunissen was no easy nut crack, and again, the laurels vent to this town.

Mr. Noge, who came all the way rom Thaba 'Nchu adjudicated !-The competition was held in the local D.R.C. main hall, Theunissen choirs which have been selected to each try to do more work and better work, and seek the goodwill of what the Non-European can do. It take part in the Bloemfontein competition are a local junior shoir, under Mr. S. Khotle, Mr. Phakeli's quartette and also Mr T. Moholo's choir.

Mr. J. Matsoso has returned from is: 'God our Father, Christ our Pretoria where he had gone on official duty. He met Mr. P. Mose-





Elephant Drug Company Ltd. P.O. Box 2584 - Johannesburg Dept. B.W.U



Those unexpected jabs in the joints and muscles-have you ever stopped and wondered what might be the cause of the trouble—ever suspected faulty kidney action?

The kidneys have the vital job of ridding the system of all those injurious impurities that so often give rise to painful and rheumaticky conditions. These waste matters must be expelled from the system and the kidneys must be brought back to normal health and strength in order to do the job properly.

The speedy, sure way of doing this is to use the worldfamous medicine made specially for this purpose-De Witt's Pills. They act directly on the kidneys, cleansing them, toning them up and restoring them to their normal healthy activities.

For nearly sixty years De Witt's Pills have been bringing relief to sufferers all over the world. Get a supply to-day. Price 3/6 and 6/6. The large size contains two and a half times the quantity of the smaller size.

For Kidney and Bladder Troubles





FOR EYES

Satisfaction guaranteed. Chaplin's test your eyes and make your glasses.

Established: 23 years.

Only address: Chaplin's Opticians, Ltd., 68 (b) Market Street, Johannesburg. (Opposite the Public Library)



Bottled by DOK PRODUCTS LIMITED 3, Saratoga Avenue, Berea, Johannesburg. Phone 44-4326. 372, Main Road, Observatory, Cape Town. Phone 5-3324. Under oppointment by: Pepsi-Cola Company, N.Y.



Salt" for keeping your blood rich and pure and your stomach clean. It's cool and refreshing! Buy your bottle to-day.

Just put a little Eno's "Fruit Salt" into a cup of water and drink the cool bubbling water. You and your whole family will enjoy this healthy drink.



BIBLE STORIES IN ZULU by J. F. Scutt.

UPAULE, INDODA EYANYAKAZISA IZWE. The life of the Apostle, illustrated. 3/9d. (by post 4/-) INDABA EMANGALISAYO KUNAZOZONKE. Stories from the

Old Testament, illustrated. 4/-d. (by post 4/3d.) INDABA YEZINDABA. Stories from the New Testament, illustrated. 4/- (by post 4/3d.)

THREE NEW ZULU SONGS IN SOLFA, By S. F. Khumalo IAFRICA 1/- (by post 1/2d.) ITHEMBA LABANSUNDU 1/- (by post 1/2d.)

UVULINGQONDO 1/6 (by post 1/8d.) BOOKS FOR EVERYDAY USE.

Routledge's Complete Letter Writer. The Most Popular Guide to Good Letter-writing 4/6 (by post 4/9d.) Ungqeqe Wokuchaza Amaphupho-The book that interprets your dreams, 1/9 (by post 1/11).

WRITE FOR OUR BIG FREE CATALOGUE

(PTY) LTD.

PUBLISHERS BOOKSELLERS STATIONERS. PIETERMARITZBURG



Tsela Ea Ho Nolofatsa Le Ho Kutletsa Letlalo

Ha u batla letlalo le kutletschileng. le bonolo joaleka la lesea, u etse tjena.

Ithekele botlolo ea setlolo sa Pond's Vanishing Cream-Ke botlolo e nang le lets'oao la V lehlakoreng.

Setlolo sena se sesooana joaleka lehloa se tla ntlafatsa letlalo la hau, ha u its'asa ka sona. U tla ikutloa hang ha u qala ho its'asa ka sona!

Sehlare sena seo e leng bolao ba botle, se sebelisoa ke mafumahali lefats'eng lohle! Ithekele sa hau. Reka Pond's Vanishing Cream hang! TEKO 1/6d.



UNDABEZITHA!



Kuthe ngesikhathi iNkosi uBhekuzulu Nyangyezizwe ka Solomon ka Dinizulu iphakathi komzi wase Goli yathathwa lesisithombe yi ntatheli yethu ngesikhathi iNgwenyama ibukeli umdlalo webhola phakathi kwe Natal ne Transvaal eBantu Spoti. Imbiko ogcwele uve-

NGOKUBANZI ISIMEMO

Bangane,

Ngiyanimema ukuba nibekhona ekwembulweni kwetshe lomyeni wami umufi uMvangeli Z. Naude o washona ngo December 17, 1948. NgoMgqibelo kusihiwa siyoba nomlindelo ekhaya lami, bese kuthi ngeSonto ekuseni ngo 9, s.ye emalibeni aseNancefield ukuyokwenbula itshe, Kuyothi ngo 1 emini kubekhona idili ekhaya lami. Usutuke Iwalomsebenzi ngu October 22, 1950.

Umlinde'o ngoMgqibelo October 21, 1950. Ukwembulwa kwetshe ngeSonto October 22, 1950. Ngiyaninxusake ukuba nizozimazisa ngalezinsuku.

1971 Orlando East.

ONOHAMB' OLUDE

Namhla mina Mnz. G. V

Usishiyile UMfu.

William Seeka

Ezesonto

(Mrs.) Erma Naude

gwenya ngisuka lapha eMariaeStanela ell ukudlula eMatatiele. Ngiya Mdubane nase Marrianhill lapho Kunomsebenzi omuhle owenziohlala khona izinsuku eziyisithua ligosa lesekete kuDonki pha sibe sesiphambukela eVeru-Church lapha eStanela Ngomhlaam okosuka olulodwa. a17-9-50, besinomsebenzi wama-Kuyakuthi ke ukusuka lapho kithi. Kathe seleqedile umfusidlule ngoMgungundlovu sesi

disi wethu nokwamukela aba-tu abazinikelayo kuleli bandla Donki, wacela isithuba sokuba ake aphumele phandle namadodana. Waqhubeka kahle kakhulu umsebenzi ngesizotha elapha uMfu 'suthi akasekho emhlabeni uMfu- Radebe

idisi William Seeka webandla Isse Rhabe endaweni yase Tikilayini e- ngomhla ka 24-8-50. Umngcwabe Kempton Park emuya kokugula i | wawuphethwe uMfu. S. Bhotoman ikhathi eside kwaze kwamenela wase Germiston abantu babengu gomhla ka 22-8-50. Watshalwa | 763,

FURNITURE

20/-

£3-0-0 DEPOSIT

MONTHLY

Will Buy This Very Neat & Serviceable 3-Piece Bedroom Suite. Beds to Match Can Be

Supplied Write for Free Catalogue.

THE ALBERT FURNISHING CO., LTD. 74 MAIN ROAD, CLAREMONT, C. P.



Ilele Indoda YamaDoda UJenene J. C.

Smuts

(Ngu G. Zilamanzi Mkwanazi)

(1) Khalani zizwe ifile indoda Zilani zizwe ilele indoda Iphumle isebenz' okwendoda Ikhuniulwa izokhunjulwa njenge-

ndoda yamadoda Ngoba ibilwel' amadoda ngama-

Ngoba yona yazalw' eny' indoda yamadoda.

hlabane ngeziqweziyisikhombisa Emfundweni yokuhlala kahle kwabantu beyiliqhawe

hlabana ngeziqu eziyisikhombisa, Khona emfundweni yase Cambridge.

Yakhethwa ngoba ihlabana kasikhombisa Kuzo zonke izimpi yakhethwa

yaba umaqhuzu Ngoba ihlabana kasikhombisa Ezingqondweni zonke zomhlaba yakhethwa kwezokuqala eziyisikhombisa.

wisa layo bokuyiwisa lamawisa Jkuhlakanipha kwayo bokushaya izitha zayo kuziwisa Ngoba nasempini yamaBhunu

bayiwisa Kodwa yona isizwe sakubo yasimisa

Kanti futhi zonke yazimisa. Khalani zizwe ifile indoda, Zilani zizwe ilele indoda.

njulwa,

njulwa;

njulwa. Abameli bonke bezizwe bayakhunjulwa,

Navo emigondweni yezizwe zonke izokhunjulwa.

Khalani zizwe ifile indoda,

lilani zizwe ilele indoda-yamadoda.

Kukhunjulwa uMshweshwe wasoluSuthu,

Kgama wasebuTshwana uyakhunjulwa: Kukhunjulwa uVitoli wase Ngi

landi. Pewula wase Mensyane uya khunjulwa. halani zizwe ifil' indoda

Zilani zizwe ilele indoda-yama-Kukhunjulwa, kuzokhunjulwa u Smuts wezizwe zonke.

Maye mhlaba kawunoni ngokusa munca lendoda Khalani zizwe ifile indoda Maye ilele nokulunga kwayo

neziqu zayo lendoda Zilani zizwe ilele indoda Lala Oubaas, lala uphumule.

UMDLALO WEBHOLA OPHELE

NGEMPI

Lapha eVanderbijl Park sibona ımdlalo webhola. Ngomhla ka 30 July besinomdlalo eVanderbiji Location, ibhola liyadlalwa kodwa alidlalwa ngendlela yebhola. lidlalwa nje.

Kuthe ngesikhathi sika 2.30 ntambama kwangena i Iscor Nation neVaaltiger. Sabona isidididi. Ingathi iyalinga Iscor Nation kwabanzima kakhulu Yadliwa ke Iscor Nation.

Sithe sibhekile sabona uReferee seshaya indoda ye Bhusumani kwabayi nyakanyaka egroundini kwasukake umfazi weBhusumani wakhulula izicathulo washaya ngazo uReferee kwaze kwaphuma amadoda ase Location onqanda--A. A. Langa.

STILL

8d. TABLET

Vanderbijl Location-

Ibhola eNelspruit Nabase Goli

Kwezebhola eNelspruit kuthe ngomhlaka 6—8—50 kwavakasha abafana beSwazi Home Boys F. C base Goli beyohlasela iHungry Vultures F. C. emzini wayo. Kuthe ntambama ngo 2 waziqhatha uNompempe. Kwakungezincane lezo. Zazibuya ezomVultures zasuka intuli kodwa akwangena lutho iscore saba 0-0.

Kwase kungena iA. Awu wothi wabonani wena zikhala eze Home Boys ngomfo J. Manzini zithi "Mahamba ngo nyawo' Johnny Wal-

ker owasuka walishaya phakathi. Kuthe mveni seziphindana walibamba loyo mfana base bemnika igama bethi "Wys Oom." zikhala njalo ezom Vulture ngo "Khwembe liyaduma", U.T.T.; Deliver The message: washo walishaya phakathi umfana we Home Boys Olwazini lwemfundo beyiliqhawe, umdlalo waphela kanje Swazi Home Boys 2, H.V.F.C-O.

UShaka Ka SiShayeki

EMgungundlovu ngesonto eledlule ngoLwesine kade kuxoxwa udaba lokwenza izikhumbuzo yi-Bandla elibizwa ngokuthi Historical Monuments Commission ukuhlonipha asebedlule, amaqhawe njalo njalo.

Kuthe lapho sekufika ekubeni kuphathwa isikhumbuzo sokunakekela amanxiwa ayethintene nabaholi baka Zulu, wenqaba wakhahlela uMnz. H. S. van Zijl, othe iNkosi uShaka "wayebulala abantu ngokungenasihawu.'

Bavumelene ngokuhlonipha a-maBhunu, abesifazane nesilisa.

"MbaMba"

UmAfrika obekade eqwetshwe yiMantshi izinyanga ezimbili ejele ngomsebenzi onzima ngoba ebanjwe nge "mbamba," ijaji lithe lona kaliboni *iqiniso lalokho ukuthi Amakhosi onke odumo ayakhu- iphoyisa lomuntu lambamba ngayo impela "imbamba" ekhabayo, zinduna zodumo zonke ziyakhu- Ngakhoke um'Afrika loyo u-Michael Mntai, noma ebengekho mizi yonke yodumo iyakhunjulwa, icala lakhe selihloliswa yinkundla amabutho odumo onke ayakhu yamajaji kodwa lamkhulula Pitoli.

of a Million Pens

The Path



3 per cent interest on your savings account and you can take your money out when you want to. ★ 3½ per cent interest ON FIXED

DEPOSIT FOR ONE YEAR.

PERMANENT

41A Harrison St. Between Market and Johannesburg For information Commissioner Sts. JOHANNESBURG

DO YOU LIKE JIVE

BLUES? "BB" JIVE SERIES

SWINGS

Listen to the Latest Addition to the Swinging the Cat and How About That on BB611.

Omtainable at all Music Dealers and Sycle Stores

Winning Strokes begin here! The zip in your service, those quick-fire returns, that split second timing, all come from your feet before ever your racquet touches the ball. That's why the fit and freedom, the spring and support of Tenderfoot Tennis Shoes mean so much to your game. * In Oxford and Lace-to-toe styles and in straight and half sizes. TENDERFOOT
Champion TENNIS SHOES GOODWEAR PRODUCT

DOCTORS PROVE = 2 out of 3 Women can have Lovelier Skin in 14 Days!



Yes, 42 doctors in the United States and Britain tested the Palmolive 14 day beauty plan on 1,418 women and proved that it can bring a lovelier complexion in 14 days.

PALMOLIVE

You too can look lovelier, have a clearer, smoother, fresher complexion. START THIS EVENING ON THE PALMOLIVE BEAUTY PLAN.

1. Wash your face with Palmolive 2. Rub the wet soap lather into your

This is all you do-

face for one minute. Then wash it off with more water. 3. Do this 3 times every day, for 14 days. The rubbing with Palmolive Soap cleans your face well and brings a greater beauty to your

You Too, May Look for these Complexion Improvements in 14 days!

PALMOLIVE

 Fresher, Brighter Complexions! Less oiliness! Added softness smoothness—even for dry skin

Complexion clearer, more radiant!

Fewer tiny blem-ishes—incipient blackheads

Meet exciting "ROSEMARY" every oday, Monday to Friday; 12 Noon; Springbok Radio.

Feluna Pills

when a girl becomes a woman

She becomes more lovely to look at. Her eyes become bigger more attractive. There are great changes in her body. All this will take her strength away if she is not careful. So she should take FELUNA PILLS. They will keep her blood strong and help her during the bad days. FELUNA PILLS are a special medicine for women and girls. They fight against pains and tiredness, and give health and happiness to women.

> 40 Feluna. Pills cost 3/3 20 Feluna Pills cost 1/9



You can buy them at any store

WHY SUFFER

MELCIN for Skin, Blood, Bladder Troubles, Glandular Swelling, Sore Throats, Abscesses, Pains. Discharges Festering Sores, Boils, Ulcers, Hard "'Malitaba's" Post Bag : growths 5s.6d., 10s.6d., 21s.

melcin shadder and Konney Tablets, for all bladder troubles 2s.6d. 4s. 6d. MELCIN STOMACH LIVER PILLS. 1/6 regulates bowels.

Melcin Ointment removes pimples, ttching, rashes and all skin eruptions. Heals quickly 1s.9d, 3s.6d.

We advise you to buy your medi-

THE HOME CORNER

help to build a Clinic and a

this. Thus a few European ladies

Taubie Kushlik is to produce a

Help Sought By Alexandra Anti-T. B. Association

Stating that Tuberculosis is | after death and of the remainder, get ing a hold on non-Europeans, 126 have died this year, states the the Alexandra Township Anti-Tuberculosis Association issues an all races who realise the threat sation, most cases lying at home of this disease to South African are infecting others.

Alexandra Township, where 82,000 people are living in one and three quarter square miles area, is described by the association as a hot-bed of infection. Last year, 257 new African cases of T.B. were

Of this number, 73 were reported

Appeal To Mothers To Combat Diphtheria

Because of a sharp rise in the number of diphtheria deaths play "Power Without Glory" by amongst Africans, the Johannes-burg Public Health Department has started a campaign to en-from November 7 to November 11 E. Foster. courage African mothers to have The dramateers are putting on the their children immunised.

which causes many deaths every Alexandra Anti-Tuberculosis Asso. presented to winners of the comyear. It is infectious, and is ciation. spread by germs being discharged into the air. Many people are "carriers" of the disease who do not actually suffer from it.

For many years it was believed that Africans were immune to diphtheria, but during the past few years the average death rate each year has been between 17 and 27. For the year ending June 1950, there was a very big increase in the number of deaths, no less than 61 Africans falling victims to the disease.

It is usual to immunise children from the age of 9 months. Two or three almost painless injections given over a period of six months.

African mothers have been asked by Johannesburg's Medical Officer of Health, Dr. J. W. Scott Millar, to co-operate by having their children innoculated at any of the township clinics. It is pointed out that if every mother would have her children immunised. especially all children under 14 se stamped out as a serious cause child ill-health and death.

Answers To

Correspondents

S. S. Smith .- Any office of the Native Commissioner will do. You out). o the Secretary for Native Affairs

Joe Paul Mamabolo.-Write to The Principal, Methodist Primary HOUSE'S Chemist, 71 Loveday Krugersdorp. As Principal of the Street, Johannesburg, P. O. Box 5595. night school to which you refer Eyes tested free come to see us. he will supply all information you

Payneville Holds "Cleanest House" Competition

association, pointing out, also, that was held in Payneville recently, make a bit of fun for you. appeal for support from people of with so little chance of hospitali and the winners were as follows

> Africans have realised the Prize, Mrs. B Makaula, 2nd Prize, so on. seriousness of the disease and Mrs. D. Moknena, 3rd, Prize, Mrs. started the Alexandra Anti. W. Thuse. Tuberculosis Association three

years ago. In Alexandra, they Municipal House-Section 2: 1st. have collected nearly £500 to Prize, Mrs. D Nkadimeng. 2nd settlement. Unfortunately, il Prize, Mrs. F. Ndoka, 3rd. Prize. will take at least £25,000 to do Mrs. A. Matsimbi.

Privately-Owned House: 1st. to make a peanut dog.

play, giving their services free and A function was held on Wednes-Diphtheria is a deadly disease all proceeds are to come to the day, October 4, when prizes were





BY GRASSHOPPER

This is the seventh of a new weekly feature written to help us make our home surroundings at tractive. Readers are invited to make use of the feature for any of their gardening problems. Advice will be given free.

often due to ignorance at this the new hole. early stage of their growth.

The answer to success is in careful transplanting or thinning out Let us take transplanting first. This means removing the young years of age, diphtheria could soon plants, which should be about 2 inches high, to a fresh place in your garden. This is why, at the start of "In your Garden," I told you to plant up only half of your prepared ground.

Only some varieties of flowers and vegetables can be transplanted successfully. The instructions or the seed packets will tell you which not to transplant. (These loss and should be followed care-

To transplant, choose a coo! day if possible, and first of all way, but using two half pieces of these with water.

This week I want to tell you how | slide it into the earth about 1 inch make a success of the young away from the seedling. Move the plants that have grown from the knife in a circle, lift the seedling seed you have planted. Failure to out gently with the damp soil grow vegetables and flowers is attached, and move it carefully to

> the soil and roots. Now shade the seedlings by sticking small pieces body. of leafy branches of trees all round them These you must leave nuts each can be fixed by running in position for at least a week.

different distances apart. This is

(Continued from col. 5)


water your seedlings well. Then peanut-one half for each ear. prepare small holes in the place Now, all that remains is to make they are to be removed to. These a black dot for the eyes, and you holes should be about 3 inches will have "Fido" the peanut dog. deep and 3 inches wide. Fill He will make a good companion for the peanut warrior don't you Now take an old table knife and think?

HOURS

A CORNER FOR OUR CHILDREN

This little corner is specially for children. Each week there will be A "Cleanest House" competition play, and all sorts of things to

Mothers are invited to send us ideas of their own, or news about Municipal House-Section 1: 1st their own children, birthdays and



this. Thus a few European ladies all working voluntarily, have formed a Fund-Raising Auxi-liary to help them.

Single Reoms: Lt. Prize, Mrs. E

By now, if you have been following this corner carefully, you liary to help them. then dressed him up as a peanut warrior. This week we are going

The things we shall need are the same as for the peanut man. Again we shall want some peanuts. For the little man we used 9 peanuts. but for the dog we shall want a ew more.

2 peanuts will be needed for each of the dog's four legs; 3 will go to make up the body; 1 will be needed for the tail and 1 for the head. Then we shall need 1 peanut cut into two halves for the

That will make 2-2-2-2 (for the legs)-3-1-1-1-1-1-14 whole peanuts.

As well as the 14 peanuts we shall need the long, thin sewing needle and cotton which we used for making the little man.

The best way will be to start with the head, threading the coton right through the peanut and eaving a knot which will stop the otton from going too far and will

also serve as the dog's nose. Now thread 3 peanuts on for the body and 1 for the tail. Be sure that the peanuts for the head and When you have done all your the tail are set at a slight angle, as transplanting, water the seedlings shown in the drawing. That is in their new positions. This settles the head and tail do not want to be in a straight line with the

The four legs, made up of 2 peathe needle and cotton through the Different kinds of flowers and end two peanuts of the body. The vegetables must be transplanted at ears can be added in the same

(Contd. at foot of col. 4)







UNTIL A COUGH GETS BAD

Never neglect a cough—it may get to your chest and lungs and make you very ill. Buy a bottle of Chamberlain's Cough Remedy and keep it handy... take a dose or two immediately you catch a cold or when your throat begins to hurt you. This wonderful remedy relieves your cough at once and soothes your throat and chest—you'll be so glad you tried it.





Be Prepared—Buy a Bottle NOW

Healthy Babies Make Proud Mothers

Yes, it's true! And you will be a proud mother if you keep your baby icalihy and happy. So do what doctors and nurses everywhere tell mothers o do - give your baby PHILLIPS MILK OF MAGNESIA. A small dose of "HILLIPS quickly relieves wind and stomacl pains and gently, but urely, cleans out the bowels. Then your baby will feel fine, look fine. OTHER USES FOR PHILLIPS MILK OF MAGNESIA. 1. Add it to cow's milk to make it more digestible and to prevent the milk turning sour. 2. Rub your baby's gums with it when the baby is teething. 3. Put some on baby's sore and chafed skin to cool and soothe it.

BEWARE OF IMITATIONS, Ask for HILLIPS MILK OF MAGNESIA in the tue nottle and look for the signature, das H. PHILLIPS" on the label.

MILK OF MAGNESIA

Liquid or Tablets

You can get a useful "Phillips Booklet" by writing to: Phillips Milk of Magnesia, P.O. Box 8900. Johannesburg. When writing, say whether you want your booklet in nglish or Afrikaans.



GIVE YOUR FACE that "NEW LOOK"

LADEN'S LITE-SKIN

CREAM

Lightens and Whitens the skin and complexion. Removes pimples and biotenes, dark patches and wrinkles.

4/- pe" jar
including postage
Obtainable at the Border
Chemical Corporation, CHFMISTS
P.O. Box 295, Market Square
EAST LONDON.



moment! matter clogs the system — gradu-ally, insidiously. Brooklax gets to the root of the trouble and



'Save Money'

We have recently reduced the prices of furniture considerably and now is your from us the furniture you need at very low prices and on Easy Terms. Write to us and ask for a Furniture Price List and

CON

particulars. CO. Cape Town.



Plain or printed, you can't beat Tootal fabrics for quality and service. They wash wonderfully, resist the strongest sunshine and will wear for years. Every Tootal fabric is guaranteed. Ask your store to show you LYSTAY . . ROBIA . . NAMBIT . . three favourite varieties of

Guaranteed Fabrics

ECCEAL and other bread assess mentioned are Aspinsored Strain Marks


"This food suits my baby's stomach"

" My baby always had trouble with his stomach, until I gave him NUTRINE baby food. Now he is always well and





Now I always feed him with NUTRINE.



GIVE YOUR BABY THE RIGHT FOOD


makes babies strong and well.

You can buy Nutrine at the chemist or store, and it is very

easy to prepare. BABY FOOD









tse phakisang-hona ke taba e ncha ea bophelo ba litlokotsi. Batho ba batla tsoala ea taba JOALE—e seng bekeng e tlang. Mooko oa tsebetso o bonahala hohle lichabeng. Taba ea "e ke se etsoe" le "emela beke e tlang" li ea hloleha ha ntho e ka nna ea etsoa ka letsatsi ha pele e ne e nka likhoeli. Merlaneng.

"ASPRO" e ea PHELA EBILE TABA ENA E NA LE BOPAKL

BOLOKA "ASPRO" e nelsa tokoloho kapele. E kokobetsa lehlaba kapele ebile e pholisa methapo ho feta ntho tsohle. E lopolisa lehlaba la ramathesele e felise bohloko ba serame le mekakallane ka boslo bo le boag. E thibele ho robatsos te sild e pholosa chelete—e pholosa nako. Hape, "ASPRO" ka a sebetse kaholimo feela. E topela tlase. "ASPRO" ka a sebetse kaholimo feela. E topela tlase. KAPELE HA U

JEOA KE -Tepello, Serame,

Ramathesele, Kopelo le Mahlaba,

Rame tsa Lehlabula.

Hlooho, Falimeho, MAHLOKO A LELAPA A EA TLOSOA

E entsoe South Africa ke NICHOLAS (South Africa) (Pty.), Ltd.

THEKO E KA KHONOANG KE MANG LE MANG

THIS EASY AND TESTED

Tsebetso JOALE

e seng BEKENG

liketeketeng tsa

E TLANG!

kapele

batho.

Tokoloho ea

SESUTO



COFFEE

USE THIS MIXTURE

AS YOU WOULD

BRAND OF

COFFEE

YOUR FAVOURITE





mabless, cushions and valance upholstered in fine quality material, The back can be dropped.

Write for our big FREE catalogue (BW) and particulars of our commis-

SUBSTANTIAL DISCOUNT FOR CASH.

ASK FOR DETAILS OF OUR MAIL at that conference. ORDER AFRICAN BURSARY.

FURNITURE MANUFACTURERS

P.O. Box 2553 -



READERS' FORUM

Teachers' Disunity Decried; Plea For New Leadership

S. S. SKHEPHE-KA-KHALI, JOHANNESBURG, WRITES: It is a deplorable custom or practice now being made by some people to turn the annual general conference of T.A.T.A. into a fertile field ft. x 2 ft., supplied complete with for angling and manoeuvring for office. Often, aspirants for office are themselves new to the organisation, and in their efforts to secure positions, they sow the seeds of discord among the rank and file, and so disrupt the movement.

An example of how discord is | o sacrifice personal considerations sion scheme to P.O. Box 2553, Cape brought in the ranks of the in favour of a complete consolidaassociation by such people is what tion of the organisation, be this transpired at the Lydenburg con- in town or country. We cannot ference. Here, the first signs of a afford to play into the hands of division of teachers into urban and those who would delight to see us plattelander camps showed itself split to suit their own ends.

result, there was chaos and con- executive should resign. usion at the Khaiso annual conagenda of the conference was not ended in disruption, without the pronouncement of the benediction, district of the organisation

The majority of teachers of the strength of the various branches Rand District of the association In fact, this is the theme of a in company of those others resolution unanimously adopted at hroughout the Province, lay blame on the present executive or developments as they are. The executive should have gone out of heir way to heal and bridge the

At this crucial moment in our national struggle, no sane teacher an tolerate split among teachers. If need be, teachers are prepared



as a result also. queens thereof.

Anybody who stands in the way Now, instead of efforts being to consolidation of the movement made to bridge the rift in the must be brushed aside. Hence, we teachers' ranks at the subsequent of the Rand district strongly feel Bapong annual conference last hat for the common good of our year, it was allowed to widen. As association, the present general

derence this year; the all-important tive elected at a special conference vaal teachers." of members of the association. discussed. In fact, the conference Delegates to this conference should come from every branch or nor even the singing of the Nation- Rpresentation should be on equal pasis regardless of the numerical

This alone shows how keen the Rand teachers are to heal and bridge the rift among teachers. plit in the organisation, at al We also deplore the action taken by Mr. Lekgela who, with his group, have also not helped bridge this split, but set out to form mother organisation.

> Concoctions Menace Life

P. Msibi, Witbank, writes: I am nelined to think that young men ind women who imbibe skokiaan

Sarilla no. 1

Moriane oa Mali

ce o matla ho metsoako kaofeela a mali 'me o alafa likhathatso soofeela tsa letlalo. Liso tsa ka maleng, lihloba sefahlehong, lehopa le ho ruruha.

in hohe ha lijo ka maleng, ho ipillelos, ho hloka boroko, li-hathatso tsa liphio le sebete.

SARILLA NO. 1 hlahisa phetoho e makatsang unbakeng a seng a boletsoe, o

Lebotlolo ke 3/8 Le fumanoa likemeseng tsohle

IOHN CHRISTIE (PTY) LTD.

Likemese 43 Central Avenue Mayfair, JOHANNESBURG. and barbarton are unaware that these concoctions are a menace to life. In fact, those who partake of this stuff merely shorten their own lives. Also, not only do they waste money but, in addition, they eventually bring pain and hard ship to their homes and families. Many have died because of these concoctions; many are in hospital standard six pupils can hardly

Discrimination Alleged In Tyl. Institutions

L. O. Ramabele, Philippolis, writes: "Preference of admission vill be given to Transvaal tudents", is one of the conditions authorities at institutions in the Transvaal inform prospective students. Likewise, teachers seeking posts in similar institutions in the Transvaal are warned: "Pre-We desire a new general execu- ference will be given to Trans-

> Does this mean that education authorities in the Transvaal are creating divisions among Africans? Surely, we might as well be told the reason for this policy.

In this same Province, there are European teachers serving in African schools. Was this policy Rand district conference held also applied when they sought on September 23, in Johannesburg, posts in these schools? As to ad mission of students, how muci would Transvaal people suffer instead of the present policy, d. rs of such institutions were wide open to all who apply, irrespectimost students at these ins-Transvaal under this system

> educational strides taken in that Province. We look with admira- beer. tion at the many secondary and The South African National high schools staffed and run by Council for Mental Health regards Africans; but we deprecate and deplore this policy of discrimina- public health and welfare. It says

their children for higher learning ference on the matter, oversea, yet within the bounds of Besides, we have it officially that Mali a sa hlockang a baka taka-as practised in the Transvaal, is spend £50,000 a year on liquor. tso ca lijo e fokolang, ho siloa allowed in African schools? This is terrible.

Let us hope that some day drastic steps will be taken against barbarton, skokiaan as well as the

Grave And Cruel Mistake

Grammar Given

Too Much Time S. M. Phaladi, Oogies. Writes: Advocating the use of English as

a medium of instruction in our schools, Mr. S. M. Mogopodi adds

that this will help pupils acquire

I doubt this view. The trouble

is that in many African schools

in the Province, the African child

eceives wrong instruction in this

language. The result is that even

atter a correct sentence in English,

The secret lies in oral exercises

which offer the individual pupil

opportunity of making acquantance

with the language. Far too often

this is not done; grammar lessons

are given too much time in pre-

This, then, is a case of placing

the cart before the horse. Even in

the vernacular, grammar is of se-

ference to oral work.

condary importance.

proficiency in spoken English.

S. V. Mbulwa, Bloemhof, writes: Let me point out to Mr. Selepyane, whose letter on sex education appeared here recently, that unless children get proper instruction in sex education, they will conduct themselves unwisely in early life.

To let the child grope about in darkness in search of knowledge bearing in this matter is to commit a grave and cruel mistake. The child must be led gently along the path of sex discovery.

This Is Terrible

Aubrey S. Mohman, Harrismith, ve of the Province from which writes: I had just read a pleasant they come? It is quite plain that contribution you published in a recent issue from Mr. Mc. D. I. Matitutions will still come from the seko's pen when, turning over the page, my eye fell on a letter from We who belong to other Pro- Mr. E. A. Mashau. This letter really vinces honour the Transvaal for annoyed me, particularly when he says there is nothing wrong with

alcoholism as a growing menace to this menace threatens to under-What would happen now, were mine the country's social structure

Fort Hare, the only non-European | The Council feels the problem is University College in the Union so grave that it has now decided to apply this policy? Is it not to call on the Department of Social strange that Africans can send Welfare to convene a national con-

the Union, discrimination, such Africans in Northern Rhodesia

The Weekly Sermon

weak, then am I strong. utters a paradox here. My Himself. dictionary defines a paradox as "that which is contrary to received opinion, or that which is

It is my conviction that in difference or even hostility to

II Cor. 12: 10. When I am | part of many people is due to their weak, then am I strong.

In basic English, the word weak has been translated "feeble." Paul the gigantic paradox which is

Weaknesses

Turning the other cheek, loving apparently absurd but really our enemies, refusing to revenge for tooth and eye for eye law is philosophy to which India gives the name of Satyagraha are all Christ and His teachings on the considered weakness by "received opinion" while the Mosaic tooth fo tooth and eye for eye law is. considered strength and manhood These are all qualities whose possessor can truly say, "when I am weak, then am I strong.'

What enables us to disarm and convert our enemy is stronger than what makes our beastly enemy more beastly. Because he makes us more beastly by being beastly to us, he exposes our weakness. But if we willingly yield to crucifixion we show strength.

If we trust God and realise out weakness we become strong because we place ourselves in God's strong hands. Without God we cannot do much. Paul acknowledged his weakness. He com-plained of the thorn in his flesh which could not be removed. At last he was assured that God's grace was sufficient for him, and that his weakness qualified him for divine power.-J. M. N.



Look! Your old shoes are like new ones with





FOR COOKING, LIGHTING & HEATING

PARAFFIN





VACUUM OIL COMPANY OF SOUTH AFRICA, LIMITED

Africa's national drink-is making serious inroads on the average family budget. Now, however, you can cut the cost of your coffee as much as 20% and more without loss of flavour, without loss of strength-just add Amalto.

Already the world price of coffee is reaching record

levels—and the price will go higher this year, according to experts. Inevitably coffee—South

THIS IS WHAT YOU DO: TAKE ONE TABLESPOON OF AMALTO, ADD TWO TABLESPOONS OF COFFEE - USE THIS MIXTURE AS YOU WOULD YOUR FAVOURITE BRAND OF COFFEE You will find that it gives you

the same strong flavourful coffee you have always enjoyed-yet saves as much as 20% and more on your coffee costs. Amalto costs only 1/6 per lb.! Just look at the saving! Remember, Amalto comes to you with the recommendation of South Africa's greatest coffee

factory. Ask your grocer now for AMALTO!

THE STRENGTH

IS UNCHANGED



AND THE FLAVOUR

IS THE SAME



YET YOU SAVE 20%

OR MORE



SUBSCRIPTION RATES 12/- per year. 6/- per 6 months. 3/- I months.

Write to:-

The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd. P.O. Box 6663, Johannesburg.

Saturday, October 14, 1950

Schools In Town And Country

Recently we have published accounts of the opening of two excellent tribal schools to which we understand the Department has contributed on a pound for nound basis. Such individual efforts must be congratulated. It is wellknown that anything, whether a school, a bicycle, is much more valued if it is one's own possession and has been obtained through one's own efforts. A tribal school is something that has been obtained by a common effort and will therefore he valued over and above a school which has not been the work of any particular community. In this, the country has an advantage over the town.

Yet, if anything, the children in towns need schooling more even than those in the country. In the towns there is no alternative to the classroom but the street. We Sophiatown This is the largest Matthews, know of several fine efforts being primary school in the Union. Forknow of several fine efforts being made by various groups to run schools in addition to those of the missions and the government Unfortunately such schools are up Unfortunately such schools are up to find the city, the school eventually transferred to Sophiatown where, through Bishop (then Canon) Parker's foresight, ample ground for future sight, ample ground for future to find the city, the school eventually transferred to Sophiatown where, through Bishop (then Canon) Parker's foresight, ample ground for future sight, ample ground for future to find the city, the school eventually transferred to Sophiatown where, through Bishop (then Canon) Parker's foresight, ample ground for future sight, ample ground for future to find the city, the school eventually transferred to Sophiatown where, through Bishop (then Canon) Parker's foresight, ample ground for future sight, ample ground for future to find the city, the school eventually transferred to Sophiatown where, through Bishop (then Canon) Parker's foresight, ample ground for future sight, ample ground for future to find the city, the school eventually transferred to Sophiatown where, through Bishop (then Canon) Parker's foresight for future sight, ample ground for future to find the city, the school eventually transferred to Sophiatown where, through Bishop (then Canon) Parker's foresight for future sight, ample ground for future to find the city, the school eventually transferred to Sophiatown where, through Bishop (then Canon) Parker's foresight for future sight, ample ground for future sight, ample ground for future sight. ties both in regard to buildings and the proper payment of teachers.

Would it not be possible for the towns to copy the example set by as mission Priest; but the fight he progressive country districts? but up to develop missionary Organisation would be needed but parents are already paying to send their children to private san Headquarters, represents the schools. That same money might be used for putting up permanen' buildings if the Education Department would help.

Through the Bantu World an appeal was made for twelve people each to contribute two shillings and sixpence a month for one year to the Mendi Memorial Fund. Out of our tens of thousands of readers no more than two have so far answered that appeal and yet the Mendi Memorial Fund is known to


Everyone agrees that more schools are wanted both in town Nile Dam. The Institute, and country but they will have to wait a long time if we rely only on what is built for us. If in any urban area, one thousand parents agreed to give one shilling. each month for a year, £600 would be available at the end, or £1.200 provided the Education Department would also contribute on a pound for pound basis. This again would mean more employment for Africans since the Department is now using African labour almost exclusively on school buldings.

In this matter, we should like to see teachers themselves give the lead. One enthusiast can make a remarkable change in a community, and at the end there would be the pride of real achievement. The question of staffing might even be tackled on a similar basis.

Think Well Before You Write

On page 3 of this issue we publish a letter from a correspondent who puts forward certain suggestions for the consideration of those who intend entering for the essay competition. We have already received a number of entries but it is clear that competitors have not taken our advice to think carefully before they put pen to paper. Our correspondent has put forward some interesting suggestions in his letter and we advise all those who intend to enter for the competition to read. this letter. It will give competitors some ideas to turn over in their minds even though they may not agree with the views of

the correspondent. Quite apart from the fact that there are valuable cash prizes for the winning essays, this competition provides an opportunity to out forward suggestions from ourselves. We would there fore like to emphasise that the most valuable essays are likely to be those which are not only practical but also show in some detail how the wished for object older readers who have experied Records from many parts of nce behind them. tives can be attained.



Adolph Palmer retires from active Africans. service next year, recalls memories of service among Africans. OLD AFRICAN GRADUATE His name is associated with St. The death of Rev. V.R. Kwatsha, so that anybody losing his temper Whites. Their plans were directwhere he helped educate Africans, among us one of the old group of immediately regains his temper ed against other tribes. In those many of whom, after years of ex. African graduates. The late Mr. and bubbles with smiles! perience in the teaching field, are Kwatsha qualified as a teacher at now themselves on pension.

Dean Palmer later took over for the United States. the Principalship of the famous Anglican teacher-training colfied himself with the Provincial degree. African teachers' association whose official magazine, "Good the pulpit of his Cathedral and from 1917 to 1924, was educated. the secular Press.

MISSIONARY BISHOP AND AFRICANS' FRIEND

Bishop Wilfrid Parker-he, too, cularly in the Transvaal.

ment of St Cyprian's School growth and expansion was found. of Payneville Secondary School. True, his name still lives in the minds of many who worshipped at the beautiful church of St. Cyprian's in City and Suburban. where Bishop Parker once served work and schools in that portion of the Transvaal where he wielded influence from his Pretoria Dioce-

ese of 76,000 square miles with peculiar to the area.

(By Aloni Lubwana)

"Bantu World" Correspondent

College. It has its own staff but

will not undertake teaching duties

being engaged full time on an in

dependent programme of research

have taken up residence in Jinja for a period of 18 months. They

will make a study of the social and

economic conditions of the people

living within the township and

after the end of this period.

is hoped that a report on thes

conditions will be published soor

Bursary Offer

For Women

The Union of Jewish Womer

of Southern Africa is offering

assistance for advanced study, to

creed or colour, and whose pro-posed course of study will equip

her more effectively to render

Women are being invited to

avail themselves of the Toni

Saphra Bursary which the Union

offers. The Maximum amount renewable annually, subject to satisfactory progress, is £250 per annum. The closing date for annual to the satisfactory progress.

applications is December 15, 1950

and further particulars may be

obtained from the Secretary

Union of Jewish Women of S. A.

Very few things drop like man

na from heaven. On the contrar;

progress can only come by har

work. We shall welcome all the

be carefully ' considered. But we

expect that the winning essays

are likely to be those into which

There are still nearly three mo-

nths to go before the competi-

tion closes. Before December

the hardest work has been put.

P. O. Box 4500, Cape Town.

community.

any woman, irrespective of race

Two members of the Institute

our to help Africans.

The announcement made re- 314 congregations. Bishop Parker | Origin of the name is traced to the same struggle as the Xhosa cently that the Dean of Johannes- and Dean Palmer—their names a well which bubbles in a manner burg, the Very Rev. William will remain in memory among althogether different from other make it abundantly clear that

Lovedale, and after a few years in the teaching field, left in 1900

After studying at Tuskegee where he came under the inlege at Grace Dieu, Pietersburg fluence of the late Booker T is affectionately styled Washington, he entered Lincoln While at Pietersburg, he identiemerged with the master of arts first thing a person sees are three to achieve this purpose and suc-

did not lose touch with Africans is the institution where the late whose cause he freely, frequently Rev. E. T. Magaya, B.A., B.D., and and vigorously championed from Principal of Wilberforce Institute

DR. LORAM AND YALE

COMEDIAN, CONJURER When the late Dr. C. T. Loram left South Africa, he became Professor at Yale University, U.S.A. is wellknown to Africans, parti- He was instrumental in enabling Africans to take post-graduate Mention of his name recalls studies at Yale, among them being foundations laid for the develop. the late Mr. M. L. Kabane.

Others include Professor Z. M.A. (S.A.), of Fort Hare; Messrs. D. Magic-then in Cape Town- and

It would be a good idea if someone could continue to send Africans to Yale for postgraduate work.

WELL THAT "COOLS"

Nthoants'o, "The 'thing' or pro-perty of one called Nts'o" being grown of his efforts and endeathe most literal translation possible, is the name of a place in This "trek Bishop." had a dio- Matatiele, and is also a by-word

The survey will include research

into the size of the population and

its racial, tribal age and sex com-

ing habits and family size. Details

The task of the workers is to

provide necessary facts with a

riew to finding out what type of

hanges are most urgently needed

by the people. The survey will not

be confined to Africans: some in-

formation will be collected from

A shocking tragedy took place

at the African Hospital on Mulago Hill in the early hours of the morn-

ing recently. A man belonging to

the Acholi Tribe, who had been

told that his child was not ex-

pected to live, and who probably

did not receive much sympathy

from the other parents, said to

himself "If my child is to die.

others will die too," and this cul-

ninated in a brainsform. At about

3 a.m., he ran amok, stabbing to

death his own child and ten others

as well as a Mhima mother who

was overpowered by the Hospital

policemen and he has since been

The children's ward is easy of

access to a parent and it is usual

for parents to refuse to leave their

offspring entirely, yet it is not

easy to be prepared for every

Mr. Asumani Kitaka, Saza Chief Lumama and Mr. Auguste Biri-mumaso, Saza Chief Luwekula,

padges in recognition of the great

assistance to the Mass Literacy

Mr. H. T. Tracey, Secretary of

ave been awarded

Expert Recording Local

African Music

possible contingency.

Chiefs Receive

Literacy Medals

emoved to a mental hospital.

Asians and Europeans as well.

Law of The Knife Applied

Preliminary work on one of the position. An attempt will be made

first studies to be undertaken by to find out the proportions and

the East African Institute of special circumstances of mem-Social Research has begun in Jinja—the site of Uganda's Great about incomes, housing and spend-spend family size. Details

headquarters in Kampala, is about life in the town will be com-

closely associated with Makerere pared with what is known about

some form of social service to the tried to save her own child. He

essays sent in and each one will Campaign in their countries.

rural tribal life.

man being.

Sisters.

'Nthoants'o.'

HUMAN-LIKE PEAK

Lured to the stage twenty-five audiences early next year.

cause of its resemblance to a hu-

(Yale), Il.B lified at the Danbys School of up Mzilikazi's impis."

Union centres and also claims to mighty one. be the only African to have displayed his talent of magic to European audiences in this country. He a heroine came on the scene. She has travelled with the late Mr. G was Manthatise, Chieftainess of Motsieloa and is himself interested the Batlokoa tribe. In her flight in drama. On his oversea trip, he with her followers from Mzilika-will be with the Manhattan zi's hordes, who found them Brothers.

WANTS TO KNOW-

How far the charge, so often heard in our time, is correct that ended to turn annual conference nto glorious pienies; that smallnindedness and undue wrangle of these African organisations -"WOZANAZO."

SALUTE THE HEROES

(By The "Sphinx")

Lest it should be thought that these men were organising their people for the purpose of waging wells. The story goes that make it abundantly clear that the waters of the well have pro- this was not the case. They knew perties which 'water down' anger, nothing about the coming of the far-off days the African people Thus, when people get angry were engaged in fierce inter-triwith others, or over anything, they bal wars which made unity diffiare told to take a plunge in cult, if not-impossible,

In building the Zulu nation. Tshaka's object was to use it not Standing on a koppie in East only for his own glory, but also for the unification of all the "Father Palmer" even to this University Pennsylvania where Griqualand and looking in the tribes by means of the assegai by his former students he remained seven years, and direction of the Drakensberg, the But, naturally the assegai failed mountain peaks standing in close ceeded only in destroying and dis-At his death, he was stationed range. Because of their shape organising the tribes. One of Shepherd" he also once edited, at Uitenhage in the Cape Pro- which is similar to that of three Tshaka's generals, Mzilikazi, flee-Transferring to Johannesburg vince, where he had laboured human beings, these peaks have ing with his followers from his on his appointment as Dean, he thirteen years. Lincoln University come to be known as "Three master's wrath, carried this trrible destruction of African life into Not far from them is another what is to-day known as the known as "Lefika Le Motho"—The Orange Free State and the Human-like Peak-so called be Transvaal.

"It is surmised," says the historian, "that no less than two millions of Natives were destroyed in these wars."

It was "the remnants of tribes years ago, Victor Mkize, famous broken by Tshaka and Mzilikazi African comedian and conjurer that Moshoeshoe collected and hopes to appear before oversea built up the Busauto nation on the land between the Orange and the Caledon Rivers, where the natural Port Elizabeth born, Mkize qua- stronghold of Thaba Bosiu held

tribes fought each other as they Mkize has performed in many fled from the cruel spears of the

In this chaotic state of affairs. peacefully settled at the foot of the Drakensberg in what to-day is known as the district of Harrismith, she attacked and swept away all the tribes that she found in her way, until she settled, tem-African organisations have lately porarily at least, at Tlokoe, where now stands the town of Potchefs

If the Zulus of Tshaka and the for leadership will be the undoing Matebele of Mzilikazi were a terrible scourge to other tribes, so were the Batlokoa of Manthatise.

a billiards champion ... is a crack whose life is one long break . . . who makes a good income because he's never out of pocket . . . knows the right shot for every cannon . . . is never tired but sometimes takes a rest ... and who never puts down his cue without saying 'this is my cue'-for a MAX! 'MAXIMS OF MAX' the world

10 for 6d.

MONTHLY Buys this 5-piece Tuckaway Suite comprising Round Table " 6" diameter (without underframe) and 4 Chairs MONTHLY

20 for 1/-

Buys this strongly constructed bedsettee complete with mattress, cushions and valance upholstered in good quality material. Size 6 ft. x 2 ft.



50 for 2/6



WRITE NOW FOR FREE BILIN-GUAL 1959 FURNITURE CATALO-GUE NO. 55. This 41 page catalogue offers you a fine variety of good furniture at lowest cash prices or on easiest of terms. Please mention your exact requirements.

DO DOY CEA (77 PLEIN ST.) CAPE TOWN

Invites Romance









Stronger! This is a stronger cream. It is the very best complexion cream obtainable to-day. Guaranteed! This cream costs 4/6 per jar, because the makers have used the best, and guarantee the quality of the product.

on every jar of BULTONE PER

Should you find the new cream too strong, then use Bu-tone Complexion Cream (Standard Pack), or Bu-Tone Complexion Cream (Mild). These two creams are still available at 2/6 per jar (Blue Labels).

> Eu-Tone Creams are stocked by all chemists and stores, or direct from P.O. Box 4043, Johannesburg.

THE MAN FROM PORT ELIZABETH SAYS.,.. A TORCH CAN MAKE BRIGHT LIGHT ONLY WHEN IT HAS give you bright light to help you every night: Eveready Batteries are always strong and fresh because they are made in South Africa. They cost very little but last many weeks. Stores have many of them so you

African Music Society, Johannesburg has been touring Uganda making recordings of local in-

digenous music. His visit is concomes, we shall look forward to nected with recordings of African reading some outstanding contri- music undertaken by his society butions both from our young and for the compilation of a Library of Africa.

Dr. Eiselen O Bua Ka Mosebetsi Le Matlo

Mona re hatisa puo le lipolelo tsa Dr. W.W.M. Eiselen, Mongoli oa Litaba tsa Merero ea Batala 'Musong oa Kopano, sebokeng sa South African Chamber of Industries, se nabeng se lutse motseng oa Pretoria, mohla la 26 khoeling ea Loetse, 1950.

Dr. Eiselen o bolela hore mehla ena ke ea liphetoho tse ngata, tse phakisang ho feta, 'me e tla le lintho tse fapanang, tse eeng li be li hlole maikutlo a sa ts'oaneng, ho sitana le tsona litaba li be li be boemong bo ka thoko ho moo li lokelang; ho ntse ho ts'oaneleha, ha litaba li le boemong ba mofuta ona, ho hore South Afrika le eona e 'ne e be tlokotsing ea sebopeho seo.

ea mofuta oo e lokela ho tla ka se- phetole lelala kapa a talimane le khahla le matla a maholo, maloka- ho sebelisa bongaka ba methoko le na le tsohle tse ka lebisoang ho ba meupello, homme hoo e ne e letho-Merabe e Mets'o, moo phetoho e i- hali le neng le ka phelisa sechaba, phileng matla litabeng tse ama- ha ese hore e ne e cheseho le takanang le bophelo ba eona, ho tloha tso ea motho ka mong, ho ients'a ka matsatsi a kajeno.

re, puong ea hae eo a ileng a e beng se lengoa ka mohatsae. tobisa Sebokeng seo, mots'eareng ti ea naha ka kakaretso, le hona ho ruhisa sechaba sohle. ho otsa sefea sa phallo ea mohloli sona.

A bolela ho ea tootela ka ho hore, mahlale le makhobonthithi a lekiloeng ho thithibanya bohale ba metsu ea boemo bo thata, bo metseng o roba. ba litaba, e ne e le lemena la ho sibolla pheko, le ho ithekolohela hlaola le ho tlosetsa ruri bothata ba sebopeho seo, eka khona ke hona he, ho hle ho enngoe ka maoto, ho fumantsisoe mothapo le motso oa sesosa sa kolí eo e teng, ho ena le hore ho 'ne ho tlolisoe litaba mahlo holimo, ho lebeletsoe hore ho tla fumanoa lithatho tse ka thithibanyang bohale boo phatla.


Ha eba he ho ts'oaneleha ho hore ho kenoe tabeng eo ka 'nete, ho ts'oaneleha ho hore ho fumanoe mocholitsane oa ntlha ea eona, ha ho ke ho hlahlobisisoe lintlha le litsela tse ling tse ikharileng letanteng la marara a mekhoa ea boipheliso ba Sechaba se Sets'o ka mekha le litatelo tsa bophelo ba sona ho tloha ts'imolohong ea matsatsi a ileng le lilemela.

A HLALOSA

Puong ea hae, a hlalosa ho hore. ha a khahloe ho nts'a Seboka seo phelo ba Sechaba se Sets'o. A leka-nya Ma

moterong le molikong oa taba eo a ntse bo le boholo ka lebaka tsela eo manoang batho ba tla batleha me- pong oa taba ena e hlotseng boima le ba batle mangolo a lilakesense. tiisitseng maoto holim'a eona. A bolela hore:-

(a) Batho ba Bats'o ba ne ba phe- Eis la ka mekhoa ea khale, e kang ea tsa mehla ea joale. Are naheng ea ho lema ka makhoba le ho ruha li- Africa, ho sebelisoa batho ba itseng khomo tse lekaneng mong feela. Ie mosebetsaneng o neng o ka etsoa ho epelana lipitso tsa ho betlelana ke motho a le mong ea nang le tsekhoola mesebetsing ka matsema. ha litaba li ba lutse segaobe.



will help you. As soon as you take Zubes you can feel it doing your throat and chest good. For coughs after colds, for sore throats due to dust and dryness-take Zubes.

COUGH

MIXTURE



Ho boetse hoa latela hore, taba | (b) Motho o ne a ee a tlohe a i o ne a phelisoa ke mabejana ao a Mohlomphehi enoa a bolela ho- neng a a kotula serapaneng se na-

(c) Leruo le leholo e ne e le la oa mantsiboea a letsatsi la mo- likhomo, le ileng la hlabela sechahlang oo, o lakalitse ho supa a ba sena chitjana mehleng ea likogolla lintiha tse kotsi, tse se- boto ka mefate, empa leha ho bile nyang, tse sa phethahaleng ka ho ho le joalo, ho ne ho ruiloe feela, tlala, tse otsang leruo la mesebe- o sa hafshoe ka nkata, ho lekana

(d) Mosebetsi o neng o etsoa ke oa sechaba sa Batala ba Naha e- lihoai tsa banna, e ne e le o lekana, bophelong le boiketlong ba nyelitsoeng ngoaha o itseng o le mong feela, homme e re linakong tse ling, ho romeloe likhomo metebong le balisana, ba neng ba khutla ho koeba le mehlape ha ngoaha

Mesebetsi ea Merafo le Lipolasi e ile ea fumana thuso e kholo, ka makaqabetsing a kapele; ho hore ho ho hira Batala ba eeng ba sihe matle ho iphumaneloe boluma bo tla hae ho ea khoaraletsa bana melapotsonyana e itseng, homme e re ha ngoaha o itseng o roba, ba boele ba koebe ho khutlela mahaeng a bona. MEHLA EA KHALE

Dr. Eiselen a lekanya hore ho fiala nakong eo Mebuso ea Naha ea South Africa e ileng ea ikhokaha-Ke ka hona ho ileng ha fumanoa Litaba tsa Batala feela. mosebetsi oo o sa lekana ho talitlile mokobobong.

Boramesebetsi ba ne ba sa se- ts'oana. nyeheloe haholo. Basebetsi bana ba eba ha ho fihloa tabeng ea tse bo- ahileng teng, ha a ea amoheloa, le montsane le ho se ferekanya mena- pang bophelo le leruo la naha. Le- hoja ho bile ha hlahisoa hore. e litao tse ling li hloke basebeletsi. hano ka ho tsetlella tlhalosong le ruo la eba lengata haholo mahaeng

> ea he se lule mesebetsing ha batho. sebetsing, Lefapheng la mathata a matla, Dr. bo e phethahetseng ea oona, ka nako e le 'ngoe. Le naheng ea Afrika Boroa, boemo boo ba litaba bo sa ntsane ba le teng le hoja litaba li batla li eba beterenyana ho feta linaheng tse ahelaneng le ea Kopano, homme boemo boo bo sa ntsane bo tsoela pele-e leng kotsi ea to-

Motsotsong oo Komisi a Stallard e neng e phatlalatsa tlaleho ea eona, litaba li ne li se li feto-fetohile. Le hoja sechaba se litoropong se ne se se se hotsa-hotse, batho ba bangata ba ne ba ntse ba fallela metseng ea litoropo. Bolulo ba sona e ho ahoa ka ts'oanelo, e ne e le matsatsi a lisondaha. motso le mothapo oa mosebetsi oa

Komisi ea Stallard, ho o utolla. Leha ho bile ho sa boleloa hantle-ntle, seo Komisi eo e se fumaneng se lle sa bokanngoa polelong e hlalosang hore meputso e nehelanoang ho basebetsi ba Bats'o ha e ea lekana ho fepa le ho phelisa lelapa ka leng la mosebetsi ka mokhoa o ts'oanelehang, le hore ha se bile hase hore mosebetsi oa batho ba Bats'o o fumanoa ha bobebe, le

Is anaemia making you thin, weak and miserable?

No African woman or girl can afford to be annemic. It spoils her chance of getting married, and makes her look old before she is

twenty.

Anaemia is caused by thin, poor blood. Dr. Williams Pink Pills get to the root of this trouble, by helping to enrich and rebuild the blood. Your body fills out and you soon become a strong, happy, beautiful woman. Take the pills after every meal.

Don't accept anything else in place of the genuine

EVERYONE'S TONIC FOR THE BLOOD AND NERVES OBTAINABLE AT ALL CHEMISTS AND STORES: 3/3 PER BOTTLE bonoa bohlale bo bong.

ebetsi oo o nts'etsoe pele ke ba nang le ts'oanelo litabeng tsa mofuta oo, hoba sechaba se seng sa ha nts'ang lekhetho sona se ne se leho eo li ka amoheloa habonolo. mo, ho sebetsa ka batho ba senang tio a fapana haholo. sebo e ntle ho lekana meputso e Ho na le shoabahlahali ea maits'oanelang mefufutso ea bona. NTLHA EA TLALEHO

hona ho e lula litoropong, e leka- no le ba ka anngoang ke eona. nyetsoe mesebesti eo se e sebe- E beha hore ts'enyehelo e fla

leng a bona ho ahela sechaba mmoho le bo-Ramesebetsi. ena matlo moea o phutholohileng. itaba, litaba tsa ho ahela sechaba matlo li ile tsa eba mpe hoo ho e ka thehoang joang. pheta sets'o ka lipolelo ho sa okahaleng.

Matlo a tletse habobloko litoropong, batho ba boetse ba futuhile ho aha meqheme ka mekotla, bonokoane bo iphile matla litoropong, mefere-fere ebile mengata lilemong tse tharo tse fetileng, homme lintho tseo ke tse ncha kaofela hoo ho bonahalang kamoo boemo ba litaba bo leng bobe ka teng.

Ho thekesela le ho kapea hona ha boemo ba litaba, bo ntseng bo nya ntloana ea lefokotsane, ho bo- boela bo butsoelloa ho kekela ke pa 'Muso oa Sethala sa Kopano se ho hola ha mesebetsi, bo biletsa emong sa 1910, ho ne ho hiroa ba- sechaba sa Batala litoropong ka tho ba neng ba etla ba bile ba o- bongata, homme ho bile ha hloroha, ha ngoaha o itseng o robal nngoa Komisi e Sebetsanang le

Bohlale bo behoang ke Komisi nngoa e le o phethahetseng, hoba eo e le sehlare se ka phekolang lefu ho ne ho hiroa motho ea ntseng a leo, ke hore ho etsoe molao o thitletse lerole la tsela, ea mpang a belang batho ho fallela litoropong ba Basoeu le ba Bats'o ka ho

Maikutlo a Komisi ea Stallard neng ba jaka mokobobo le bona ba hore sechaba sa Batala se litorositoa ho ba malala a sebele mese- pong se se ke se nkoa a e le baahi tle e be ho khotsafalitsoe bohle.

talimane le Batala, e ile ea fetela ka oona.

hore ka mokhoa o itseng ho ne ho ba ha 'Masepala ha metsotso e ho lokela hore ebe ho ile ha tsoela pele, kamorao ho moo e ile ea talinngoa ka ho ts'oana ke Ba Ha nahana ke hona hore ho nang le litokelo hammoho le 'Muiheloa sechaba seo matlo ho bile so, 'me tlaleho e khothaletsa 'Muso ho nehelanoa meputso le hore mo- ho kena tabeng eo ka setopo sohle.

MAIKUTLO A FAPANENG Lintlha tse peli tsa pele tsa tla-

iphumanetse lehlohonolo le mole- athe ntlheng ea ho qetela, maiku-

kutlo a reng ho lateleloe mohlala oa ba ahelaneng le rona, ba Le Ntlha e kholo ea tlaleho ena, eo boea, ho tlama hore bahiri ba Bantseng e le motheo oa melaoana tala, ba ba ahele matio. Ntlha ena. etsoang malokana le sechaba sa e ileng ea eba sesosa sa puisano e temaneng ea matsatsi a fetileng ho bohlale ba hae Boholong ba litaba. Batala se litoropong, ke hore palo telele e nkileng sebaka sa likhoetla fihla temaneng ea bophelo ba ho fumanoa ho hore motho e mots'o ea sechaba seo e lekanyetsoe moeli li tse leshome le metso e robeli, lekanang se batloang ke beng hoa tsebjoa hore Lekala la Litaba ba mesebetsi ba Makhooa, 'me le Merero ea Batala le e fumane nako eo sechaba seo se ka bang le e ts'oneloa ho atolosoa, ka kutloa-

> hlaha mosebetsing oa ho ahela Ba-Ba ha 'Masepala, ho hore ebe ha tala matlo, e ke e jaroe mahetleng ba ka ba amohela ho jara mahe- ke ba nang le toka 'Musong, ha-

> Puisanong eo, ho ile ha hlaha no hore ebe boitekong ba bona bo maikutlo a matla ho hore, matlo a sa kang ba ba buseletsa litholoana aheloang Batala e se ea eba mese hlabosang hobane ba sa ka ba tlaeeanyana ea ho sireletsa hlooho fumana thuso e lekaneng, le hore phokeng, homme ho tloha moo ho huso ea 'Muso ha e ka ea fetola 'nile ha lekoa maqheka ho hore ho bonoe hore ntlo e ka lokelang ke

Mohlomphehi Eiselen, a re eena o se a pepesa maikutlo a hae, hore o tlatsa maikutlo a reng ho hle ho ahoe matlo a 'nete, homme hoo ho tla utloabala le ho bonabala ha a beha maikutlo kapele ho seboka.

A re eena o ikemiselitse ho hlahatsa maikutlo a reng karolo e itseng ea Batala e hle e aheloe matlo a 'nete, homme he ba setseng ba ka 'na ba etsetsoa mohau ho iponela bohlale boo ba ka bo

Nako e mpa e hana feela, ts'oanelo e ne e le hore ho ka hla ha fatakoa taba ena matlo. Ekare ha litaba li le tjenana, e ne e ka boramesebetsi ba ka isa matalimo ntlheng ea taba basebetsi ba sa khotsofatseng, eo e behiloeng ka mokhoa o babatsehang Tlalehong ea ha Fagan.

Dr. Eiselen a supa hore basebekholiseng, ba baka bothata bo betsing ea bona, empa he phoso ea ba 'nete sebakeng seo se seng se bong, hoba eba batho ba se ba etla lao oo o 'ne o nts'etsoe pele, li beho khobokana nga e le 'ngoe, 'me hiloe ntlheng e supang hore lina-

maikutlong a ho utolla merarana e a Batala, homme tseo tse ruiloeng eka khona ho se ka ha lumelloa haeba ho ka ka hiroa basebetsi ka sa 1948, ho ile ha nts'oa litumello mengata e ferileng morareli oa bo- ka bulelloa moqheso sekoai makhu- batho ho kena feela metseng e lito- sebopeho se seng se phetiloe, mo- ka mangolo, tse 226 ka palo. horopong le hore ho boele ho thehoe sebetsi o ke ke oa bonts'a makala mme ea re khoeling ea Loetse, ha Matsatsing a fetileng, leha ho ka litsela ho kena feela metseng e libuis. Le ka lintha tse seng kae, lekanngoa hore litaba li ne li fapaka tsona tseo ho ka behoang bohle fapane le kajeno, bothata bo ne bo le bothata bo teng ba litaba. ho-Malebana le matlo a aheloang mme ho hore e fumanoc, ho batloe Thibelo Ea Mafu

THUTO EA BA HOLILENG TLHAHISO TSA HUSS

Selemong sa 1781, Mokhatlo oa Bangoli ba Libuka le Bahlalefi, o bitsoang "Literary and Philosophical Society" ka Senvesemane, o thehoe motseng oa Manchester, ha Newcastle o ile oa thehoa selemong sa 1793. Mekhatlo e ts'oanang le ena e mebeli, e ile ea thehoa metseng e meng e meholo. Nakong tseo, bahlalefi le bahoebi ke bona ba neng ba its'ukubelitse litabeng tsa Mokhatlo oo, empa lilemong tsa matsatsi a hlahlamileng, ho bi le ha kena le batho feela.

Ts'imolohong ea 19th century, Ha matsatsi a ne a ntse a ts'oa-

bang 1850, ho ile ha haneloa basebetsi le batho ba sa ithutang ho fouta, hobane ho ne ho thoe ha ba ea ruteha. Ba Mokhatlo oa The Rockdale Pioneers ba ile ba ithaopa ho fana ka limpho ho ithuta ka bo bona, empa ea bona. Mongoli e Moholo oa Mekhahlo ea Koporasi, a ema bohato boo

Bofuma bo neng bo oetse naha ea Engelane mathoasong a 19th Century, bo ile ba iphetola mokoallo o thibelang tsoelo-pele ea sechaba, empa he ho ke ke ha thoe bofuma boo bo ne bo le boholo matleng, hoo bo neng bo ka thibela litakatso tsa motho ka mong mollo ha ho bata. ho ipatlela tsebo e ncha. Likolo le Mekhatlo e mengata li ile tsa tlatsa litakatso tseo tse joalo. homme tsa hasanya lipolelo tse tlatsanang.

LIKOLO TSA BO MAKENEKE

Raporoto ea selemo sa 1824 e bolela hore Likolo tsena tsa bo Makeneke li ne li bokaneloa ke batho bao, cheseho ea bona e neng e le kholo ho feta tekano. Batho bana ba ne ba atisa ho khobokana libakeng tsena, ba tle ba ts'oere mangolo le magephe a libukana, ao ba neng ba lakatsa ha a ka hatisoa. Leselinyana la litaba tsa bo-Makeneke le ne le rekoa haholo, hoo ka veke le veke ho neng ho hatisoa a 16,000 ho reki soa; la Likemisi le hatisa 6,000 ka veke. Sebaka se seng sa mesebetsi ena, se ne se ena le basebetsi ba 1,500 ba lefellang leselinyans lerato le ileng la bonts'oa boha- sang merero e joalo. leo 21s ka selemo.

Tlaleho ena e phatlalatsa le seboka sa basebetsi ba 800, se neng se sebetse litaba tsa sona phuthe | makala le liphatsa tsa morero oo li | tsa ipha matla ho fihlela li hola hong eo ka boits'oaro bo khethe bonahala Likolong tsa Thuto e ho ba sethalahali se matla, se sehileng haholo,

banna le basali ba hotseng ba ellana, mokhatlo ona oa basebetsi Engelane, ba ile ba kena lihlo- oa thekesela, oa fokolloa ke matla, matlong ao se neng se ikahela oona, pheng tsa Mokhatlo oo ho ithuta selemong sa 1850. Ho thekesela ha neng a eiseha, a sa hlokomeleha ho bala le ho ngola; haholo mohla oona eka 'na eaba ho ile ha tsoaloa ke ho se hulele 'moho ha batho Khabareng, ka selemo se ka ba futsanehileng le ba enneng, ka ha bafutsanehi ba ne ba nyatsa ho hore ba haneloe ho ints'etsa pele

LIKOLO TSA THUTO

ka le leifo leo ho ka besoang e ne e le oa sebele-bele.

Batho ba ne ba etla sekolong sena e sale hoseng haholo. Nako e 'ngoe batle joalo ba khafutsa har'a lehloa le lengata, ba bile ba sena seo ba se nkileng ho se ja- Ho ne ho rutoa se-Latine, se-Gerike, Logic, Mathematics le Civios. Sekole seo se ne se thusa Borametse, Bomaseterata le Litho tsa Makhotla Se ile sa koaloa ka selemo sa 1879, ha ho buloa sekolong se seng. ROCKDALE

Mokhatlo oa Rockdale oa banna ba sebetsang hammoho, o ile oa ong ba ho ipokanya hammoho, ho Phahameng tse ngata.

LEKALA LA BA BATS'O RAPOROTO EA 1948-49 (e) LIPHOOFOLO TSE LING

(i) Ho Ruha Lipere:-Polasing ea Trust e bitsoang "New York", mane Thaba-Nchu ho na le moo ho ruhiloeng lipoho tsa lesika le etle la lipere. Ho boetse ho na le sika la lipere tsa Se-Arabe tse 9 tsa limmeri, le lithole tsa tsona tse 12 tse lokelang ho tloleloa selemong sena, lipetsana tse 'ne, le lipoho tse nyenyane tse supileng, le poho ea lesika leo e kholo e bitsoang Kunnure. Kaofela ke lipere

(Northern Areas) le Nooifontein tla fihla nakong eo, ho ne ho shoe-(Western Areas) mo ho nang le la likhomo tse 11, tse bolaifoeng libaka tseo ho bolokiloeng masika ke lefu leo. a likolobe tse ntle le likhoho tse

Ka lebaka la theko e ntle ea likolobe le likhoho, ho itokisetsoa ho atisa palo ea leruo la tsona, ho se ho bile ha phehelloa hore libakeng tse ngata ho atisoe leruo la tsona, hoba li hlokahala haholo.

Ha e le metseng ea Batala, likolobe le likhoho li itsamaela feela li sa koalloa masakaneng a li lokelang. Liphoofolo tsena li phela ka ho its'ella lijo le mosela-khaka, empa leha ho le loalo. ho se ho lekiloe ka matla ho tlamelle hore li koalloe.

(iii) Linku.—Baahi ba Bats'o ba naha ea 'Muso oa Kopano, ba na le linku tse lekants'etsoang palong e 3,600, homme ho ka bonoa he hore, le hoja komello e ee e tlohe e ba senyetse, poello eo ba e tlisetsoang ke boea ba linku e ea ba khothatsa. Haho ke ho be joalo! (iv) Lipoli.-Morero ke hore le-

iang le lebese Thekiso Ea Liphoofolo

Morerong oa ho fokotsa leruo la iphoofolo metseng ea Batala. Ba kholo le tse nyenyane. Ke moo Balemi le Basupisi ba Temo ba eeng ba etse mosebetsi oa motonana ho hlopha tse lokelang.

Khoeletseo ea No. 4 ea 1943, e seng e ile ea eketsoa makhetlo a Botsoana, moo le ileng la ba la mangata, e ile ea hlakoloa sele- thethefatsoa teng. mong sa 1948 ka la 7 Loetse. E ne e nehela Komishenara matla umella motho mang le mang bula ntlo ea selaga libakeng ma-Afrika, ntle ho lakesense. Koatsi ba eeng ba qhalane le matlo a na e ne e le molao oa mehleng ea mesebetsi e moholo ka tsela e sa ntoa, ha lijo li ne li fokola haholo.

Nyatso le khanyetso ho hore moma tseo ha li hlokomeloe hantle A fetela pele ho hlalosa hore Ka khoeli ea Phupjane selemong

> MAFU A TSEBJOANG A LIPHOOFOLO

Sebolulana Letlalong.-Literecaneng tse ngata tsa Natala. Fransvaal, Eastern Cape le Free State, ho 'nile ha boleloa lefu la mofuta ona. Ho kile ha eba le lefu la mofuta ona naheng ea Transkei. feela le se bohale haholo. Likhomo tsa Se-Afrika li batla li hlola efu lena, ho feta tsa Sekhooa.

Feberu ea Bochabela.-Nakong u lefu lena le neng le hlasetse liphoofolo ka matla, sebaka sa Tipi a Pholela ea No. 258, se île sa nlola lipeo tsa lona. Nakong ea likhoeli tse leshome le metso e mehlano ha ho ntse ho enteloa likhomo lefu lena, moo, ho ile ha shoa e le 'ngoe feela.

Sebakeng sa tikoloho ea Tipi ea Vo. 394, ho ile ha shoa liphoofolo se peli likhoeling tsa Hlakola le

THUTO E PHAHAMENG

Selemong sa 1875, ho ile ha etsetsoa ba ratang ho nts'etsa thuto ea litabeng tsa thuto E ka 'na eaba | bona pele molemo Sekolong sa thuhe, libaka tsena tsa lithuto tsa bo- to e phahameng sa Cambridge, le makeneke li ile tsa bulela bafuma- likolong tse ling tse ts'oanang le sonehi tsela ea ho lemoha ho ikhoka na. Bohato boo ke phatsa e qephotsa lichelete ho thusa ba ratang marema tlou litabeng le mererong hileng mererong le likhothaletsong tsa Mokhatlo oa Rockdale.

Basebetsi ba ile ba rutoa, ba rupeloa; le ha ka masoabi boholo bo Motseng oa Sheffield, selemong ile ba eba monyebe, ka lebaka la sa 1842 ho ile ha thehoa morero mofuta oa thuto eo ba neng ba e oa ho hloma Sekolo sa Thuto e rupeloa ke Basuoe ba likolo tseo, Phahameng. Tlaleho ea 1859 e hla- haholo ka lebaka la mathata a ilosa ho hore, lihlopha tse neng li tseng. Ho ne ho bile ho batla ho se kenngoa sekolong seo, li ne li ke- bonolo ho hore moruti a kopane le nela ntloaneng e neng e sena le barutuoa. Empa he, le hola litaba litulo tse ts'oanelang, e bile e hlo | li ne li bile li le joalo, mosebetsi oo

HO RUTOA BA HOTSENG

Tabeng tsa thuto, ho ne ho boetse o ena le Mekhatlo ea Batho ba ikitlaelitseng ho ruta batho ba seng ba hotse. Mokhatlo oo o ne o ile oa thomeha lilemong tse kapelenaholo, homme oa ipha matla le ho nola haholo lilemong tse hlahla-

Likolo tsena tsa batho ba neng ba e ba hotse, li ne li ruta litaba tsa Molimo haholo, ho ruta batho tsa bophelo le lithuto tsa Kriste, e- need for your home, you can obtain mpa he, li ne li bile li ruta batho lithuto tsohle tse hlokahalang ho morutuoa sekolong.

Ka lebaka la ho hloka chelete e itlama ho thusa bafutsanehi lita- lekaneng, ho lefella matlo le lika- to your account. beng le mererong ea ho ithuta, more tseo ho ka ruteloang batho ho ka ho nehelana ka phaello ea tsona, ho sitana le hona ho lefa machelete eo mavenkele a oona a tichere, li ile tsa thoma mokhatlo neng a e tlisa. Ketso eo ea tsoala oa baithuti le sehlopha se tsamai-

Li ne li ipharile ka morao ho lesebeletsa merero le litakatso tsa sira la ho ipeha 'mananeng li sebeba chesehelang ho ithuta, homme tsa ka mohokotla le lenyele empa

(ii) Likolobe le Likhoho,-Ke li- Hlakubele, 1949, 'me ho tloha khoepolasing tsa Trust tse Tregenna ling ea Mesa selemong sa 1948 ho

> Ha mafu a mofuta ona a ntse a iphile matla literekeng tsa Natala, ho ne ho e-shoa likhomo tsa Makhooa, haholo Vryheid le Pietermaritzburg. Transvaal ha e e-s'o hiaheloe ke mafu ana hae-

Hlohla ea naha ea Koloni le eona ha ena mafu a mofuta ona, ho mme ho mohlolo ke hoba East Griqualand le Transkei ha li e-s'c hlaheloe ke lefu lena liphoofolong tsa tsona, ha e-sale lefu leo le kena teng selemong sa 1910 nokeng ea Umzimkulu, Frei Setata le eo-

na e sa hloka lefu lena. Ho ile ha tlalehoa lefu la Tza neen liphoofolong tse makholo a mabeli moo lefu la East Coasi Fever le hlanyetsang teng, Kopanong. Transkei ke libakeng tse 45 leng ho bonts'a hore le ipha matla teng.

ruo la lipoli le ts'etlehoe maling Lehoja ho tipa likhomo ho sa le lesikeng la lipoli tsa sisang, tse Areas, ho lokela ho hore ho tlamele, ka lebaka la lefu le lengata la liboseleisi le mekhasa. Likhu-Hofeisi ea Litaba tsa Temo ba se ts'oane li ee li tipjoe ha ho hlokaba 'nile ba eba le lifantisi tseo ho hala, ho thibela lekhoekhoe. Setetsona ho rekoang liphoofolo tse rekeng sa Mafeking feela, ho ile ha tipjoa likhuts'oane tse 24,800 haufinvane.

> Mokaka.-Naha eohle ea Kopano e ile ea phema lefu lena, empa lefu leo le ile la hlaha naheng ea

Serotsoana.-Leha ho ile ha e nteloa likhomo tsohle serotsoana Zululand, lilemong tse peli tse fetileng, ho ile ha ha shoa tse tharo. Libakeng tsa Dannhauser, Empangeni, Estcourt, Greytown Harding, Ixopo le Mxinga lefu lena (ii) Mafu a Mang. le kile la boleloa.

Ho enngoe ka maoto ho enta li phoofolo ha phema lefu lena. Ho lamelioa barui ba liphoofolo ho Natala le Transkei. sa likhomo enteng. Ha e le mona lefu lena le hlotsoe liphoofolong tsa Batala, ke ka hona ho lumeloang hore li ka isoa kac le kac. Naheng ez Transkei feela, ho entiloe likhomo tse 1,500,000,

Sekhoakhoa.-Lefu lena le lle la kena haholo likhomong tsa Ma- liphoofolo ho bolaea liboseleisi. khooa ho feta likhomong tsa Bamakhetlo a mane, 'me libakeng tse chaba ho lefella lintho tsa bona ho atamelaneng le meeli ea naha ea tipioa, ha Natala mosebetsi oo o le Botsoana le Kopano, ho enngoe ka mahetleng a South African Native

li bolace lekhoekhoe, homme ho ore ho bonoe hore moriana oo o fela o phekola lefu leo, ho ile ha bolelloa ba litipi ho o sebelisa.

Lekhoekhoe.-Meiseng ea Bataa ea Estcourt, ho bile le lekhoekhoe liphoofolong. Transkei lefu leo le hlahile ha 44. Lekhoekhoe lena la futuhela liphoofolo tse kang likolobe. Ho phekoloa ha lona ha hlahisoa ke moriana oa D.D.T., ho phekola lekhoekhoe le bitsoang Sarcoptic Mange, Natala ho bile le lefu lena lipoling makhetlo a mane, ha Transkei le bile teng makhetlo a leshome le metso ts'eletseng.

Lefu la Mats'oato.-Metseng ea na-Afrika, ha ho e-s'o tsejoe leho malokana le lefu la mats'oafo iphoofolong. Ho reriloe hore ho thibeloe lefu lena ho tloha selemong se tlang.

Lefu la Nagana.-Ka ho sebelisa mosi oa D.D.T. le helicopters, hoile ha lokisoa litaba tse neng li se sale ho tloha khoeling ea Hlaku- li sekame ka lebaka la lefu lena la bele, 1945, ha lefu leo le ne le le Glossina spp. Ho Itokisetson ho hlaola lipeo tsa lefu leo ho hang naheng ea Kopano lilemong tse seng kae tse tlang. Ha e le malebana le lefu la Caprivi Zipvel. boemo ba litaba bo sa ntsane bo so khotsofatse hantle, 'me bo ntse bo lokela hore bo lebisoe ho lokeng.

> Epizootic Lymphangitis.-Libateng tsa Batala lefu lena ha le

Motetlelane.-Lefu lena ha le eo libakeng tsa Batala.

Dourine.-Leha ho e-s'o ka ho hlahlobjoa malí a liphoofolo, ho se lo bonahetse hore lefu lena le se phakaletse le naha ea Batala ba Transkei, Griqualand West le tlamelle libakeng tsa Western British Bechuanaland. Lefu la mofuta ona ha le eo naheng ea Frei Stata le Linaheng tse ling tsa Kopano. Mafu a kileng a leka ho hlaha, a ile a potlakeloa ho thibeloa lipolasing tsa Makhooa.

Newcastle, Lefu la Likhoho.-Matsatsing a fetileng lefu lena le ile sio.

Letsoetla.-Libakeng tsa Batala efu lena lea qepha.

Mokoeeo le Lets'ollo.-Lefu lena e lengata likhohong, Kopanong, nomme le matla libakeng tsa Batho ba Bats'o, le ho feta kamoo ho utloisisoang ka teng

Lefu la Libete.-Lefu la mofuta ona le sa le sio likhohong tsa koa-


Lefu le tsamaeang le liboscleise. Nyooko, Ho retela, le Pelo e Tletseng Metsi, le kile la eba matla

Gobidiosis, mofufutso, lefu la litlama, quarter evil. lefu la manamane, mastitis le a mang, a ile a nlasela liphoofolo, empa a ile a hioka ho fumaneioa imsu ea meriana, libakeng tsa Batala.

Tipi. Hoa tsebisisoa hore ho tipa mekhasa le matsetse. Transkei ho na le lekhetho le ntsoang ke se maoto ho phekola liphoofolo lefu Trust. Homme ka moso ho tla phatlalatsoa meputso e batloang Ho ile ha sebelisoa sehlare se batho ho lefella tipi libakeng tse bitsoang B.H.C. linkung, ho hore fapaneng tsa Kopano.




ECONOMY in Home Furnishing



from us at a price to suit your budget. To assist you we are willing to pay railage our end, debiting the amount

Purchase Price Pay Monthly £1. 0. 0. £1. 10. 0. £2. 0. 0. £2. 10. 0. £27. 10. 0. 0. 0. 10 0 £40. £52 £65 £3. 0. 0.

It will pay you to study our terms



CAPE TOWN

P.O. BOX 1210.



DO YOUR SHOPPING BY MAIL OR C.O.D. Try The RAND CYCLE WORKS FOR THE LATEST BANTU RECORDS GUITARS, GRAMOPHONES, CYCLES, ETC. REPAIRS A SPECIALITY Satisfaction Guaranteed MARSHALL STREET, JEPPE, JOHANNESBURG





THIS IS THE

WHILE-U-WAIT

CAMERA

EASY TO OPERATE - SIMPLE TO LEARN

In five minutes you take the photo and wash and print it inside the camera, and hand to your customers WHILE HE WAITS.

You can earn £2 to £3 per day with one of these cameras, and what is more, you are your own master. Read what Mr. K. G. Moss, Paarl, Cape Province, writes :-

I HAVE HAD THE CAMERA (WHILE-U-WAIT) FOR ONLY A SHORT TIME AND I AM EARNING £6 AND £7 A DAY WITH IT. THE OTHER DAY I MADE £12, 7, 0, FOR ONLY THE ONE

You can be your own master and earn good money if you own one of these rameras. NO PREVIOUS EXPERIENCE IS NECESSARY. Write for particular to :-

THE PRACTICAL HOME INSTRUCTORS. 267 MAIN STREET,

PEGO YA LETLAPA LA SEGOPOTSO

Moruti Denke wa Kereke ya Lutere Makapanstad arekgoshi Thipe II o ntse setulo sa borena ka selemo sa 1864. A kopa baruti gore a ngwalwe leina bukeng ya kereke ka 1892. O kolobeditsue ka di 24 January, 1892 Thipe II Mokgachane Johannes Makapan. Leso la baa ka di 28-1-92,

Mafoko a tshegofatso ya gagwe a mo Genese 12 Tem. 1-2. Sefela se opetsoeng ke sena. Ke tla sala mo Jesung. Letlapa le dirilwe ka taelo ya bana ba Bakgatla ba sebetsang Gauteng. Ba emedi ba kgoshi ya morafe ge lebetlwa ke bana. Mor. Obed Makapan le Richard Makapan.

Ba tshwara marapo ke bo Mor. tlegi S.M.S. Rakumakoe a tlhabe-Mabusela, Kotu le Motaung. Gala- letsa sefela sa sechaba sa Bakgatla se ya malomo a letlapa. Ge Moruti a re-"Emang ka dinao lona Ba-Denke a setse a tsamaile go ile ga kgatla dichaba diile a re tsamaeng tliswa galase ya malomo a letlapa, re latele kgoshi yo rona, Seaparae tshwerwe ke Moh. M. Mushi, a nkwe." Thapelo e beilwe ke Mor. phathakgilwe Bahumahadi Maggie N. Kotu, a re—"Tsosang matlho Makapan le Ntonto Makapa nle ba-Bakgatla le lebelleng Thaba ya

mo holong ya sekolo sa Morafe. Elle ge Kgoshi H.R.M. Makapan le

atedi ba bona.

Dipolelo ka bo tlalo di boetswe tseng teng." Polelo ya kgoshi.

balatedi ba gagwe ba tsena, Motlo- ntate mogolo Thipe wa bobedi.

O ntse o hatela pele motse oa Marobeng ka mesebetsi le setumo; joale ka metse e meng. Lekhotla la "Social Welfare Organisation" le e ntse tsoseletso ea ho qala mokhatlo oa bashanyaa oa Masupatsela le oa banana oa Matsaeatsela. Baruti Mciteka le Matshai le MMong. Kunene le Mof. Mokgadinyane ba ile ba buisana le bashanyana le banana ka tsa ho gala mekhatlo eo.

Lithotloana tsa puo eo li se li bo-|tlisa setumo hae. le mafolofolo.

Phutheho ea Fora ea Moruti E. motle o ba batsehang. Tsoai e kile ea re khalo ho ea ho ea bona, le ho utloa, le ho nka malebela.

leng ho utloahalang hore libini tsa S. M. Matshai le J: K: Tsona. Kereke li ses li tsoere pelo ka lefela ha eba joalo.

LIPAPALI

kile ea futuhela Ventersburg ka oa hore o tla-ba-lla mosali "truck" a Mong. Lesolang e bi- oa hae hantle. Hape ke ts'oanelo tsoang "Malipalesa" ho ea bapala hore ba habo mosetsana ba lebole Boitumelo.

Ba fihla hantle ra fumana ba le joale ka lebitso la bona e le batho ba tletseng "boitumelo".

ho utloa Boitumelo eare ooee! ha e | qala motse o mocha ka tsona? ke be e qaloe ka mokoting.

fela tjena Boitumelo 96 Lipalesa etsoa ka Senyesemane. 118. Motse o leboha Lipalesa ka ho

nahetse-mekhatlo eo ese e le Lebala la "The Lucky Stars" le teng. Ba ka ratang ho thusa ho e se le felile me methaka e se e ntse Makapan le Ntonto Makapan. Re tsamaisa kapa ho e kena ba tla a- e thala e ikotlolla ho lona. Re le- tswalla ka sefela sa Rea o boka moheloa kathabo. Re lakaletsa ba boha Beng, J: Rapulana le N. Mafotsamaisi le litho tsa mekhatlo ena jane le litho tsohle tsa "Lucky katleho, sebete, mamello, cheseho Stars" ka baka la mosebetsi o c

Maoba ka la 3 Mphalane ho ne ho Maokeng phehisanong ea lipina, na le khang "debate". Moqoqo ene e le hore na Lobola e felisoe kapa nne e tsoelle pele. Ba reng lobola Batla ba sa phetse ho buoa ka ha e tsoelle ba ne ba huloa ke Beng. J. Taba ena e entse tsoseletso—ho bi- e felisoe ba ne ba huloa ke Beng.

tooho li ntse lire selemo se secha buella lobola. Ba hlahisa hore ke re ne re fitlha ngwana wa sekolo se tla fihla neng lio nkela Maro- o mong oa meetlo ea bo-ntata rona beng hlompho ea sejana. Eka ho ka ea bohlokoa eo leyalo le theiloeng leng, o lwetse loebaka lwa kgwe

Mohlankana ha a ka ntsa lobola Methaka ea lipalesa ea Tenese e ea hae hantle a ka tshepuhuoe ka baka le kholiso ea morali a bona.

Ba reng lobola e felisoe, ba botsa hore na ke hantle hore ha e tla ba Ea qaleha papali 'me eare li sa o rata morali oa hao e be o kuta maoto matle gonne ga ba tla le qala tsa baleha Lipalesa tsa seke- mokhoenyana oa hao o nka lipenits hlola li sheba morao. Ea hana nyana kaofela tseo a neng a tla

A khangoa ke lerole tang tang, ruileng o batla lobola engata ho se tlile se ba kabolotse ditsebe. ba le tsokotsa lesokoane basha- feta mofumanehi. Lobola hape ke mane motho oa bona ka fumana a eona e bakang tihalano, ho bane petleletse e bile a hlomile ka le- monna oa batho ha a se a kutiloe lipheonyana, a hlaloa ke ho rekela le ho baballa mofumahali joale ka Eare ha eka lea rapama, tsa tlo- ha a ne a baballoa habo, lenyalo le koma, tsa hlaka Lipalesa tsa hopo- fetoha mojaro o bojma le moleko. la Marobeng mo ho chekoang gau- 'me qetello ke tlhalano. Taba tsa ta. Papali ea fela hantle ka moea oa | fela tjena-bareng lobola e tsoelle a setsoalle le "boitumelo". Papali ea 9 bareng e felisoe 8. Khang ene e

MORE MONEY

THROUGH THE LYCEUM COLLEGE COURSES

Raise your earnings, easily and quickly, by studying with the Lyceum College. As an Educated man YOU will occupy the good positions with bigger salaries and benefits. Start earning to-day.



tsweng ke kgopolo e kana ya go di letlapa. Sa bobedi, ke re Segopotso se sa letlapa le le golo lena se tla ema go fitlhela pheletso ya lefatshe. Ke ebogile tha-

ta Bakgatla." "Pula!" Mor. Kitchner Makapan ene o nne a eme kwa monyako. Mor. P.M. Mabusela a re "Lona bana ba Bakgatla le tshwanetse la baa bo-itire-

Sechaba se ga se same, ke sa Pula e kgolo e le nele. Le leme or two separate beds. Our exclusive up to a desk or table. thata." The moea o halalelang be Hi-Rise Action can be supplied on this ile a emela sechaba a ikoketsa ka setulo a re: Ruri kajeno banna le basadi ba rekile naga ba elisa gae.

TEBOGO HO LEKGOTLA

Ke lebogela lekgotla la Mantaga e sechaba. Letlapa le rekiloe ka £164.3.6 ke gore ditshenyegelo di] topantswe. Go tloga ofising ya Morafe go ya sekolong sa Morafe batho ba nne ba eteletswe pele ke bana ba di Scouts tsa Johannes-

Bona ba latetswe ke kopano ya basadi ba tswang Gauteng, tlhogo ele Moh. Modiehi Mushi, Maggie Morena. Ka nako ya 12.45 ka meriti.-Pitso P. Thibedi

E sale dikolo di bulwa re ntse re lela sa morutisi, mme re sa mino o monate o ba o utloileng. Rapulana le N. Mogorosi. Ba reng mo fumane, la bofelo Modimo o re thusitse ka mongwe, e leng Miss. Gloria Tlholoe vo a tlnaga Ba ema ka maoto bo-ratsana ho ng ko Ditsobotla. Tshipi e fetilere e leng Simon Kgosietsile Mokadi tse tharo.

Rona mono re bona botlhoko jwa sefuba bo le bontsi, motho a lwale go thoe ke sehuba. Pula le yone ga re ise re e bo-ne, go sa le diphefo fela leha maru o ne a thiba metlha yotlhe, mme yone ga re e bone Dibini tsa kereke ya D. R. C. e tsone di kile tsa re balo go ya chegisanong ya dipina ko Kroons tad mme fela ga ba ka ba nna

Barutisi ba sekolo ba ba ne na na le bone ke Mr D. P. Mothupi, Mr S. Seisa, Miss N T. Tlolane Lobola e baka meharo, motho ea le Miss G. Tlholwe. Bare seram -Maratahe'ele.

> POLOKWANE: Pitso e kgolo ea tlang ka dikobo e tla dula k mokibelo 28 October 1950 K nako ea bo 9. a.m. goseng holon; ea Piet Golding, Pietersbu Go tla ba le kgeto ea baetapel ba baswa. T, T. Ramuohola,

> MAMOGALIESKRAAL: Ka Phukwe barutwana dikolo tse ikgolo le tse dipotlana ba ne ba a nala mo Mokwena.

> Go beile tumediso ya baru'wa a dikolo tse di tonana. Ba ne b kae wa gore tshware ka natla; b a'e'e pele.

Se se ileng sa kgatlhisa gagolo ke kgosi e ntsha ya Bakwena Morena George Rankwane More O leka fa natla go tsweledisa etshaba sa Mokwena pele.

EDENVILLE. Ka la 9 khoeling ena e fetileng ka ha monghali E. Ramoliki a thusa methaka ea mane Randfontein ka ho ba lata mahareng a Edenville le Heilbron moo koloi ea bona e neng e phethohile. E ne e le methaka ea liphala e lebisa koana Bethlehem ho ea etsa motjeko hona teng joale koloi ea phethoha ba soka ba fihla le ho fihla getellong ea leeto la bona.

Ha la Sondaha le chaba ba nts'a phala tsa bona ho bona tse robehileng. Che, ba fumana li ntse li lokile. Ao, ba hopola morao moo ba tsoang teng 'me ba li otlela lonyeng. pelo li le nts'o joaloka tau ha e ka fosa motho.

Ra hana ho utloa rona ba ratang jive ra ba bokanela joaloka malinyane a makolikothoana. Ha qhomaka ha ba ha phomaka le maqheku. Ea re ka la li 13 September benghali D. Malete le E. Ramoliki ba isa mane Kopjies ho ea bapala teng, eitse teng ha ba atamela motseng ba nts'a liphala, ba ba kena motseng ba se ntse ba li otla motse a ema ka maoto.

Methaka ea rona ea Hungry Lions ekile ea bapala le methaka ea One O'clock Experience ba Lindley Papaling ea pele Edenville ea shapa Lindley ka 4-0.

Banna Ba Baholo Eare ha le thapama ha kena baana ba baholo ba maloro a mabe, batho ba bapalang ka tsebo, Mona e teng Edenville ea shapa Lindley ka 10-0. Ao, e ne e le mahlomola ka Lindley. Joale re lebelletse Tigers tsa Odendaalsrust le Good Hope

ea Kroonstad.

OaT eng. | 5-612-82

Attractively Designed

EDBLO "MALMO" STUDIO COUCH



Scientifically built not just stuffed.

Mohumahadi Makapan mmane This attractively designed and com- couch, enabling the hidden spring wa kgoshi Seaparankwe are, "Ke fortable suite features the modern line interior mattress to be made up ready thapile, ngwana wa nkgonne wa in the arms and cane pannelled back. for use. Ample space is available for kgoshi lekwalo a re "Ke tla thaba The improved springing and upholstery the bedding. The Chair is as good to thata mme ge o ka baa teng." Mme ensure a deep comfortable seat. The sit in as it looks, and is built to "fit" "Ke ngwana ga ke itse sepe. ke tlile, le nna ke thabile thata. Couch extends to form a double bed the body. It is also suitable for drawing



"Old Snoozer," Look for this Trademark. It's a safe thing to go "buy"

Trade Enquiries :- P.O. Box 6488 JOHANNESBURG.

SLOAN'S E BOLAEA MAHLABA! Mahlaba a bohloko a bobolisang a nyamela feela ha ho tlotsitsoe ka SLOAN'S. sebelise bakeng sa MAHLABA; MESIFA E TIILENG, E KHATHETSENG, NOKO E HOLOFETSENG, MOKOKOTLO; MOLA-LAO TIILENG, MAOTO A RURUHILENG.

SETLOLO SA SLOAN'S.

MOTSOAKO OA SLOAN'S.

For that "professional" look

Manufactured by: HERBERT EVANS & CO. LTD., Congella, Durban.

to Box 1231, Johannesburg. Ask your local Parthenon Dealer or write to



Every day of the week-

This popular family look clean and smart!

How popular they are. Wherever they go, friends envy their clean, smart appearance — and their home is always kept clean and sweet-smelling too! They're wise — they always use pure Sunlight Soap for all their washing!



P.O. BOX 3067 - JOHANNESBURG.

MAKE MORE MONEY By Taking Easy Music Lessons By Post

Soccer:

(Western Holdings G.M.).

G.M. are ready to meet any

strong picked team from any

There is also an All Saints

Cricket club at St. Helena Although cricket is so far not very

popular on the New Goldfields of

association in the Union.



ON YOUR FAVOURITE INSTRUMENT, FROM THE

African Academy Of Music 243 BREE ST. JOHANNESBURG.

NOW! Scientific Proof that

COLGATE

DENTAL CREAM

STOPS TOOTH

DECAY BEST

PROVED BY 2 YEARS RESEARCH!

MOORES HATS

Presto Mail Order

Box 1325, Johannesburg.

GoodS Sent C.O.D. or Cash With Order

TEMPLES FOR TERMS

42 PLEIN ST. JOHANNESBURG

American Styling,

Quality.

required to:

After two years continuous research

at five leading American universities, dental science has proved that the Colgate way stops tooth decay best! For more than one out of three, not

one new cavity appeared in two full years. The most conclusive proof in dental history!

THE COLGATE NYLON TOOTH BRUSH GIVES YOU EXTRA PROTECTION!

Lined or unlined

Wider Colour Range

This Bedroom Suite

Deposit £6-0-0

Monthly £2-0-0

ALSO Large Selections

of Dining Suits, Kitchen Suites Chesterfieds,

Beds, Wardrobes, etc.,

etc.

ONLY FROM

British & American Styling

ALWAYS USE COLGATE'S TO CLEAN YOUR BREATH WHILE YOU CLEAN YOUR TEETH - AND HELP

Hennenman Sports

The All Saints' F.C. of St. He. in the 1949 cricket season. The vilena has made a great improve-Bloemfontein in both bowling and ment in the 2nd round fixtures of batting All Saints' C. C. batthe Orange Free State Mines Foot- ted first and played 119 runs all ball Association. When this club out, and Bloemiontein picket was playing in the Hennenman 100 all out. Association Competitions in 1949 For the return match the Bloem. sults of the Lady Selborne Lawn ing in the Transvaal, to the ning of the year? Or, does he it was top in the log, but since to they joined the O.F.S. Mines Foot Helena, Bloemfontein batted and Continuation Of 2nd. Round.

ball Association their standard of played 81 runs all out, and All play has deteriorated. Since they Saints' C.C. 101 for two wickets.

started the 2nd round there are This should attract the interest now signs of improvement. They played four matches, drew one of the South African Cricket Board won three, and are now awaiting that O.F.S. may qualify for the 2-6, 6-2, 6-3. finals with Western Rangers F.C. next cricket tournaments on the rapid growth of the O.F.S. Gold All Saints' F.C. of St. Helena

MSIKINYA HITS BUT FOR MODDER EAST

By C. E. K. Majombozi

and made a shaky beginning of 40 tsoa and Banyini. runs. E. Msikinya livened up by taking 12 runs off D. Msikinya's first three balls. 16 runs altogether were scored in this over. The next wicket fell at 75. Pioneers were all out for 94 runs.

In reply M.E.C.C. opening batsmen, D. Msikinya and Andrews September 23 at the Methodist made 56 runs in 36 minutes before School. they were separated. The remainder of the M.E.C.C. was dismissed at 94 making a tie on the first innings.

First innings Pioneers C.C.

First innings Modder E.C.C. D Msikinya 12, B. Andrews 54, G. Msikinya 9. Bowlers: Mogametsi 6 for 28, Mbozi 3 for 6.

Pioneers C. C. second innings. N. Sangotsha 24, E. Mogametsi 24, P. Fox 12. Bowlers: Magqoboza 2: for 2, H. Mama 10 for 2, B Andrews 8 for 3, D. Msikinya 5

Modder E.C.C. second innings: E. Msikinya made 35 in two overs including 3 sixes and 3 fours. 43 for four had been scored before stumps were drawn. E. Mbozi 31 for 2. E. Mogametsi 12 for 2.

The Modder East pitch is one of the best on the Reef and steps are being taken to improve it still

JOHANNESBURG INTER-RACE CRICKET

At the 14th Annual General Meeting of the Johannesburg Inter-Race Cricket Board, held at the residence of the Rev. B. L. E Sigamoney, 29, Sherwell Street, Doornfontein on September 21, the following officers were elected:-

Patron Mr. J. D. Rheinallt Jones: President Rev. B. L. E. Sigamoney:
Vice-Presidents Mr. M. R. Varachia, Mr. Butshingi (H.M.), Mr. A.
H. Noorbhai and Mr. C. M. Kiviet.

Molepo T.F. Club played against Mamabolo-Dikgale T. Club or September 24 at Mamabolo school Secretary Mr. A. E. Docrat; ground. Over hundred people with treasurer Mr. J. J. Baatjies; and Auditor Mr. Gwele P.S.A. ground. Over hundred people with nessed the match. The two clubs were strongly represented; thus

Bound Edge, 3" Brim. The following Unions re making the match stiff. The score affiliated to the Board for Season was:— Second teams: 2—0 ir 1950-1951: Transvaal Coloured favour of Molepo T. Club. First Colours: Brown, Black, Cricket Union; Transvaal Bantu cricket Union; Witwatersrand Indian Cricket Union; North totals, Molepo won by 3—2. This Fawn and Grey, at 43/6 each. Excellent British Eastern Transvaal Bantu Cricket was a return match. Union; City and Suburban Coloured Cricket Union; and Northern Transvaal Indian Write now stating cor- Cricket Union.

rect sizes and colours Fixtures were drawn as follows:-5th November, 1950 W.I.C.U. ve F.C. early during the school term and S.C.C.U. at Natal Spruit turn matches and now are going Coloured Grounds.

12th November, 1950, N.E.T.B.C. U. vs T.B.C.U. at Springs; T.C.C.U. vs N.T.I.C.U. at Pretoria.

26th November, 1950, C. and S.C C.U. vs T.C.C.U. at Vrededorp. 3rd December, 1950, T.B.C.U. vs W.I.C.U. at Natal Spruit Indian

16th December, 1950, N.E.T.B.C. J. vs W.I.C.U. at Springs; T.C.C.U. vs T.B.C.U. at Vrededorp.

17th December, 1950, C and S.C.C.U. vs N.E.T.B.C.U. at Springs.

Balance of fixtures will be drawn at a later stage. Times of play:- 9.15 to 1 p.m. 1.30 p.m. to 6.30 p.m.

The Inter-Race Board has decided to revert to one day's play instead of $1\frac{1}{2}$ days as was the practice during the past season.

Vereeniging

On Sunday, September 17 the formidable Wanderers F.C. of Meyerton played against the Transvaal Jumpers of Vereeniging

3-0 in favour of the Transvaal Jumpers. In the "A" division Wanderers won 3-2.

EXCITING

Following are last week-end re-

3rd. Round. Quarter-finals.

M. Kupa beat J. Ndhlazi in a thrilling five set Match. Nhlazi took the first two sets at 7-5. 6-4, 6-0, and won the match. This was the only first match to have

Modder East. Pioneers batted first third round: Messrs. Thlapane, Pu- boxers and boxing? What can they burg.

Amateur Boxing In The Melting Pot

At a meeting of "club leaders" Johannesburg, to discuss the trans- the T.N.E. Professional Boxing Asference from the Transvaal sociaion.
non-European Amateur Boxing With these three positions, did for promoting amateur box- teur tournament since the begin-Johannesburg and District Com- hope to hold the amateur chammittee and to discuss matters pionship finals at the end of this relevant to the state of amateur year? Probably, he will be in Thiapane beat Fortuin 6-3, 6-0, boxing, Mr. F. Thabede definitely 3-2. Banyini beat Tsuene 6-1, pointed out to the "leaders" (who 6-3, 7-5. Putsoa beat Nyide 6-2, it should be remembered are also trainers of boxers; that he was not going to tolerate any nonsense from anybody concerning the boxing association.

To prove this he demanded all the "papers" of the J. and D. 6-3, before the tables turned. Kupa Committee to be handed over to team. Wallables beat Curlies 3-2. started the third set with all the vigour that youth could command at the same time elected about 16 students to be handed over to be handed over to be handed over to be students to be handed over to be thanked over to be students to be handed over to be thanked over to be thanked over to be students to be handed over to be thanked over the transport ov for the remaining three sets, which he won with seeming ease by 6-2. With this committee he hopes to won by 3-0. With this committee he hopes to won by 3-0. out up boxing shows.

friendly match last Sunday at The following were bye for the What do students know about the score 2-0 in favour of Lichtendo for the sport?

positions: Organising Secretary of At a meeting of "club leaders" the boys clubs; secretary of the T.N.E.A.B.A.; secretary of the

Association of the licence he ever think of holding an amaposition to tell us.

Rustenburg Meets Lichtenburg

On August 6 and 7 Rustenburg Wallabies F.C. played Green Cur-lies and the Lichtenburg picked

At 4 p.m. the same day the Wal-The fellows who, through their labies "A" played against the TELEPHONES

Office—23-2725 Res. 22-5117

The Pioneers C.C. of Orlando gone up to five sets and lasted 2 the Orange Free State there is met Modder East C.C. in a hours 45 mins.

The Pioneers C.C. of Orlando gone up to five sets and lasted 2 in the Committee, are left out. fought hard. Half time came with

-By "Correspondent"

Tvl. Bantu Tennis Championships On October 14

was held at Witbank on Saturday

It is regretted that some of the epresentatives to this meeting. M. Damane.

Nooitgedacht Triumph

At Basketball

A crowd of young and old re-

sidents thronged Nooitgedacht

cently to watch the local scholars

clash with Mamogale Central

match was interesting through-

At the end of the game Nooitge

dacht School teams emerge

victorious with 9 points to nil and

18 points to 9 in "A" and "B'

divisions respectively. Miss I

School was the referre.

Ntseke of Mamogale Central

Soccer

Nooitgedacht. They lost 0-5 in "B" and 1-4 in "A" divisions.

MOLEPO SOCCER

RESULTS

were strongly represented; thus

PIETERSBURG SCHOOLS TO

COMPETE: Thune T. School F.C. of Leshoane will play Makgobathe

F.C. early during the school term

to play a knock-out match.

-I. P. Ramped

A general meeting of the East- | The open championship will take ern Transvaai Bantu Tennis Union place this year at Middelburg on Saturday and Sunday October 14 and 15. respectively.

clubs in the East failed to send Board and lodging will be 5s. 133, Middelburg Tvl.

SUB-NIGEL TENNIS TOURNEY STARTS ON OCT. 15

South East Rand and District Tribal School sports ground re- Tennis Association stages a tennis tournament on October 15 and 22. The tournament will be played at

School in a basketball game. The the Sub-Nigel tennis courts. The conditions of play will be as follows: For 3 sets, men's doubles at 4s. per pair; 3 sets mixed doubles 3s. 6d.; 3 sets men's singles 2s. each; 3 sets women's singles 1s. 6d. each and 3 sets women's doubles 3s. per pair.

All entries must be sent to the general secretary of the association at No. 3 Compound, P.O. Box 5, Dunnottar. Invitation is extendall interested persons.-By teams met the tide turned against E. D. Phaka

-Secretary. Iscor Nations Win Knock-Out Match By 3-2

(By B. M. Potse) In a knock-out cup competition between the Early Birds F. C and Iscor Nations played on Sun-day Sept 17 on the Bophelong football ground, the Early Birds proved superior by beating Iscor Nations 3—2. This match which was conducted by the Location superintendent Mr. Sammons started at 3.0 p.m. and a crowd estimated between 300 and 400 had gathered long before the game started.
The Early Birds were represent-

ed by: Jones Kubheka (Wire Wire less) Jeffry Ndima (Bending wire), Lucas Williams (We wee Coloured), Jacob Phimahae (Tru mpet), Balfour Kakata (Worry worry), J. J. Mefer (Teachers cours), Skei Kubheka (Susa a manyala), Manus Mlangeni (Dilika Town Hall), Makange Radebe turn matches and now are going (Boiling water).

The cup will be presented on -Joshua Maboa day to be announced later.

Friendly Match At Western Reefs

A friendly match was played at Western Reefs on September 17 for the two days; and all club at No. 2 Compound against No. 1 The office-bearers for the year 1950—51 are: President Mr. E secretaries are kindly requested to Compound. Both Compounds had scores: Msikinya 25, Mbozi 14, Fox Rampa, Vice President Mr. J. send in their members' entrance 13, Ndobe 9 and Majombozi 8 Khomo, Secretary Mr. A. S. Xulu fees of 3s. for all events plus 5s. Compound "B" team beat No. 1 Msikinya 4 for 25 J. Jordan Zapand R. T. T. J. M. B. Msikinya 4 for 25 J. Jordan Zapand R. T. T. J. M. B. T. T. J. J. M. B. Compound "B" team beat No. 1 Msikinya 4 for 25, J. Jordan Kananda, Treasurer Mr. E. Tsha lala, and Vice Treasurer Mr. C. days to Mr. A. S. Xulu, P. O. Box Compound "B" team 7—1, and No. 2 days to Mr. A. S. Xulu, P. O. Box 1 Compound "A" team beat No. 2 Compound "A" team 2-1.

> The Western Reefs rugby selection will leave shortly for Johannesburg to test their standard of play against a strong side.-W. I. Banda.



FEW DROPS



EYES CLEAR





FURNITURE

ON VERY EASY TERMS. BEDROOM SUITES 7/6 per Week DINING ROOM SUITES at 7/-

per Week CHESTERFIELD SUITES 6/6 per Week

KITCHEN SCHEME 5/- per Week STOVES COMPLETE 5/- per Week BEDS AND WARDROBE 6/- per Week

Free Delivery. Reduce your cost of living by Furnishing with us. Everything for the Home PREMIER FURNISHERS Ltd. (inc. J. Dembo & Co.)

52, Plein Street. (next door Old Church) JOHANNESBURG.



Smart workmen wear



They save you money because they last three times as long! (Proved in our laboratory test)

ISAZISO KUBAFUNDI

Phakathi kwabafundi bethu abaningi kunokubakhona labo abangathanda ukuba bathengise iBantu World kubangani babo nakubakhelwane masonto onke.

Kunemali elingene ekubuyelayo ngokulithengisa kantike futhi kunikezwa ithuba elihle impela kulabo abafisa ukuba bandise imali engenayo kubo ngesikhathi sabo sokuphumula.

Loba igama lakho nekheli esikhaleni esingaphansi beseke uthumela lesisaziso masinyane kwa:-

The Bantu News Agency (Pty) Ltd., P.O. Box 6663, Johannesburg Tvl.

INCAZELO ECCWELE YOTHUNYELWA MASINYA-NE KUWE

TRY ON A PAIR

OF BOSTONS THIS WEEK

the third thing you'll like about will come long after you first -very little more than ordinary buy them. By then you'll be get- shoes. But the third great quality ting used to what impressed you of Boston Shoes will only become most at first; that feeling of com- apparent many, many months plete ease of step, that trimly shod -years, in fact-after you smartness. You'll probably still buy them. It is the astonishremember with a warm glow the ing way that they wear second pleasant surprise you got, ... and wear ... as you heard the reasonable price and wear.



at Vereeniging.
The "B" divisions game endeo

-J. B. Molefi

THE PEOPLE'S COLUMNS

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

The charge for Domestic advertisements (Births, Marriages, Death, etc.) in these columns is 3/- per inch, not more than 40 words. The rate for Trade advertisement

is 8/6 per inch, and no advertisement will be published unless cash postal order or cheque is sent with the advertisement.

All correspondence to:-The Advertisement Manager. P.O. Box 6663,

Johannesburg. SUBSCRIPTION RATES 12/- per year.

3/- 3 months. Write to :-The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd. P.O. Box 6663,

6/- per 6 months.

Johannesburg.

In Memoriam

MAMPANE.-In loving memory of our beloved father John Ntai Mampane, born 1895, died 14th Oct. 1935. Gone but not forgotten by children and relatives, Martha Johanna, Dora, Jacob, Michael and Jeremiah. Rest in peace.-Inserted by son Zachariah K. Mampane. 425-x-14-10

FISH,-Garland (Billy-boy). In fond and loving memory of our darling son and grandchild who departed this life on the 14th Oct. 1949. Sleer on beloved, sleep and take thy rest we loved you, but could not keep you, because God knew best, Ever remembered and longed for by your loving parents and relatives. 426-x-14-10

NTSHUDISANE,-In loving memory of my dear husband, Johannes who passed away on the 3rd October, 1948. That vacant space no one can fill. Ever missed by your loving wife LEMANA TRAINING INSTITUTION. and family.-Inserted by his wife-Elizabeth. 417-x-14-10

MAYEZA .- In loving memory of our dear father Isaiah Mayeza who passed away on 8th October 1912. God has him in His keeping, We have him in our hearts."

Ever remembered by Marshall, Durley, Ethel, Mabel and son-in-law Reginald Cingo. Inserted by M. D. Mayeza. 412-x-14-10

WE regret to announce to friends and relatives about the death of Mr. Gibson Mfecane fomerly a Clerk at Durban Roodepoort Deep Mines-

SITUATIONS VACANT

WANTED

AGENTS for the Bantu World are wanted at RYMIERBULT FAURIESMITH and VENTERS. BURG. Good commission paid for spare-time work. For full particulars write to.

The Manager, Bantu News Agency, Box 6663. Johannesburg.

T.C

AFRICAN TEACHERS WANTED 2 WITH B.A. plus professional quali fications to teach in Secondary and Training Schools, 3 with Matric or J. C. plus professional qualifications to teach in Primary Schools.

Apply: The Principal, Marist Brothers, Kutama, P.O. Makwiro, S. Rhod.

KILNERTON TRAINING INSTITU-TION: SETSWANA specialist required for Training College, graduate preferred. Ability to teach general subjects in addition would be a recommendation. Duties to start first session 1951. Applications to Principal, P. Bag 26, PRETORIA. x-14-10

WANTED By Bloemfontein Non-European Child Welfare Society

SOCIAL WORKER to work in the Location. Duties to commence December, 1950, or 1 January, 1951 Send applications with recent testimonials and qualifications by 15 October, 1950 to: Hon, Secretary Bloemfontein Non-European Child Welfare Society, P.O. Box 1136, Bloemfontein.

VENTERSPOST MUNICIPALITY Vacancy: Native District Nurse

APPLICATIONS are hereby invited COMBINED SCHOOL - Primary for the position of Native District Nurse on the salary scale £200-10-£280 per annum, plus a Cost of Living Allowance of £30 per

Applicants must be in possession of the Midwifery and Public Health We aim to provide a sound education Certificates.

The appointment will be subject to the satisfactory completion of a probationary period of service of 6 The students' domestic needs are well

months. applications endorsed Scaled 'Native District Nurse" must reach the undersigned not later than 12 noon on Saturday the 21st October,

Canvassing for appointment in the Wholesale gift of the Council is strictly prohibited, and proof thereof will disqualify a candidate.-A. F. DE KOCK Town Clerk, Municipal Offices, WESTONARIA, 30th September, 1950

No. 53/50.

SITUATIONS VACANT

AFRICAN COLLECTOR-TRACER wanted for the collection and tracing of bad accounts in Non-European areas. Must be fully experienced. Call on;

B. DICE, 11A Pritchard Street, Johannesburg X-28-10

APPLICATIONS are invited from fully qualified Zulu female teachers to 30/11/50. Duties commence first quarter 1950. Knowledge of both official languages is a strong recommendation. Applications etc to Secretary B.U.S. Committee. Stand No. 1, Frankfort, O.F.S. 427-x-14-10

FULLY qualified Domestic Science Instructress wanted. Commencing duty first term 1951. Applications

LYDENBURG UNITED SCHOOL

must be sent to Rev. P. H. Sorun. P.O. Box 98, Lydenburg. 428-x-14-10 ODENDAALSRUS MUNICIPALITY

3 Vacancies for Municipal Native

Police

APPLICATIONS are invited for the above posts. Applicants must be 25 years and under 35 years of age, not less than 5 ft. 9 ins. be able to read and write both Official languages, W. W. XATASI (Chairman), P.O. Box and be of good health.

Certified copies of testimonials to accompany applications. Salary scale £72 x 12-£132, plus C.O.L. and free Uniform.

Native Police, on or before the 25th of October, 1950 .- (Sgd.) P. C. v.d Vyver, Town Clerk, P.O. Box 21 ODENDAALSRUS. x-14-10

Applications for the Normal and Secondary Schools for 1951 should be sent in time to reach the Institution not later than the 31st October, 1950. Will teachers kindly advise scholars to apply now and not to wait for their examination results. Apply: The Superintendent, Lemana Training Institution, P.O. Louis Trichardt, TvL

APPLICATIONS are invited from African boys and girls who wish to prepare themselwes for the Transvaal Junior Certificate in 1951. Boarding accommodation available all applications to reach the Principal, Tebediale Secondary School P. O. Koornpunt, via Naboomspruit on or before the 30th November, 1950, X-21-10

MISCELLANEOUS

SETLOLO SA ATOOM

SENA kë setlolo se makatsang, se matla ho fodisa Ditso melomo e nang le ditatsos. Dintho tsohle tse ncha kapa sa khale. Komana e nyenyane 2/6 e kholo ke 4/6. Romela chelete ka poso ho:

Gerrit Bakker (EDMS) Beperk, Aptekers en Drogiste, P.O. Nylstroom kapa Warmbad kapa

Naboomspruit.

T.C

DRIVING: Learn to drive with the Anglo-American Driving School (division of "Drive-A-Car School of European supervision. Latest Model Cars, fitted with dual safety controls. Lessons at all times, in cluding Sundays. Own practice and reversing grounds. Each lesson and reversing grounds. Each lesson guaranteed one full hour. Special courses for country pupils. En-quiries 12a Moseley Buildings, corner President and Rissik Streets.

DRIVERS WANTED

You may never own a motor car bus or lorry but to know how to drive is one of the best investments. MOTALAMOBI DRIVING SCHOOL P.O. Box 83, Duivelskloof,

N. Transvaal. 310-x-11-11

The Methodist Church of South Africa NHLOPENKULU MISSIONARY INSTITUTION NONGOMA ZULULAND

COURSES

Standards up to VII.

Fees: £6/15/- per Term. HIGH SCHOOL-Standards VIII and IX (Junior Certificate).

Fees: £8 per Term

based on Christian Principles in a healthy environment and fine modern buildings.

cared for, and the usual sports and other amenities provided.

FOR HAWKERS AND FOR

SHOPKEEPERS Soft Goods Merchant Specialists in: Blankets, Rugs, Vests. all kinds of knitted wear clothing etc., at lowest prices.-S. D. LEVY. 105, Market Street, Johannesburg P.O. Box 3764, Phone 22-3036, Johan

MISCELLANEOUS

CALLING ALL MEN!

Vitality, new Energy, Blood defficiency restored by DIANA No. 103 Price 2/6; 5/-; 8/6; from DIANA LABORATORY, Box 83;

THUSA MORENA BUS & DRIVING SCHOOL." Come to me to qualify as a FIRST CLASS driver of Taxis, Light Delivery and Passenger buses.

Duivelskloof, Tvl.

J. BRONKHORST, P.O. Box 34,

386-x-21-10

THE BANTU SHOPKEEPER'S FRIEND

I OFFER to keep your books, write your business letters; make your Butcher's Meat Returns; Procure, explain, keep up to date your Government controlled Price Lists; assist at stocktaking. Expert advice regarding Income Tax, Business Management free to clients only. Write or call: A. W. THODLANA, Bokkeeper/Fieldman for Price List Publishing Co., 729 B White City, P.O. Moroka, Johannesburg. 416 x-21-10

"GCUWA MAFELA-NDAWONYE

33, Crown Mines, T. Ngcoza (Secretary) 1486 Orlando; C. Maqoqa (Treasurer), 5416 Orlando. Committee: Messrs: E. Mshumpela, M. Kentane, S. Tunzi and T. Mbarane.

Applications to reach the Chief of IMBHALELWANO yobhekiswa ku Nobhala. Injongo zalombutho kukungcwabana. Wonke ummi wase-Geuwa okweli lase Goli jikelele uyamenywa uba azimanye. Ukuzimanya yi Ponti. Umrumo yi Sheleni Ngenyanga. 2875-x-14-10

HAWKERS SHOPKEEPERS

We have 10,000 pairs of trousers in all sizes and colours, including Gaberdine, Tropical, Worsteds Black and Blue serge. Send a Postal Order for 29/6 with your name and address, and you will receive a pair of Mayley trousers. May Lewis pair of Maytex trousers. Max Lewis (Maytex) and Co. (Pty.) Ltd., 50A Market Street, Johannesburg. x-28-7-51

BUILDING MATERIAL Timber, flooring, shelving, doors, windows, lime, cement, round poles and split poles and other building materials Prices on application: H. PERES and COMPANY, Market Street West, Fordsburg. Phone: 33—2429, P.O. Box 6419, Johannesburg. T.C.

ORDER YOUR RUBBER STAMPS

from us. We make your stamp in 2 days. Contact Tel. No. 34—2573, Rubber Stamp and Engraving Co. (Pty.) Ltd., 11 Nursery Road, Fordsburg. Rubber stamps will be posted to you post free.

FURNITURE AND STOVES

Famous Dover Stoves, No. 6 £7. 10s. 0d., No. 7 £8. 10s. 0d., No. 8 £9. 10s. 0d. Brand New, Com-plete with Two Pipes. Wooden plete with Two Pipes. Wooden Beds with Good Mattress New: 3ft. £8. 10s. 0d., 3ft. 6in. £9. 10s. 0d. Kitchen Chairs £1, 7s. 6d. each Kitchen Dressers, Glass Top, size 3ft. 6in. £8. 10s. 0d., Kitchen Tables, size 3ft. x 2ft. £1. 15s. 0d. All goods well packed free. Railage payable by the buyer: Bridge Furnishers, 133 Jeppe Street, (off Harrison Street), Johannesburg. x-12-5-51

S.A. Confidential Information and Advisory Services (Pty.) Ltd., 30-31

Barkly Arcade, 38 Market Street, Winterveld Agricultural Holdings: 10 Johannesburg. Is open for enquiries regarding anything concerning the non-European. Call in and see us-Your best friend is in charge.

DONALDSON ORLANDO COMMUNITY CENTRE

Applications are invited from Africans who are qualified and prepared to undertake the catering at the Donaldson Orlando Community Centre, Orlando.

The Centre has an enrolment of about 1,000 members and serves as the focus of social life of the com-

munity. The Premises contain a modern kitchen with an electric stove and scullery. Applicants are advised to call at the Centre and satisfy themselves of the facilities and require-

The following factols will be taken into consideration when considering the applications :-

(a) Previous catering experience (b) Previous business history; (c) The amount of capital available and its source;

(d) Ability to keep records; (e) Where resident N.B. Preference will be given to a resident of Orlando, if other factors are equal. All applications must be addressed to the following address and must not be later than 15th September

.The Secretary: Board of Trustees Donaldson Orlando Community

Bisma-Rex stomach powder gives lasting relief from Acid-Indigestio Heartburn or Sour Stomach within three minutes. Refuse substitutes as other stomach powders are not the same. Obtainable from Rexall Chemists 3s, bottle or 3s, 6d, from Rexall Drug Company Ltd., Box

MISCELLANEOUS

IMPORTANT NOTICE TO THE THE SHAREHOLDERS OF THE BANTU HOMES LTD.

HEREBY summon a special General Meeting of all the shareholders to meet and discuss the affairs of the company at the following meeting: which I have called to meet it Durban Pietermaritzburg and Johannesburg areas as inflows:-(a) Pietermaritzburg: School room

at George Town Edendale on the 28th October, at 2-3 p.m. (b) Dirban: Fannin School Clement Township on the 29th October at 2-3.30 p.m.

Johannesburg: Wemmer Hall the 4th November at 2-3.30 p.m. At each of these meetings th. shareholders after the fullest examination of the books and the Balance Sheet of the company will be asked to make and pass appropriate re. solutions to effect the following purpose viz:

(1) Election of Directors, (2) Election of Secretary of the company, (3) Appointment of a Public Officer of the company, (4) Appoint ment of the Auditor, (5) The electio of new Secretary, (6) Date of next General Meeting.-P. ka I. Seme (Managing Director).

X-28-10 BANTU HOMES LTD.

I WISH to urge every shareholder to make a proper note of these meetings and to communicate by letter with me if you cannot come. I want to know the following facts. Please write these plainly in your letter: 1. Your full name and address.

ficate showing the amount of money paid for same. If you have no share certificate already issued please state the

The number of your share certi-

amount you paid and to whom you paid it and date and place. Lastly, I ask each shareholder to state his own views about this meet ing and to authorise the meeting to proceed with its business as best as we can, I ask these letters to be written very clearly and posted to t me P.O. Box 7943, Johannesburg. Yours faithfully, P. KA I SEME, (Managing Director, Bantu Homes

IZIMPAHLA ZOKWAKHA ezithengisa ngamanani aphansi ukwedlula, emzini wonke, umgondo wethu vimbuyiselo encane nokushesha komsebenzi. Ngamanani ethu ningakha izindlu zenu ngezindleko ezehlile. Isibekezelo noma esincane siyemukelwa. Sisebenza kakhulu ukuthumela izimpahla eziningi nama oda siyawa sheshisa ukuwaphendula. Sinazo zonke izinhlobo zezimpahla zokwakha ezilotshwe ngaphansi;

Amazinki, impobita gemfulelo, amapulangwe, I ceiling, amapulangwe aphansi endlini amafastela, izivale isefdilata yezinkukhu nezingulube izinsimbi zokumisa ucingo, izikhonkwane, awokhiye, upende, i laykold, lime, usamende, i membrane uvanishi, izimpahla zokwenza i 3 Ply nama sutkheyisi. Sinezimpahla eziyi 1001 zokwakha. Ikheli lethu yileli kuphela, 125, Queen Street, "National Timber Company," ibhekene ne Kuzwayo's Music Saloon. Wozani nibonane nathi. Onke amanani atholakala uma edingeka.

FOR SALE

FOR SALE

A considerable number of fully paid up shares in the Bantu Bus Service Limited, a Company carry ing on an excellent business as proprietors of a Bus Service be-tween Nancefield Station, Jabavu and Moroka Locations, as well as other Locations. For Further information apply to the Advertiser, P.O. Box 1744, Johannesburg.

morgen well fenced 5 wires. Well with water. House containing 4

large rooms and outside kitchen. built of large cement bricks with corrugated iron pitched roof, Price £900. 0. 0. Deposit £250/£300. and balance monthly instalments of £5. 0. 0. Interest 5 per cent per

Apply: Glover and Dyer (Pty.) Ltd., Box 317, Pretoria, Phone

PHALABORWENI ESTATE AGENCY has the following Properties in New-Pietersburg-Township (1) Improved property with a shop and house situated corner of

posit £500 instalments arranged to suit your pocket. (2) Vacant Stand situated No. 19 Matcham Street, New Pietersburg. Price £285. Terms arranged for your

Fountain and Central Streets Rental

per month £11-10. Price £875, de-

small pocket. (3) Have a business Vacant Stand In New-Pietersburg, Situated No. 208 Market Street, Price £280.

(4) Vacant Stand situated No. 180

Theophila and Main Street. Given

away at £145, £85 deposit, instalment arranged to suit your pocket. (5) Small Farm situated at Moletji 10 miles away from Pictersburg. 23 morgen, Price £350. buy any Property for cash only. We sell vacant and improved Properties. Terms arranged to sult your pocket. Deposit from £30 to £80 accepted We are building contractors. Rent Collectors and we are in possession of 13,000 burnt bricks for put up in a new type container. sale at £1-10 per thousand. Cabinet makers. We make any kind of Furniture you want. Apply to the only Licenced African Estate Aftency of Store, anywhere or send 18 penny the Northern Areas.-Phalaborweni stamps for a tin to: Estate Agency, P.O. Box 219 Pieters

burg.

429-x-14-10

LEGAL NOTICE

CITY OF JOHANNESBURG SPEED LIMIT

NOTICE IS HEREBY GIVEN. that the Council, in terms of Section 30 (1) of the Motor Vehicle Ordinance, has fixed a speed limit of 35 miles per hour for motor vehicles in the following streets:-

Kimberley Road, between the Municipal Boundary and Melville Street; Stuart Road, between Central Avenue and Rudd Road; Corlett Drive, between Rudd Road and Verdun Road; Empire Road Extension, between Jan Smuts Avenue and Kingdom Avenue; Heidelberg Road, between Outspan Road and the Municipal Boundary; Turffontein Road, between La Rochelle Road and Eastwood Street Extension; Rifle-Range Road, between Kimberley Road and Gertruida Street; Baragwanath Road, between the Pochefstroom Road and Main Reef Road.

These speed limits will take effect seven (7) days after the date of this notice.

B. T. TINDALL. Acting Town Clerk 3rd October, 1950. x-7-10

Centre, P.O. Box 97, JOHANNES-

NOTICES

BANTU BUS SERVCE LIMITED NOTICE TO ALL ORLANDO RESIDENTS

ON SATURDAY, THE 30TH SEPTEM-BER, 1950, the Bantu Bus Service Limited, presently operating a fleet 225, FORTUIN ST, LADYSELBORNE of buses in MOROKA, JABAVU, WHITE CITY, KLIPTOWN, and ROODEPOORT TOWNSHIPS, with the approval of the Transportation Board, took transfer from the S.A.R of the bus routes at ORLANDC TOWNSHIP. This is a great step forward in the commercial and economic progress of the African

The gesture of the S.A.R. and the Transportation Board in transferring these routes at ORLANDO to the BANTU BUS SERVICE LIMIThas been a wish, a dream and prayer | Section I. of Africans to be allowed to trade | Johannesburg "D": Appropriation sible for the great success of the routes at ORLANDO, is this dream tion 0300, Share 0200. come true; let the Africans rejoice. Johannesburg "E": but also of the inhabitants of Share ERB.1168.

ORLANDO. LIMITED, is an all-African concern | B.0644, Share 0544. supporting the Bantu Bus Service 1449, Share 1349. ing their own cause.

BANTU BUS SERVICE LIMITED TSEBISO HO BAAHI BOHLE BA ORLANDO

MOOEBELO, 30 LOETSE, 1950, The le libese tse ngata tse tsamaeang B.610055. MOROKA, JABAVU, WHITE CITY KLIPTOWN te ROODEPOORT TOWNSHIPS, ka tumelo ea Transportation Board, e nkile mosebetsi oa libese tsa S.A.R. motseng oa ORLANDO TOWNSHIP. Hona ke bohato bo boholo boo Ma-Afrika s bo nkileng litabeng tsa khoebo le

bophelo. Mohau oa ba S.A.R. le ba Transsebaka sa ORLANDO, ke ho supa Appropriation 4907, Share 14907. tsamaisong ea oona har'a sechaba 1224, Share 71224. se sets'o. Ebile takatso, thato le boitelelo ba Ma-Afrika ho lumelloa ho Share 84310. its'ebeletsa har'a sechaba sa habo odna kapa ho etsa mesebetsi ea oons metseng ea oona. Ho tsamaisa libese tsena ORLANDO, ke toro e fetohileng 'nete: Ma-Afrika ha a thabe hoba boitelelo ba bona bo utloiloe Ha re amoheleng mohau ona oo re a etselitsoeng ka lipelo tse ts'oeu 'me re tiiseng maoto. Ho sallana le sechaba sa ORLANDO ho atlehisa mosebetsi ona. Ha e ke e be sechaba sa ORLANDO se nyakaletse, e seng The Banta Bus Service Limited

THE BANTU BUS SERVICE LIMITED, ke mosebetsi o matsohong a Ma-Afrika feela, oo sepheo sa motheo na oona, e leng ho sebeletsa Ma-Afrika ka Ma-Afrika a habo pona feela. Ma-Afrika a tlatsang le ho ts'chetsa The Bantu Bus Service Limited, a ca iketsetsa ebile a ntsetsa pele seo a neng a ntse a se tse

Hair Chat

Good News for Africans! KURLEX the old favourite Hair Fixer and Straightener is now being

KURLEX dressed hair gives one a well-groomed and smart appearance. Get a 1/6 tin from the Chemist or

PYODENT CL. P.O. Box 3463, Johannesburg. FULL RESULTS OF THE:

S. A. BANTU ATHLETIC CHAMPIONSHIPS AT

A crowd of well over two thousand enthusiastic spectators saw 10 of the 13 record times and distances set up at Atteridgeville, Pretoria, last year, smashed at the second S.A. Bantu Athletic Championships held at Umtata, Transkei, on Monday October 2, 1950.

At 9.45 a.m., in brilliant spring sunshine, the eight competing teams in their provincial colours, marched past the Grand Stand where Mr. Yates, chief magistrate of the Transkei, took the salute. Fort Hare, led by the tall and graceful six-foot-two L.K. Pilane, were conspicuous and impressive in their black and gold colours against the traditional white worn by the rest.

the hot favourites but at the end Hare Native College. beauties.

OUTSTANDING ATHLETES

Running events-sprints: S. Kapapa, Durban; long distance races: M. Mazwana, Keiskamahoek-described by the Natal Mercury of

FOR SALE

Thekiso ea sedence half se mo mobung omotle haholo seja £350 ha ho belaetse letho oka makala ha ose bona. Phallang ke nako ca lona juale se na le lifate tsa liperekise the World War II. Karabo please oa lona morekise,

430-x-14-10

APPROPRIATIONS

amongst themselves or be served in 0772, Share 0672; Appropriation 1331, meeting. husiness by Africans in African Share 1231; Re-draw Appropriation Townships. This taking over of the 2212, Share 2112; Re-draw Appropria-

Let us welcome this right given to 9208, Share E.119108; Appropriation Fort Hare, dist. 191ft.101ins.) people of ORLANDO to make this 1676, Share E.221576; Appropriation ban, (time: 10.4sec.) 2.

Limited, Africans will be support- Cape Town 29/9/50: Appropriation H. Mavuso,

tion 5007, Share 4907, East London 29/9/50: Appropriation 700. Share 35790. Kimberley 29/9/50: Appropriation

tion 0740, Share 630.

SECTION II Ballots for £250 loan (with suitable curity) or cash value of £100.

Kimberley: Appropriation 578, Share All enquiries to 21, Sanderson's Bldgs., Harrison St., Tel.: 34-1707/8.

Before the commencement of "a class of his own", and S. Thiricompetition, Johannesburg, Fort nyana, Durban; jumping; E. Sono, Hare, Pretoria, and Transkei were Joburg, and L.K. Pilane of Fort

of the day, it was Pretoria, Dur. Before presenting the trophies ban, and Keiskamahoek who were Mr. Yates, assisted by Mr. B.B. the talk of the town and on whom Phakati, senior records clerk of the smiles and glances of admiration Bhunga, as interpreter, gave an were extravagantly lavished by encouraging speech about sport the hero-worshipping Umtata and the part it plays in the life of the people. The famous "imbongi" of the district Gideon Qwebesha The following were the outstanding athletes of the meeting: ba siza kudlala ngantonina ilgramaphone zetu nje ngo kokuba ii-rocords zonke zophuliwe nje' Then followed the praises which caused a great hubbub and applause from those of the crowd who understood the language well. As if in a trance, the man indulged in a wonderful non-stop tongue twisting and clicking which recalled to my mind the "Nama" language spoken by some of the N.M.C. soldiers I met in the

ACCOMMODATION

camps in South West Africa during

The visiting teams were accommodated at the St. John's college where the principal Rev. Shand and his staff did their best for the comfort of the men and, excepting quality of the food which re-AFRICAN MUTUAL CREDIT minded them of the good old ED, is proof of confidence and satis. ASSOCIATION: Ballots drawn for student days, the men appeared to faction in the ability of the manage. week-ending FRIDAY, 6th OCTOBER | be quite happy. Credit must also ment of the Company to operate 1950. Ballots for £50 loan (with suit. go to Mr. A. White the organising buses amongst their own people. It able security) or cash value of £20 in secretary, Mr. J.M. Smithen the referee, and other officials respon-

RESULTS IN FULL Shot Putt: 1. L. Ludidi, Transkei, (dist. 33ft,3gins.) 2. N. Manyenga, Appropriation Pretoria, 3. A. Brown, Johannesfor our prayers are being answered. 2931, Share E.11283; Appropriation burg. Javelin: 1. P.S. Mahlangu, us with open hearts and hold stead. 7880, Share E.117780; Appropriation Gwama, Transkei, and 3. C. Sidibe, fast to it for posterity. It is for the 4450, Share E.114350; Appropriation Pretoria, 100 yds; S. Kapapa, Durbusiness project a success by their support. Make this, not a triumph of East Rand: Appropriation 764, Share Keiskama, and 3. J. Vera, Johannesburg, 220 yds: 1. S. Kapapa, the Bantu Bus Service Limited, only ERB.664; Re-draw Appropriation 1268, Durban (time: 22.1sec.) 2. J. Vera, Johannesburg, and 3. M. Raborife, Pretoria: Appropriation B.2332, Pretoria, 440 yds; B. Kwatalala, The BANTU BUS SERVICE Share 2232; Re-draw Appropriation Pretoria (time: 52.4 sec.) 2. K. Mwenda, Fort Hare, and 3. whose chief aim is to serve African West Rand: Appropriation 0742, Manuel, D'ban. 120 yds. hurdles: 1, people with an all-African staff. By Share 0642; Re-draw Appropriation L.K. Pilane, Fort Hare (time: 16.5 sec.) 2. Njongwe, Transkei, and 3. x-14-10 8179, Share A.57979; Appropriation Miles: 1. M. Mazwana, Keiskama 6236, Share - A.56036; Appropriation (time: 14mins. 51.7sec.) 2. H. Bili-4576, Share B.67420; Appropriation bana, Transkei, and 3. S. Mlange-0861, Share B.61276; Appropriation ni, Pretoria. Mile: 1. M. Mazwana, 5184. Share C.45184: Appropriation Keiskama (time: 4mins. 29.3sec.) 2 5410, Share C.45410; Re-draw Appro S. Thirinyana, Durban, and 3. H. priation 5373, Share A.55173; Re-draw Bilibana, Transkei. 880 yds: 1. S. Bantu Bus Service Limited, e nang Re-draw Appropriation 4127, Share A.53927; Thirinyana, Durban (time: 2mins. Re-draw Appropriation 6059, Share 2.2sec.) 2. B. Kwatalala, Pretoria and 3. Modiselle, Keiskama. Long Durban 27/9/50: Appropriation 5416. Jump: 1. S. Kapapa, Durban (dist. Share 5316; Re-draw Appropriation 22ft. 1in.) 2. E. Sono, Johannes-4438, Share 4338; Re-draw Appropriaburg, and 3. P. Tshwai, Pretoria. High Jump: 1. E. Sono, Johannesburg (height: 5ft. 103in.) 2. L.K Pilane, Fort Hare, and 3. Z.D. Msi, Durban. Hop Step And Jump: 1 1803, Share 1704; Re-draw Appropria- M. Mamoseba, Pretoria (dist: 40ft. 4ins.) 2. G. Siwane, Johannesburg, P. Elizabeth 30/9/50: Appropriation and 3. Msweli, Transkei, Discus: portation Board, he nehelana he 4239, Share 14239; Redraw Appropria- E. Nxasana, Pretoria (dist: 99ft The Bantu Bus Service Limited ka tion 0246, Share 10246; Re-draw 4in.) 2. W. Dazana, Keiskama, and 3. Mgoqi, Transkei, 440vds, (4x110) hore mosebetsi ona oa Batala o motle | Worcester 30/9/50: Appropriation | Relay: 1. Pretoria, 2. Johannesburg, and 3. Transkei. (time: 46.4sec.) . Paarl 29/9/50: Appropriation 4310 Standard Mile Relay: I. Durban, 2.

> Keiskama, and 3. Pretoria. (time: min. 46.1 sec.) GRAND TOTAL POINTS -Pretoria; 25, Durban 20, Keiskama 16, Johannesburg 15, Transkei 14. Fort Hare 10, Benoni 0, and

> > (To be continued)

TO BE HEALTHY AND GAY

Zwelitsha 0.

CURE YOURSELVES THE HERBAL WAY ANAEMIA CONSTIPATION. RHEUMATISM

x-14-16

BACK TROUBLE **ASTHMA**



LIVER ACIDITY STOMACH

SOUTH AFRICAN HERBAL INSTITUTE 11-14 OLD ARCADE BUILDING

100 MARKET STREET, - JOHANNESBURG - P.O. Box 2495 WE ARE HERBALISTS AND NOT MEDICAL PRACTITIONERS

CANVASSERS WANTED



BANTU (%) WORLD

SOUTH AFRICA'S ONLY NATIONAL BANTU NEWSPAPER

LARGEST used motor DEALERS Welcome visits

CUSTOMERS. Call at any of our BRANCHES

220 Eloff St., and c/r Main and Nummet Sts.,



Beginning tomorrow (Sunday, October 15), the North Eastern Transvaal Bantu Cricket Union starts senior, reserve, third and fourth divisions first round fixtures for the Mangena, Witwatersand. Albu and Develing Memorial Cups respectively.

Mangena Cup: Springs Mines meet Geduld United: Benoni Africans meet Brakpan Blitz; Modder East meet State Mines: Kocketss II meet Vogels.

Witwatersrand Cup: Glen Rose meet Simmer and Jack: Brak; an Mines meet Springs Mines; E.R.P. M. "I" meet Benoni Africans; New State Areas meet East Dagga.

Albu Cup: Sub-Nigel meet Mac's XI: Benoni Africans meet Modder East; Brakpan Blitz meet E.R.S. Develing Memorial Cup: E.R.P. M. "k" meet Reitfontein; Mac's XI meet Dagga: Sallies meet Brakpan

Mines; East Dagga meet Welgedacht; State Mines meet E.R.P.M 'A"; E.R.P.M. "W" meet E.R.P.M Fixtures will be continued on Sunday, October 22. Play will al-

ways start at 10 a.m. and stop at

4.15 p.m.-By "Onlooker."

RUGBY UNION THANKS DONORS

the presence, in the events, of

the Deputy Mayor and De-

puty Mayoress of Johannes-

burg, Councillor and Mrs. C.

F. Beckett. Their presence

drew big crowds of both Euro-

peans and Africans, parti-

cularly on the opening day of

tournament as it was run

under the patronage of His

Worship the Mayor, Council-

For interest's sake please

find herewith attached a list

of the names of our friends

and sympathisers who donat-

ed towards the cause thus

showing interest in African

sports. Their help and yours

will remain indelible in the

minds of my Union. Yours Sin-

cerely, (Sgd.) V. K. Sondlo.

(Secretary) For and on behalf

of the Committee of Arrange-

F. W. Waring 10s, 6d., Maggs

Investments, Pretoria £12 12s., G.

Nakene, Orlando High School £5,

United Tobacco Cos. (South) Ltd

£25, City Treasurer (City Council)

£10, "The Star" £2 2s., Graham

Remedies, Cape Town £3 3s.,

derers Cllub £4 3s., Bantu World

STATEMENT BY

BORDER RUGBY

SECRETARY

The Hon. Secretary of the

Border Bantu Rugby Football

Board, Mr. Harry Mjamba has

written to say that his Union

has for the time being dis-

sociated itself from participa-

tion in the trial matches for

the selection of a Bantu Springbok side, Mr. Mjamba

therefore states that the

names of players published

as from the Border do not

represent the choice of his

lor J. Mincer.

ments.

The following letter addressed | to the Manager, Bantu World, sent by the Secretary of the T.B. R.F.U. has been received.

Dear Sir,-My Union has instructed me to convey its sincere thanks to the Bantu World through you for the kind donation you sent it in response to its appeal for financial assistance towards the tournament held in Johannesburg from the 1st to the 9th July 1950.

Your gesture is most appreciated and it is with pleasure to make it known to you that your assistance contributed to a very large degree in making the tournament the success it

For your information centres that participated in the tournament were Eastern Province; Griqualand West; North-Eastern Districts; Eastern Transvaal and Transvaal. The trophies competed for were the N.R.C. (donated by the Native Recruiting Corporation) and the Parton (donated by Graham Remedies of Cape Town). The N.R.C. was won by the Grigualand West and

Rugby Trophies To Be Presented On Sunday the Parton by Transvaal. We were highly honoured by

Robinson Deep tomorrow Sunday, ships semi-finals results:-Y.M.C.A. Shield at 1.30 p.m. and 6-0, 6-2, 8-6. Thlapane will meet

This will be the closing of the ugby season.

W. RAND TENNIS STARTS

West Rand tennis fixtures will start this week-end with the junior division as follows:-

Sunday, October 15: Lewisham B. v. W. Rand B .: Randfontein C. v. Durban Deep B.; East Champ d'Or v. Roodepoort B.; Roodepoort £100, Native Recruiting Corp Ltd. v. Randfontein B.; Durban Deep v. Krugersdorp B.

"Rand Daily Mail" £5 5s., General Sunday, October 22: West Rand Mining and Finance Hldgs, Group B. v. Randfontein C.; Durban Deep Ltd. £10, International Tobacco B. v. East Champ d'Or B.; Rand-Co. S.A. Ltd. £3, Transvaal Rugby fontein B, v. Lewisham B.; Roode-Football Union £21, Central News poort B. v. Durban Deep C.; Roode-Agency Ltd. £10, Five Roses Tea poort B. v. Lewisham B.; Krugersand Coffee Works £2 2s., Wan-dorp v. Roodeport C. Alexandra

(Pty.) Ltd. £10 and W. R. McPhail The Alexandra Township tennis championships started last Sunday and will continue this week-end.

Rugby Results

The results of Thursday, Octoouth Western District 0.

Atteridgeville Rugby Results Ersterust Springboks 3. Finals

elborne Redtings 0.

SELBORNE

October 15 - when Olympics meet | Thlapane beat M. Kupa 6-3, 6-4, Robinson Deep in the finals of the 6-0. Banyini beat A. K. Putsoa 4-6.

The presentation of trophies On Sunday the Shamrocks ten-will also be held. Mr. H. J. nis club of Lady Selborne Preto-

RONNIE DITSEBE WINS GRIQUA GOLF OPEN

R. Ditsebe, former S.A. champion, once again proved that he is still an undoubted master of the game, when he won the Griqualand West Golf Open, at Kimberley on October 1st and 2nd.

The weather was unfavourable, and as a result, players returned high scores: The following were the leading scores: R. Ditsebe 320; M. Swaartz 327; G. Mathe 330; S. Dlamini 334; R. D. Phala 340; P. Ndlovu 341; E. Sedite 341.

Bloemfontein Bantu Cricket Union Elects Officials

Province 14 North Western Cape G. Babayi; treasurer, A. N. Sefo-Western Province League 6, tlhelo, committee members, J. C. Thoka and S. Tsatsinyane.

The fixtures start today October Knock-out Trophy: Pretoria 14. Boys Club vs. Oriental, Cale-iantu 8 points, Zebras 0: Redlings donians vs. Fairplayers. The Union year.-By "Fulcrum"

TENNIS AT LADY CHARLES MANNING WAS All roads lead rugby fans to been tomorrow Sunday thing are last week-end Lady Selborne tennis champion-MUSIC COMPETITION

Roodepoort West Location parents turned up in big numbers on Orlando meet Olympics in the finals in the finals in the near future. The date will be announced for this annual event, namely St. Mary's Anglican School, Roman Catholic, Methodist and Swedish Mission.

African child in music.

Mr. Charles Manning, the wellknown music authority, who act-

T.A.T.A. Will Seek Legal Advice

(Continued from page 1)

"Normally," he "according to the constitution, officials hold office for one year. It is felt that the vote of confidence gained at the last con- Evelina Ntuli. ference does not specifically state the period for which the present executive should hold office."

Not Responsible For Disagreement

rather blames all members of con- Choir. 2. Methodist Church Choir. ference for wrecking it.

The annual general meeting of organisation they will have no- Methodist. the B.B.C. Union held at the thing but regret," he said, adding Bantu Social Institute on October that they, on the Witwatersrand elected the following as office- are prepared to compromise with bearers:- President M. Maliza, the other districts of the associaper 5 matches in the Coloured vice-president, J. Bendile; secretion, provided that proof can be rugby tournament were: Eastern tary, I. Thoka; assistant secretary shown that Rand delegates were responsible for what has transpired in the association.

A mass-conference of teachers of the Pretoria district stated its confidence in the association, the "Bantu World" learns. It is underis making arrangements to send a stood that at this conference, team to the national tournament teachers rejected a new organisa-Atterigeville Zebras 3, Lady at Kimberley at the end of the tion which came into being after the Pietersburg conference.

The Mayor of Roodepoort, Mrs. ed as adjudicator told the audience Andreason will present the Trans- ria played against Lucky Stars McGrath, has given active en- that he is always pleased to render vaal with the "N.R.C. Trophy" and a representative of the United Tobacco Company will present Orlando with the "Big Ben That by 90 games to 53.

The played against Energy Stars of the Western Native Towns couragement to the competition for many years. She was applauded by the parents when she remarked on the talent shown by the cated at Krugersdorp and Randfontein.

> Other speakers, with constructive criticism, included Mr. Phatudi, supervisor of schools, Mr. Motuba and Mr. D. Rechekhu.

These are the winners in the various events: Elocution.-Afrikaans: I. Frank Molefe, 2. Jerry added, Ntwasa; Sechuana.—1. Michael stitution. Matlou, 2. Sannah Moiloa; English. -1. Jeremy Sibisi, 2. Lucas Sentso; Xhosa-1. Eunice Mbane, 2.

Music

English piece.—Junior Mixed voices: 1. St. Mary's School, 2. Roman Catholic School; 3. Swe-Mr. Madikiza said further that dish school. Sniors: I. Swédish he Witwatersrand district of the school, 2. Methodist, 3. Methodist organisaion feels it cannot be held school. Girls senior; 1. St. Marys, specifically responsible for the 2. St. Ansgars, 3. Methodist, strong feeling at Pietersburg, but Church choirs.—1 A.M.E. Church

Vernacular. - Juniors: 1. St. "This district feels, also, that if Mary's, 2. Swedish Mission, 3. other districts should decide to Roman Catholic. Seniors: 1. Swebreak away and form a separate dish Mission, 2. St. Angeles and 3.



AFFILIATION SOUGHT BY NEW AMATEUR BOXING ASSOCIATION

An affiliation fee of a guinea and an annual subscription fee of three pounds are among clauses of the constitution that was adopted at the well attended inauguration of the Johannesburg and District Non-European Amateur Boxing Association held on Saturday.

October 7 at the Donaldson Or
Darkies C. C. led Rand Leases by lando Community Centre.

that an application be sent to Leases. European Amateur Boxing Asso. ciation. All clubs in Johannesburg and District are invited to affiliate.

A Representative Council of all clubs will meet on Saturday | East Champ D'Or L. T. C. of November 4 All clubs are re Luipaardsvlei captained by Nimrod quested to send their delegates M. Biyana decisively beat Sunfrom whom a committee will be downs of W. N. T., Johannesburg elected. It is expected that the at the latter's courts on Sunday Coloured Amateur Boxing Asso- October by 109 games to 85. ciation will send a delegate, as Simdowns lost to Try Agains of their desire to affiliate has been Lewisham by 126-84 the previous

MADUBULA DARKIES LEAD R. LEASES

Playing at Randfontein on October 8 Rand Leases won the toss but decided to put Madubula 47 runs in the first innings the total It was also unanimously carried Darkies and 105 for 9, Rand

SUNDOWNS BEATEN

Sunday.

GNUDEK

If it's QUALITY you're after . . .

PARTHENON's the paint

Manufactured by Herbert Evans & Co., Ltd., Congella, Durban, Paint-makers to the Nation "

Herbert Evans & Co. Ltd.,

88 PRITCHARD ST. JOHANNESBURG.

'KODAK' FILM

takes better pictures



Mr. Umfani nearly had an accident! His brain and his eyes used to get tired quickly. He was not keeping a good look out. When he saw the other car he had got too close to it. And he could not move the wheel fast enough; his arms were slow and shaky. A narrow escape!

10 DAYS LATER:

Mr. Umfani saves his Employer's life!

For 10 days Mr. Umfani has been taking YIRATA. Suddenly a big lorry rushes out of a side street. With the speed of lightning Mr. Umfani puts his foot down, swings the wheel—and all is well! Because of VIRATA Mr. Umfani's brain was clear and quick, his actions firm and clever. He gets a rise in pay.



Virata costs 3/3 for 40 pills at any store. Trial size 1/9 (20 pills)

Printed by the Proprietors, The Bantu World (Pty.) Ltd., and published by The Bantu News Agency (Pty.)

3983-2

Ltd., both of 11 Newclare Road,



MODERN "YANKEE" BEDROOM SUITE IN BEAUTIFUL FIGURED WALNUT


Consists of Gents Robe Ladies Robe Dressing Chest and ? Bed with Mattress. £89 CASH or 15/- PER WEEK

SCHEME

Modern Enamelled Dresser, 4 Chairs and all Steel Enamelled Table. £35 CASH or 7 /_ PER WEEK

> EVERYTHING FOR YOUR HOME ON VERY EASY TERMS DEPOSITS AND MONTHLY PAYMENTS ARRANGED TO SUIT YOU







FOR FRIENDLY SERVICE AND ADVICE 32. PLEIN STREEET, JOHANNESBURG BETWEEN JOUBERT AND ELOFF STREETS-PHONE: 22-1187





This Latest Resydoze Studio Couch showing swift lift action and bedding compartment. One simple movement lifts bed into position. In the down position, bed slides under Couch. OBTAINABLE IN 50 DIFFER-ENT MAERIALS

FROM £28.10-0 CASH or 6/- PER WEEK





She is using a 'Brownie' Camera and 'Kodak' Film.

The pictures will be bright and clear. Put 'Kodak'

Collection Name: BANTU WORLD, newspaper, 1935-1955

PUBLISHER:

Publisher: The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

Location: Johannesburg

©2015

LEGAL NOTICES:

Copyright Notice: All materials on the institutional repository of The Library, University of the Witwatersrand are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner.

Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, The Library, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document forms part of the holdings of The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.